



Authorised to Publish Government Proclamations and Notices of the Native Affairs Department.

SATURDAY SEPTEMBER 9, 1950

Registered at the G.P.O. as a Newspaper.

PRICE 3D.

CORDIAL SPIRIT EVIDENT AT N. R. C. INFORMAL MEETING

Dr. Eiselen's Sincerity Impresses Councillors

"The most important point about the informal talks between Dr. W. M. Eiselen and members of the Natives Representative Council, was the desire on the part of Councillors for a definition of the Government's Native Policy", Councillor R. V. Selope Thema, interviewed on the outcome of talks held in Pretoria last week, told a "Bantu World" representative. All the African members of the Nativos Representative Council met Dr. Eiselen, Secretary for Native Affairs and Chairman of the Council for informal talks to which he had in vited them.

Councillor Thema said, also, that the African members of the council did not talk about resignation; they pointed out at the meeting that they were doing what they regarded their duty in pursuing the . line of action following their adjournment motion of 1946.

Explaining this point, Mr. Thema said that because Parliement and the Government would not pay heed to requests made by the council the motion calling for the abolition of discrimina ory laws was then moved.

Resulting from this was the adjournment motion and the dead-lock which followed. General Smuts had then made tentative proposals designed to give more power to the council, These. General Smuts, then Prime Minister, had discussed with certain members of the Council at Cape Town

SITUATION CHANGED

The full council had hardly had time to meet and discuss these proposals when, in 1948, a general election was held and the Smuts government defeated. With a new government, the situation changed. At the first meeting of the council. under this, new government in 1949, members were told that the government intended to abolish the council which was to be replaced with something better, Mr. Thema went on.

"The members of the council did not object to the abolition of the council, but asked to know the nature of that 'something better promised selected the lare at Councillors felt that be-cause they come to these meetings, it must not be thought that they are satisfied with this form of government.

"Both black and white are here for all time; what we want is equal justice, opportunity and hope", Mr. Thema said.

FRIENDLY ATMOSPHERE

Replying to a question. Mr. Thema said that the two-day inweek, were conducted in a cordial s. M. Mabude. manner, a friendly atmosphere prevailing throughout between councillors and government. "Dr. Eiselen is a gentleman;

the spirit was good", 'said Mr. Thema.

HOPE FORMAL SESSION WILL BE CALLED SOON

Mr. Thema said that feeling among councillors was that plenary session would be called. He added that Dr. Eiselen had explained that informal talks held last week in no way substituted the ordinary council meeting. Earlier this year, the Minister of Native Affairs, Dr. E. G. Jansen, announced in Parliament that the council would be summoned later in the year.

The African members passed a resolution at the Pretoria informal talks last week, whose text is: wishes to reaffirm its desire to meet the Minister of Native Affairs and to this end invites him to present, at the next meeting of the Natives Representative Council, a statement on the Government's Native Policy."

The resolution was passed unanimously.

New Lutheran Church Opened

At Atteridgeville

the world, officiated at the foundation stone laying ceremony of a

new Lutheran church at Atteridgeville last Saturday. He also con

has come from Berlin on a world tour, delivered a message from the

mother church in Germany. The International Mission Conference

held lately in Amsterdam, and attended by 160 Protestant Churches

had given him the impression that Christian churches throughout the

world still adhered to one Bible and had one belief, he said.

Paying tribute to the late Dr. Schwellnus, former head of the

church in the Union, Dr. Brenneckie said that the new church build-

ing named after Dr. Schwellnus, was a fitting tribute "to that great

missionary who laboured in the Northern Transvaal for more than

Sepedi, congratulated the congregation for its untiring efforts. He also

had a word of appreciation for the clergy present, among them being

Dr. W. W. M. Eiselen, Secretary for Native Affairs. speaking in

Mr. A. H. Sehloho passed a vote of thanks and Rev. J. M. Masipa,

tributed £50 towards the building fund of the church.

representatives of various religious denominations.

local Lutheran priest, presided.

Dr. C. Brenneckie, Director of Lutheran Churches throughout

Addressing the large congregation present, Dr. Brenneckie who





The pictures above show members of the Native Representative Council at informal talks with the Secretary for Native Affairs in Pretoria last week. In Robeson the tor picture, Dr. Eiselen, Secretary for Native Affairs and Chairman of the Council, is shown seated nearest the camera on the left with the Council's secretary, Mr. T. F. Coertze. The members on the other side of the table from formal talks with the Secretary left to right are; Clrs, Chief A. J. Luthuli, Mshiyeni ka Dinuzulu, H. Selby for Native Affairs at Pretoria last Msimang, A. W. G. Champion, G. S. Dana, T. Ntintili, Chief Victor Poto and

The lower picture shows, including Dr. Eiselen and Mr. Coertze, from left to right; Clrs. Chief S. Mankuroane, Chief F. Maserumule, Dr. J. S. Moroka, P. R. Mosaka, S. P. Sesedi, R. H. Godio and Professor Z. K. Matthews. The ciergyman in the background is a follower of Clr. Mshiyeni and not a member of the Council.

Last Minute Changes In Durban Boxing

City Hall this Friday have been ceived a letter and a telegram

Last-minute changes on Nat mbe, who left Johannesburg with Moodley's promotion at the Durban the boxers (Jacob and Greb) remade. Young Jake (Jacob Ntuli) announcing this change, Young now meets a Durban Indian boxer Jake was to have fought Kid Dodgers Baseball Team-also de-Semour Gillo in the flyweight division over 6 rounds. Mr. E. P. Gwa-Snowball.

Orlando The Association of Transvaal

All Day Show By

Girls' Clubs At

Girls' Clubs has arranged two allday functions to be held at the Donaldson Orlando Community Centre on September 30, and at he Kilnerton Institution Pretoria n October 7.

The following Clubs will take Community Centre function: Ve reeniging, Evaton (4), Orlando,
Pimville, Jabayu, Moroka, St.
Thomas Institution, Sephiatown,
Newclare, Western Native Townhip, Roodepoort, Krugersdorp and

At the Kilnerton Institution the following clubs will perform: Atteriogeville, Kilnerton, Lady Selborne (L), Nigel, Heidelberg, Springs, Brakpan and Benoni. The entertainment given by the

lubs will be mainly music and framatic sketches. At the Donald son Hall, guests wal be admitted free to the gallery. The floor of the hall will be used by the children.

NEGRO SINGER GAYS:

Robeson Has Been "Played For A

Sucker"

Although the Neigeo race -American Activities Commited of the House of Representa ives, states Sapa. White said that

hat Negroes should not fight for the United States against Russia or any other enemy was "both wrong and an insult." White said ucker" by the Communist Party He was opposed to lynching and Jim Crowism" but the Commuists were using those grievance or their own purposes.

"When the communists and their kind talk about democracy and ouality they are using double alk. They use good words o cover up bad intentions but for imple folk it takes time to catch

n, he said. White arrived at the hearing arrying the battered banjo with which he has entertained millions of Americans.

Earlier another Negro-Jackie Robinson second Baseman for the of the communists:

East Defence Line In Korea Crumbles Before Communist Attack

The United Nations defence line on the eastern sector of the Korean bridgehead broke on Tuesday before the attacks of North "This informal meeting of the Korean troops. The port of Pohang has been cut off and its defenders non-official members of the may have to be evacuated by sea. Communist forces have also got to Natives Representative Council within ten miles of the key city of Taegu.

In the south, the American 25th, division has consolidated its posiion around the port of Masan.

British troops have been moved up to the front line in Korea but here has been no news that they have been in action. Royal Marine commandos have reached Hong Kong on their way to Korea.

The South African Air Force lighter squadron for Korea will eave in about three weeks' time. The liaison staff leaves this week y air for Japan. No. 2 Fighter planist, before a packed house a Squadron had a remarkable re-ford in the Western Desert and in Social Centre last Sunday of e taly. In the Far East it will link noon. When the end came the ip with the American Far East Air Force.

Death Of Chief T. R. Lebenya

The death occurred at Upper Mthumasi, District Mount Flether, East Griqualand, of Chief l's'uloane Ramafole Lebenya, one of the leading Chiefs in the Disrict who has been seriously ill for nore than twenty-five years. His ire day and night. His disease was nost mysterious and no doctors ould tell what it was or how to

ure it. A wire signed by Chief Bernard ebenya, his eldest son and adressed to Lebenya-Mohlomi on the Rand informed all relatives and subjects that the deceased was buried on Monday. He leaves a Township, Crown Mines, Sophia

PACKED HOUSE AT BMSC

EILEEN JOYCE PLAYS TO

Thrilled , listeners applauded a music recital given by Eileen Joyce, world celebrate audience asked for extra pinces t which Miss Joyce obligingly con Mrs. M. H. Xuma, wife of D

A. B. Xuma, passed a vote of thanks on behalf of the African and other Non-European con nunities for whom the occasio and been arranged. After he speech young Miss Nkile age about 10 presented Miss Joyce with a bouquet of flowers

"No artist in the world, in my opinion, has ever played for suc' an appreciative audience and, in deed, it will give me the greater oom had to be supplied with a pleasure to get a chance in the fallen in oversea countries. "Our future to play for you," Eileen doyce said.

FIVE KILLED BY STABBING LAST WEEK-END

Five Africans were fatally stab ed in assaults in various parts of ment. widow, four sons and 3 daughters, town and Kensington.-Sapa.

BAD HOUSING

AND T.B. GO

HAND IN HAND So little was being done to pre ent the spread of tubercules's i South Africa that unless a verserious effort was made, it would get completely out of hand, said Dr. H. Nelson, delivering his pre sidential address to the congress of the Health Officials Association

The death roll from T.B. had record in South Africa, unfor tunately, tells a different story. Dr. Nelson said, and quotes figures in support of this state

of Southern Africa in Johannes

burg this week.

Johannesburg during the last Saying bad housing was associa week-end, including Alexandra ted with T.B., he referred to housing of non-Europeans, calling

THIS FARMER BRINGS HAPPINESS TO HIS TENANTS

Situated a few miles on the eastern side of Potgietersrust, on the main road from Pielersburg is the farm, "Planknek," owned by Mr. A. P. Amm and his son. On the farm live several hundred Airleans, some in a compound and others being permanent tenants.

SPIRITUAL NEEDS

ALSO MET

Apart from material assistance

School classes for the children.

FREE STATE

A.N.C. MEETS

THIS MONTH

Orange Free State African

ational Congress branches mee

at Bloemfontein Saturday, Sep

ember 30, for the sole purpose o

seconstituting the movement

that Province and thereafter

deal with matters of national im

The conference is in the nature

a mass-meeting to which

eaders and members in location

and villages throughout the Pro

There is the feeling that with Dr. J. S. Moroka's election as

President-General of the entir

movement throughout the Union

the Province which he represent

present, the movement is weakes

meeting are advised to communicate with Mr. J. B. Sesing or

Mr. Hudson Mtyobile, P.O. Bo:

NO TAKERS OF

GOLF CHALLENGE

Owing to the poor response

Messrs M. Swaartz and R. Ditse

be's Open Golf Challenge to play

any couple on any course over 3

noles at £100 a side, the promotors

have decided to reduce the

challenge to £50 a side. Further

particulars can be obtained by

writing to: Poth C. Mokgokong

in the Free State.

vince are being urged to come.

Like many other districts in the fully. They have now greatly im ountry, this farm has been scourg, proved and are back home. ed by drought this year, many people reaping very little by way of crops as a result. A little river raverses the farm, but for the nost part, it is subterranean, makhe people with some water for domestic use at well as for their

MEMORIAL SCHOOL

On the foot of the hills over ooking the valley closeby is the Bryce Amm Memorial School, erected to the memory of Bryce Amm, the late son of Mr. and Mrs. Amm. This school is used by African children living on Planknek Farm as well as those from adjaent farms. The attendance roll

The official feeding scheme, as in other farm schools, has since been discontinued, but Mr. Amm supplies the African school child ren with food and fruit. The old school building erected by Mr. Gordon Amm assisted by Mr. Ezekiel Kuaho now serves as a place of worship and social

CLINIC PROVIDED

But feeding children at school and the provision of school facinot the only concern of the Amms her effect to improve the lat of hair tenants and labolarers.

They are waging a fight A Meeting of in Blocatontein, the same thor, are Free St. Advisory Boards units. Centre

against ignorance and supersti- sending delegates to the Congres tion. At their own expense, they have provided a clinic for them and Africans there are treated free of charge for minor ail- 288, Bloemfontein, before Septem

Mrs. Amm herself takes keen inevest in the health of her tenants or better treatment.

"We have been fortunate to have Dr. Hugo on the farm. His expert dvice on health matters is valu ible," states our correspondent. Not very long ago, a dittle boy, rippled, came to school one mornng, from a neighbouring farm. The case was reported to Mrs. Amm who referred it to Dr. Hugo Later, it was discovered that thi oy's younger brother was also crippled. With Dr. Hugo's assisance, both boys were taken to Pietersburg Hospital where, in six nonths, they were treated success-

ROTARY WILL ATTEND MOROKA MEETING

The Moroka Advisory Board has nvited the Johannesburg Rotary Club to attend their next monthly neeting to discuss housing. The Rotary Club has accepted the invitation and a deputation will attend the Moroka meeting.

200 PUPILS SENT HOME FROM ADAMS COLLEGE

Nearly 200 of the 500 students of Adams College, the century-old school for Africans a few miles from Amanzimtoti, were sent home on Monday by the Principal, for a breach of discipline, reports Sapa.

Unrest among the pupils began on Friday when they refused to eat their lunch. They stayed away spiritual needs are also met. Mrs. Amm herself conducts Sunday. from classes that afternoon and on Monday they refused to attend Chapel.

"We wish her Godspeed in her Adams College is the oldest educational centre for Africans in work; also that these children turn into men and women, true Natal. Just before the war it was handed over by the American Board of Missions to a local followers of Christ in the future," concludes our corres-Council of Governors, of whom the present chairman is Mr. D. G. Fannin, K.C., M.C., M.P.C.

The Headmaster is Mr. G. C. Grant, former Captain of the West Indies Cricket Team.

STATEMENT BY CHAIRMAN

In a statement, Mr. Fannin said "On Friday a number of male students at Adams College refused to eat their lunch. Immediately after they refused to attend afternoon classes.

"That evening these students sent a deputation to the Principal. They apologised for their behaviour and assured him that the students were prepared to accept any punishment which he deemed necessary.

"On Saturday the Principal addressed the students, pointing out that a repetition of disobedience would lead to the closing of the school. Four students were sent home and the rest of the day was quiet.

On Sunday about 200 of the stagent over 10 to 20 Chippel. The Principal again reminded them that their action might lead to the closing of the school. "In spite of the warning, these

students refused to go to Chapel and were later sent home for this disobedience. School re-opened on Manday for those who took no part in this breach of discipline.

"The students who have been sent away will be permitted to re-apply for permission to attend the college, but each applicant will have to be interviewed by the College authorities before he is re-

The Council of Governors has embarked on an ambitious programme to improve the college 42 Annadale Street, Sophiatown. training facilities.



Victor Mkize is famous throughout a magician, making things dis-South Africa, Rhodesia, Basuto- appear mysteriously. He is the land and Swaziland. Everybody nephew of that well-known magician has heard him sing "NDIYEKE Degraaff Manana, Victor Mkize SOPAYI." Everybody has seen says: "I have noticed that at the him act in "THE KITCHEN most exclusive parties fashionable BOY." Everybody has seen him as people prefer C to C, just as I do."



UTC.NS.ENG

THE FASHIONABLE FLAT TEN PACK

AFRICA

forty years.

LITABA TSE ROMETSOENG KE BANGOLLI BA FREISTATA LE TRANSVAAL

Ba fihla ba Rangers lebaleng, b

Ha kena ba bulang lebala, Khele

ka 'nete Rangers ea hloloa ke bo

Bashemane Ba Babe

Jo! tsa kena li-Rangers li sa

s'abe. Ke bua ka bashemane bana

ba babe. Sekoro sa fela e le 2-2

HEILBRON: Maholimo a se

tile a thusa ka marotholinyana

ula matsatsinyaneng a tsoang h

feta, Leha re a thabetse haholo,

le a lateloa k serame se makatsa

Thaka e ts'esane ea motseng

mona e hlahlile mahlo ha e utlos

molumonyana o reng monna

takatso ea ho bapalisa lits'oan-

s'o tsa 'bioscope' hona mona mo-

seng. O tla be a thusitse thakana

sita le ba bang ba baholo ba ra-

ang tsela ena ea ho ithabisa, ho

ane ke lilemo joale batho ban-

ba ntse ba tletlebela lits'oant'

sena. Mohlomong e se e le eoni

ponts'o ea pele ea hore Phiritons

e eona e ntse e atamela bohato

tse amaneng le lipapali le boitha

Re utloa hape hore batsamais

a lipapali ba African Mission

High ba ntse ba rupella ho hloe-

risetsa lihlopha tsa bona letsats

9 Loetse mohla ba tla beng ba

opane le ha mane Kroonstad ho

a Libeng-sa-Likubu ka sebele

Mof. W. M. Kgware o kile a re

halo ho ea Kroonstad, 'me joale

Bahl. A. R. L. Xaba le P. Ku-

ene, mesuoe ea African Mission

ligh, ba ne ba nketse Edenville

Kroonstad le Koppies maoba mo

a. Ba khutla ba bolela tsa bo-

Mor. Mooki Mapena ea hlahang

Mor, A. M. Ikaneng oa Kroons

ad le eena ebile moeti ha khaitse

iee Mohl. J. G. Mocoancoeng le

Mohl, Mahlatsi, mohahi oa ino-

Vereeniging, o kile a ba mona has

be re le lethabeng le legolo

Bishop W. Parker le Mrs. Parker

ioalo joalo, le Mokamedi wa seko-lo, Mohlahlofi, Inspector, Native

Go le teng le bana Mohl. F. Se

Mohl. Maswabi, Principal wa New

a tolokela dibui tsena dika godime

ka go latelana. Pula ga ene lese

Boloetse

Sello se re setseng go sona ga

sale re boya pulong ya sekolo ba-

ho ba rona ga Morena Chaane ba

boloetseng bo bogolo. Ntlo e 'ngo

e e 'ngoe e diphateng ngoana le

notho yo mogolo. Sello hlogo, ma

a, sefuba se iphile matla thata

Byale re buya re goela re nyaka

huso go bago ba kabeng bana le

tsebo ya nnete ya bona boloetse

Lefu

Molate. Ntse e le motho ya phe

ang ka phokolo mo mabakeng ohle

Taba e bohloko ke polokong e

gagoe Bakgatla ba diphateng bya

le. Poloko ya gagoe ga ya tsamaya

pila ka faneng go tshoanetsheng ka teng. Sechaba sa Morena se sellong

MOOIPLAAS: Tsena ke litaba

ekgotla le bitsoang Mooiplaas

Native Township Residence Asso

iation leo le leng ka tlase ho Ba

lomphehi L. B. Moleele (Mongod

mobolo), Frank Maane (Moduli

etulo), ba Komiti: Bahlompheh

Ingoma, Nkosi, Matlou, Lelahla

Ka ho hlopheha ha rona mona Mooiplaas ka hore ha re fumane

inete e tletseng mabapi le bolulo

nangata ho buisana le 'Masepal

a Pretoria le Komsasa, feela e l its'episo tse sa tsoelleng pepene

neng. Re fumane hore joale tjens

ce nako ea hore re kopane le Ton:

Kholo eleng Mookamedi oa Taba

I'sa Bats'o, Dr. E. G. Jansen, hore ena a re nehele nnete kaofela ho ane re ea hlopheha ke ho lefa ho a feleng ho bo radipolase.

Re batla hore 'Masepala a re a nohele a re laole re lefe cona re tle re fumane dits'oanelo tsa ron:

Karabelo re e fumane e traan ho 'Muso e reng taba tsa rona le

ho kopana le e moholo ba sa e na-

oa rona; re lekile ka makhetlo

se segolo.-Obed Lepaku.

Mof. Letsesia Radebe.

Gaele meriana e ya tlholoa.

Chief Maepi le Chief Lefifi.

va Rooifontein.

i le re etelle pele.

eti bo adiomphe

Kekana: Chief Mokgoko

Principal wa Nain School

ca phomolo."Mofalimehi"

helo bo botle

Mof. Mocoancoeng.

Mapena.

ig ba metse e meng mabapa

ne banna.-Jones Tolane.

ka sebele sa 'ona.

Tilimahali Ea Lenyalo Selibeng Sa Menyaka

WHITES: Ere ka ha mona motse-moholo ha 'MaTanki e le liben sa menyaka, re ne re boetse re petleletse, re sasanka ka la 19 Phato re keteka le ho ja lenyalo la mora oa ntate Makatu le morall oa Thola, bac bobeli e leng bana ba mona.

Hoba no tsuce kerekeng tsats le rapame, oa qaleha molato lipe reng na morusu na setapo se bohale boo u neng u keke ua hlola u khetholla bo-mamoleti ho ba bacha-khomohali li sihletsa, li blesi. molaka, li bile li tsamaea li ikhetla. Athe bo-Motsoetse bona u no u ka hauha.

se, ba llile ba bile ba le bapuisoa ke likhapha le sehau sa lerole la ha bo-'ma-bona ba ntse ba retha, ba akhotsaka sa ts'oene tse tona tsa meraka. E, ka 'nete e ne e se feela; ho ne ho ngangane, ho le bleahlea, mong a ipatla lebitso.

Monyali le monyaluoa ba ne ba phetse, ba phaphame, seeta ba sc khokhotha nnete hoo e neng e re mon pina e reng ba apohe, u fumane ba fefenehile sa lithaha li ts oha soibila. Ke hore ba ts'ohane selege. Ere moo mela e kopanang, ba (hakane) ngomelane sa matoroko a terene e ntseng e chenta Moshemane a le ho tse nts'o (tsona tsa teng), a le mosoeu ka peta joaleka lekhoaba; a le mosehla a ts'oana le chele. Ngoanana ! le mohlabana, a le borethe, mahle a le bonnto joaleka a leebanakhoreana. Ntho li tebuka sa King George le Queen mohla ba rothans ka ha lebitso e le Queen, e ne ka ha labitso e le QQueen, e ne blile e ie Queen sebele, e sens oa Sheba, empa e leng

Bo-nkhono Ts'oanyane tsohal tan kholo ba ne ba sa hlomoha, ba ne ba baka mohau. Mane moo ba

Bana ba ne ba ba tlametse tlaa-| lutseng ba ne ba bina ena pina "Rea hola, rea eletsa, koma re sali re li bina ka hlooho." Ba bang h oona, ba itsubelang u ke ke u khetha meokho ea nnete ea lic nlomoha le ea monate oa koae, ka na ba ne ba kopane, litsubelo ha soile bo ha mang, ha mang.

> Ho ba banyali ba boele ka tlun serukhu sa khaotsa, lijo tsa hlaha a nang le kob'a bohali ba atame a moo ba neng ba ntse ba re nen ke neng: Mong a tsoa a le moble melo oa bohobe, mong a tsoa a l oa lekhotloane, mong a tsoa a l mohope, joalo-joalo; e ntse e le "Khele! bana ba tla ba re jesa li homo-chomo e le khale re li qete se. Hoja bana kaofela ba ne b ka its'oara tjena, ba ka ba tlohel chobelo tsena tse se nang thuso,

> Ke oo he, mohlala thaka e khor i. A k'u le utloeng mantsoe a mo nate a le eletsang ho baleha mele ling ea literateng ka mphiphi. S keng la nts'a ba-re-tsoali lijo ha ong, Etsisang bana ba babell, one le tle le apare kobo ea lehl onolo joaleka pina eo ba ileng l bineloa: "Morena banyali ban la itletse ho uena, ba tlil'o kopel Invalo la bona hlohonolo

-Thaka Sokils

MOHLANKA OA MOLIMO O BOLOKILOE MA KHOTSO

ODENDAALSRUS: Motse on Marobeng o (soa apareloa ke leru le lets'o la mahlomola le masisa pelo ka lefu la Moruti R. Makhooe oa Bechoana Methodist. Mofu e na e le e mong oa baahi ba khale ba motse ona. O ile a etsoa moreri ka 1006, 'me a beog liatla ka 1910 Bornti ba hae o bo galile le ho be

quia mono Marobeng. Muschetsi o ne o ts'oeroe ke Mobishopo Rt. Rev. M. Nolotsi on Newclare le Barati J. Kubedi oa Kroonstad, S. Molorane oa Bult fontein ea neng a tlile le phutheho

Raruti ba motse ba ileng ba nka ale mesebetsing on ke be Rev sakwe, manna on Lekhetla otse, Rev. Meithka fapheng ekhotla la Sekolo, Moevange

Merena Mobishopo a etsa kho lipelo tsa banua le basali. Mof bile motho ea se nang bophel nako e telele, 'me o ne a jere bofo koli ba hae ka mamello le ka se bete, a etsa mosebetsi oa hae ka boitele. le ka mafolofolo.

E ne e le motho ea neng a ikoko. belitse 'me a rera Evangeli ka bophelo ha hae bo neng bo ts'oanels nitso eo Molimo O nong O 'mile itse copa. Batho ba neng ba me felehelitse ba ne ba le 340 lithuse tseo ba li entseng tsa ba ntle ha-

Motse o kopela ba ntlo ea Makhooe le Kereke ea Bechana MeMahlomola

A Mang Hape

Ka la 23 Phato ho tsoa hlokahala nofumahatsana e mong ea sa tse orng ea se nang beng motsen na. Eka o ne a tsoa St. Helena hla a timella mona. Ke morali o Vitsane ea holetseng ha Matsel phiri, o ne a nkane le Rathit lyane on setereke sa Marquard. Lefu la mosali enoa le ile la nys osa le ho tsosetsa batho mahl tola hobane e ne e se motho (ereke. Le ha ho le joalo Baru wea oa hae ho Mopi. Lekhotla Social Welfare" la et litokis a ho boloka motu. Ea eba mos etsi o makhethe, Lekhotla lona eboha motho e mong le e mong eng a ba molemo ho uka karo

Ke ntho e liblong hore e re Bo reste bo se bo anetse lefats'e e l atho ba sa le teng ba ithorisan ta hore ba sale ka ntle. Taba nakatsang haholo ke hore ha nak ea lefu e fihla metsoalle ea bona ka ntle ea baleha, ea ipata, e b

mojaro se e le na Majakane. Moruti Matshai le mofumahali l Mong. E. Finger ba kile ba tloh nona ka potlako ho ea pata At Ruta Matshai, Parys. Ka mora me ebetsi ona ba fetela Orlando. B bang ba kileng ba re khalo ho e ejoeng ke Beng. I. Mabelle, G

thodist mats'eliso a nnete a tsoang Mokhadinyane le S. Rapulane. -"Thutloane" ho Molimo.

71 Earp Street,

CLASSILLA BRILLIANTINE

THE NEW & DIFFERENT HAIR OIL WHICH

CIVES YOUR HAIR THAT ATTRACTIVE NEW LOOK.

very packet contains I hottle Classilla & I piece o

ollet soap. Posted free against P. O. or stamps

To CLASSIQUE PRODUCTS (Pty) Ltd.,

Ophirton, JOHANNESBURG.

a mona li ne li ile ho ea bina ma-le Goodgedacht. Ho ne ho le moate haholo isatsing leo la 19.8.50 Tsa bina ruri, a bina Mabeoana a thaba ra hlomoha rona bama-

Ao, ba ea bosiu, ba futhumalla orobali. Tsa bina nthoana tsa atho tsa nkhopotsa The A.B.C. uri-ruri ha lubeha. Har'a bosin ha Buru se joalo re qala ho se utloa rale ho feta tse mokoka feela a Oa fela tjena: 1-1. ena, e a kena Rocks. Ba re tate Rocks! A be a se a le tafo ng. Hei motho libini e le tsa haa reka lipina ka mabitso le ka nekha le mehlanamo ea tsona. A mamela, tsa mo hlomola, a sisa lo qetellong a se nts'a hlohong Ba mo isa kantle, ha a khutla eka, qetellong a ipatla teng ho bina le eena.

Oho joale tsa bobola linots'i ha ba meloli le lithallere tsa Afrika. a bina bosiu ba ba esa ruri 'me Iabeoana a khutla ho ea hae. Re leboha Mong. J. Modise, tichere hammoho le Mofumahatsana A. Molefi, motlatsi oa hae ka kamo ielo eo ba re amohetseng ka

eona. Ka la 26, 8, 50 libini tsena li ne le Juistzoo li tsanyaola teng Hape ka la 2, 9, 50 li le Evaspos levenkeleng ha Tiki. Ho joans kajeno 9, 9, 50 mane Sekameng Mona ho tla be ho kopane Seka neng Elementary School le Inter mediate li ilong ho teana le Hob nouse School teng ka fiti le base kete nete ball.

Ho joang mathaka, tlake se solle o. Hamba my love siye Hob touse!-Ta-ja-Ele.

PHILIPPOLIS: Sekalo sa N.G. .P. se ne se chaketse man auriesmith ka mokhoa oa lipapal a Phato 18. 'Mino o ile oa e-ba ng mantsiboea a la Phato 18 osasa, mokhoa oa galeha ho bo ts'a ka hilleng ba tseba ho bapa sa pitikoe ena ea rona ea bana-

Papaling ea baseketebolo, ho bile thata bananeng ba Fauries mith, 'me ba imeloa ke ba rona ba Philippolis, ba hloloa ka 30-21; ke hore letsatsi kaofela Papaling ea bashemane ea futubolo, ra hla ra ba hlekefatsa ha bohloko ka mokhoa ona: 5-2 Mantsiboea le teng ra ba etsa hampe.

Joale Philippolis ea hlola letsa lee kaefela bo bashemane 6-3 ne. Ilsatsebaneng lia oelana ruri a ratang ho ikholisa, ba ka ngo a sekolong sa rona, ee bona bar a ratang ho inoesa ka nkho -M. N. Matlali

VREDEFORT: Pula e sa kgao itse motseng wa Mokoallo 'm o ho emeng ka matla ke seram

Re lahlehetshe ke e mong o azahi ba motse oa rona, co e len long. W. Locke. O re siile ka li hato 14 'me a patwa ka la Phate 6. Ts'ebeletsa e bile e ntle hahole ie e tsamaisoa ke Moruti Bokako

Ba Phalletseng Mofu e ne e le e mong wa di tho tse phahameng tsa kereke ea Mokoallo; o bile khabaneo mesebetsing ea hae ho fihlel oetellong.

Ba neng ba le teng lefung 1 ne e bile bana bana ba mofu Jone, le Mofumahali A. E. Lock a mane Orlando; Mong, T. Barne baeti bao mahareng a bona r a bolela Mong. Senosi le bathus hae ba Coloured School sa ma

Ba kileng ba re khalo mona h a mane Lejoeleputson ke Mofe nahali R. Sello le Mofumahali E efakane. Ba ne ba ile moketen ra lenyalo la moradi wa Mofuma ali Sello mane Western Nativ

Mokete o bile o motle haholo oo ba sitwang ho o lebala. Hape a lle bare khalo hona mo Taudeng ha staff nurse M Villiams wa Coronation Hospital e leng moradi wa Mofumahal Lefakane.

Sehlopha sa futubolo se soang Young Tigers se ntse s soelapele hantle ruri.

-M. Moeletsi

WELKOM: Ka la Phato 15 estern Rangers tse khubelu li kopane le Dangerous Darkie Maokeng hona lebaleng le le olo la Mighty Dangerous Darkies satsebang lia oelana.

Bongata bo ne bo tsota; ho tso a e moholo le e monyenyane Bare tsena tse nang "oa checha ahare, ha li ke be li shapuoe li hale. Mohlolo ke hore Ranger

"UNBLOCK" YOUR DIGESTIVE TRACT

And Stop Dosing Your Stomach With Soda

Don't expect to get real relief from headache, sour stomach, gas and bad breath by taking soda, if the true cause of your trouble is constipation.

In this case, your real trouble is not in the stomach at all, but in the intestinal true twices \$50% of the form food is directed. tract where 80% of your food is digested. And where it gets blocked when it fails

Thus, what you want for real relief is something to "unblock" your intestinal tract. Something to clean it out thoroughly and help Nature get back on her foot

her feet.

Get Carter's Pills right now. Take them as directed. Then gently and thoroughly "unblock" your digestive tract. This permits your food to move along normally. Nature's own digestive juices can then reach it—and you get genuius relief that makes you feel really good again.

good again.
Get CARTER'S Pills at any chemist.
"Unblock" your intestinal tract for
real relief from indigestion.
ENG.2.

HOBHOUSE: Libini tsa sekolo ha ea ba tsometsa; e ile ea romela tse bohloko le ka boîkokobetso.
mona li ne li ile ho ea bina ma- kaptein pele, ntate Isaac Mo- Mooiplaas e Isoa Franspoort

Masepala o ile a tsitsinya ka nako tse fetileng hore a re tlose ntse ba bina, bare: "We are the mona tulong ena ho re isa Frans-Western Rangers from Western poort haufi le Vlakfontein; feela re Holdings;" ho se teng, ho le teng le ra raha taba eo ra re ke hole le re a re romele Pelandaba kapa tsotsi; ea sala e le: "Ek se, ek se; ena a nke tulo ena ea Mooiplaas Ka baka leo 'Masepala a utloisisa

e o tla leka ka matla ho re thusa mona Mooplaas. Le joale re sa ntse re emetse thuso eo ha re tsebe ho fihlella neng.

Metsi

Ho bonahala hore ho ne ho kopa-Re ile ra tsoela pele ra kopa Pe i-Urban Areas Health Board ('Masepala oa dipolasa) hore a re huse ka metsi. Eena o bile o mafolo-folo hobane le ha ke ngola tjena, o se a le mosebetsing o moholo le ba methang (Surveyors) hore metsi a phakise a kene. Kamoo re ng, se ileng sa ts'oants'a mariha bonang, metsi a tla kena feela le se ke la hopola hore a tla kena ka-pele-pele. Lintho li tsamaea hanyenyane; ha li phakesi. Feela rapelang hore a kene ka bonako. nong oa lekhooa mona hae o na

Boits'oaro

Boits'oaro ba rona ke ntho ea pele e tlang ho re loanela. Re tlamehile hore re le joetse hore re hibile maphodisa hore ba se ke ba le tlhorisa ka vont-pas (trespass) le bona ba dumetse ba ka seke ba le ts'oenya ka eona pele Masepala a le neha tulo.

Re masoabi le mo ho le joale re e re etsa bolemo bo bokana feela be lona le ea bolaeana; le bosho lu bo teng; lekang ho khaola taba o mahareng a lona hore re tle re be le matla mosebetsing ona o cona ho le lokisetsa tulo ena ea ona. Tse mpe li tla re fokolisa; re ea le kopa batho ba Mooiplaas Boits'oaro bo bobe bo bulela ma-

neng e be le tsona. Molula setulo

Gilbert Matjelo. President Mr korang. Nelson Hlafeli a le teng. Mr. M mo re sebetsang teng; ra kopa ho- Majoro a etsa mantsoe a hlabo-

Ba hlomphehang ba neng ba le teng mona e le Morena Joel Qhobela Molapo, Morena James Mahlatsi mmoho le Ntate Raputsoe.

Libuing tsc ling ebile Mr. D Mochekele le Mr. Raputsoe e leng Vice President. Lipuong ba akaresa ka makhethe likhothaletso tsa bona libapaling tsa thimi ea Likila nore e se ke ea suthella morac empa e tiise papali ea eona le hona libapali li se ka tsa khethollana ka hore emong ke oa ho reng empa ba pope ba iketse ngatana ha ba hata ba hate ka oto le le leng ba ts'oare ka tsoho le le leng.

Likila F.C. ke ea mane Brick and Tile kompone

Papali ea Bolo

Letsatsi la Phato 13, ebile le leholo mahareng a libapali tsa bolo peli ke tsona tse khonyang mona Vereeniging.

Taba kholo ea galeha ka 4 p.m. ho se ho tletse batho le makolci se a potite lebala. Ha lubeha nonyana tsa lula batho. Tsa kena li khallane empa ha hla ha bonala hore Vaal Usco e hula ka thata; lerapo le hille le e monyetse molaleng. Li solla nonyana tse tala likila.

Sofi ngoana batho bapalla masobeng, Morao mane ba ila ka Back o London le Blue Mountain. Ra ila re ahlame rona ba neng ba phodisa motseng oa rona.

_L. B. Moleele | ala re ahlame rona ha neng ba

Tshuane Ba Bua Ka Voutu Le Ketso Tse Soabisang

PRETORIA: Re bile le kamohelo ea Moruti Edward Lekganyane kerekeng ea Sione. Mosebetsi o n'o tsamaisoa ke Mong. Sgt. William Molako. Ho no ho hlabiloe khomo le tse khutsoanyane tse mane Villiers e ne e moeti oa khaitseliee, Mohl, Mapena le Mof. robeli, 'me Moruti a amogeloa gantle ruri, bohle ba leng teng ba bile ba mo thabetse.

> mokete oa ho ithabisa mona Pelandaba, banna le mafumagadi hore a nts'e polelo ea hae. ha Moshoeshoe ba tlile ka bogata, ba etetsoe pele ke Mong. J

a ea ntseng a le mosebetsing Mohohlo hammoho le beng. Joel litheko, J. Makhobotloane, Thabo RAMANCHAANE: Ka la Phato L Selematsela: Mofumahali ma Churchill 'Mote.

Plist Hosane

Hosane, ka la Loetse 10, pitso e cholo e tla ba teng mona, 'me ke pitso ea Bana ba Transefala la Commissioner ya Hammanskraai Kgudu-Morogo e kalosong ea Mong. David Modise ea tlatsoang Beng, M. Ndongeni, Joseph Ma-Hall; le Mohl. Parkies Principal ata hore ho voutoe ka oona mo-Ana ke ona matichere a go nne hoa ona. Pitso e tla ts'oaroa moseng oa Atteridgeville.

Motseng oa Pelindaba le oa Lady" ho bile le thapelo ea toko. oho ea Afrika. Moruti Malachi Segola e bile moreri ha Moruti N. B. Tantsi eena a ile a rera 'L'ady' ca lona tsatsi leo.

Batho ba ile ba tla ka bongata thata. Kereke ea A.M.E. e ntse e okisetsa ho beha lejoe kgoeding ena mona, 'me ho lebelletsoe hore Bishopo oa A.M.E. o tla tla ho tsamaisa mosebetsi oo. Ha joale, re bona litukiso mabapi le mokete oo.

Thitelo ea oala

Baahi ba Tshuane ba thabela ke-Ntona ya Morena G. Chaane va letso ea Mong. Alf. H. Sehloho ho-Sechaba e tlhokofetse ka di ba ha abatle mapolesa. A ts'oenya 23. 8. 50 e leng ena Mr. Tshopye baahi ka thitelo ea joala ba Sesotho. Bongata ba baahi bo lakatsa hore Mong. Sehloho a ka nts'a lentsoe a hae mabapi le tabahali ena ea ho

> The richest man in the world could not buy a FINER machine than the FAMOUS





Motseng oa Mong le Mofuma- vouta ka mokhoa oa ward system, hali Ephraim Theletsane, ho bile 'me o kopuoa ho mema pitso ea se hore-qoa e ka ke banyali. Tloae-

> Taba e soabisang mona, e leng taba e atileng morao tjena, ke e ncha. Ntho e bohloko ea ma-

s'iolu ana, ke hoba a utsoetsa mozadi oa mehibioh. Mofuma-hali Sesoko, a bile a le sieo, a ctile. Sectaba se maketse 'me se matsoalong.

Thipa le cona e iphile matla. mong, a ba a shoa. Ditsotsi di atile hishl, A. M. P. Mahlatjie Baagi ba mona. Baroetsana b asengoa ka lo. angata ba itukisetsa pitso eo ea ho nya 'me batsoadi ba ts'aba ho bua isinya hore voutu e tsamaisoe ka ka hobane ba ts'aba lilepe tsa bonokhoa oa ward system Baagi ba tsotsi. Taba eo baetapele ba e ts'aangata, esita le ba Namune, ba bang, ke cona ena hobane ba ts'episoa lefu.

Mafu le Maloetse

Khoeding tsena, ea ntseng a le fela Linare li hlotse Manka ka 3—1. polutu ka ntat'a rona Mong. Joase Ramokoka, 'me ebile o mane bospi.

Motse o masoabing a maholo ka efu la 'm'a rona Elizabeth Padi eo cophelong ba hae e bileng mosadi Peter Padi ea sebeditseng Maraba stad ka lemo tse ngata. Re lla le peng ka mofu hammoho le bana. Hape, re lla le Ntate le Mofumahali John Matolong ka lefu la mora' bona, Nicodimuas. Hape, le oa ha Mong. le Mofumahali Hicks Nyongwana ka lefu la 'm'a bona ea ileng a patoa Hammanskraal.

-"Semanyamanyane."

RED DULL



FEW DROPS

EYES CLEAR

At all chemists and stores. Prices 2/9 and 5/6. The large size contains four times the mantity. Distributors: BOX 2801, JOHANNESBRG.

VEREENIGING: Tsatsing la le joalo a hana ka bona Double Phato 12 Likila e bile le phutheho Engine, o itse ka leka ka matla matla ho feta phutheho tsohle tse Columbia Record ha bonts'ahala feela hore bothata bo metse ho le Mr. M. Khasi, Mongoli e le Mr | fihlela e ba half-time. ho se e

Ha li boela mabotse hape a chonola Kalamazoo a betsa motabola hlooana ha bonahala hore goal. keeper ke e mo tsebang, a lula le

ona e ts'oana.

-Gilbert Mthinya

JABAVU: E ne e le ka la 27. 8. 50 ha Manka le Linare li boetse li kopane hape mane Jaba-vu No. 3 ground. E ne se e le khetlo la bobeli hona khoeling eno lihlopha tsena tse peli li bapalana me Manka e hlile ena le ts'epo e iileng hore e tla hlola Linare. Che le hae koana Lesotho ho ea tsejoa hore Nare e ntse e le eona e kholo etsoe ka sesotho phiri e jeoa moreneng, tsa thulana letsasi le se le rapame ha bohloko nako li ne li mathela 4.45 p.m. Eitse i sa tloha feela ha hla ha ipaka hore lena letsatsi ke le sele ha se maoba. Manka ea kharametsa ea hanella masobeng a Linare. Ka sa lithimi tse peli tsena—Vaal mor'a nako e ka etsang metsotsc Usco ba Steel Works le Likila ba e mashome a mabeli le metso e Brick and Tile. Thimi tsena tsa mehlano moshemane oa Manka eo ba reng ke C.C. a betsa mohulanya ea re ha e fihla ho centre forward ela e nkhakang lebitso la eona o ile a e khopa hang eitse moo mothibi oa Linare a reng oa qahama a fumana e se e le khale e tsoile

masobeng. Khelele eitse ha li utloa lerumo Linare tsa hula ka ba ka utloa ho bua mohlanka oa Manka a re Manka le hlabile Moroa seholohoong. Ho sa le joalo e mong oa Manka a e ts'oara ka matsoho Moletsa-phala a mmona mme a e bea pooaneng 'me Linare tsa qala ho fumana sekoro sa pele toko-toko moshemane ke oa Linare eona Captain (Matoetoe) oa bona ba re M. Hoek. Moshemane oa hukung ha Mohale a hulanya molelema o molelele. Ebile Flying Squad ha sa senya nako kapa hone ho e lokisa, e bile o se a nama feela ea tsoa lipalong joalo ka letolo, hoa re 'Nyeli!' ea ea tholoa thotaneng koana hole le lebala.

Matsoho a re bjaa!

Eitse ho ba linare li hlabe e a bobeli joale ba qala ho bonts'a tsebo eo ba nang le eona bakeng sa bolo. Ka fumana matsohong ho phatlalatsa mabapi le taba ena, lo ea bona ha ba qala ho bapala ba kenya hanakausu (hand gloves), mekotla e neng e tle e re ha mmila o puta ba li nts'e o tla utloa moshemane a hooa a re ha ba chatisoe. U tsebe hore joale boshodu le bonokoane ba thaka ha se lebelo bo Shushine le Spit-

ire joale ba matha joale ka lipere. Manka kea kholoa thupa le e milado de Ra Las Portse maromo na ko ea khoeli tso hlano muhie abid e tla khutla lithebe li le bonaie Thupa kea tseba hore e bohloko ha se feela ha Morena Moshoeshoe a na be a re Maburung: Kajeno u I nchapile 'me u hapile likhomo tsa ka a ke sa tla hlola ke loana le Mmuso. E ne e se feela li ne li ile

tsa motlabola nts'o tsa bo Leburu. Ho ea qetellong ea papali Spitfire a boela a hlabela Linare koulu ea boraro eo mothibi a anetseng ho e bona ha e tloha lieteng ho tloha moo o bone bashanyana ba banyenyane ba se ba ntse ba bapala ka fel Linare li hlotse Manka ka 3-1. eona thotaneng koana. Papali ea

PATHÉ

-S. M. B. Hangoaela.

MOTOCAMERA THE MOST UP-TO-DATE OF in Expensive 9.5_{mm}. CINE CAMERAS The 'H' is fitted with a high grade f2.5 lens. This Motocamera is easier to operate and load than an ordinary roll-film camera. It is provided with a single picture device and film counter. £22.10.0 Weight 21 /bs Measures 41" = 24" = 41" Films are only 10- including prosessing



Select Furnishers

45 PRITCHARD STREET

(NEXT TO JUTA'S), JOHANNESBURG

I ward system. A public meeting

Among them were Mesdame:

Keble 'Mote, Julia Moffatt, Fmily

Mokoena; Messrs J. P. Letsholo

Mr. and Mrs. Keble Mote spen

also motored to Odendaalsrust

Mr. L. B. Molee'e, secretary of

llness, Mr. S. P. Kolisang, brother

of Mr. Shadrack Kolisang, one of

way on August 21. The late Mr.

death and, while an infant of three

nonths, was baptised by Rev

Jeremiah Tabane, the oldest Afri

Church, who still lives in the

Rev. Tabane joined the minis-

1890 and is one of the few Afri-

ed the funeral service of the late

Mr. M. A. Sechele, of Uitkyk

South-West Africa, has been here

on a fortnight's holiday. He is

mensely interested in his pioneer-

Rev. S. H. Paul has been to Bly-

vooruitzicht on spiritual matters

He is much interested in this part

Several visitors have been here

ecently. Messrs S. Padi, J. Padi

vith their parents here, They all

Mr, G. Matseke passed through

Visitors

ng work in the territory,

came from Johannesburg.

Kolisang was close on 51 at his

Winburg and Bloemfontein.

the first Monday in October.

Minister.- "Spark."

Pietersburg district.

Mr. Kolisang.

of his circuit

COMING EVENTS

SATURDAY, SEPTEMBER 9: (a) Paladin final talent contest, music competition will be held at Bantu Men's Social Centre, Eloff Street Extension, Johannes-

(b) The Nhlopenkulu Missionary choir of 34 voices will broadcast from Durban at 9.45 a.m. In the evening it will sing in the St Paul's Methodist Church, West Street. It will also sing in the Durban City Hall on Sunday evening.

TUESDAY, SEPTEMBER 12: Blood Transfusion meeting will be held at Eastern Native Township, George Goch, Johannesburg at 7 p.m.

SUNDAY, SEPTEMBER 24: At Atteridgeville, Pretoria the Rt. Rev. I. H. Bonner M.A., D.D., L.L.D., will lay the corner stone of the Ebenezer Temple of the African Mehodist Episcopal

MBUMBA: Miss I. Mugari, formerly of Alexandra Township, has joined the staff of Songeni School here.

Messrs S. D. Mbowane and R. Mnisi, both of the local Public Health Department establishment, are on annual leave. Mr. E. Shilubane of Khokhobela school, was recently the guest of Mr. and Mrs. F. N. Zwane of Islington,



BAD TEETH BREAK OFF!

If you do not clean away the little bits of food which stay between your teeth after eating, your teeth go yellow and get full of little holes which give you great pain. Soon these holes get bigger and your teeth break off. PEPSODENT toothpaste cleans away the little bits of food and keeps your teeth strong, white and healthy. Brush your teeth with Pepsodent toothpaste every day.

* You will be good-looking and popular if you have strong white



North East West South From Town and Country

LYDENBURG: The death occur- / ligious nature. ed here last month, of Mr. David Mokwana, a local teacher. For eased was known to all his acquaintances as an honest and sincere man. The Transvaal Educaion Department awarded him the Diploma of Merit.

The funeral service was conducted by Mr. Nkoana, of the Anglican Church, chief mourners being Mr. E. Mokwana, Mr. M. Mokwana; Mesdames N. Sekele, Makololo and Lubisi. Mr. Rsethaba spoke at the graveside. Four hundred people attended the funeral.

- "Sifana".

KILNERTON: The students from Kilnerton Institution presented an authentic Zulu drama to a packed house at Westfort Institution, Pretoria, on Sunday, August 27.

The play was varied and interesting. It sparkled with life owing to the spontaneity of the performers who acted their parts with ease. The war dance per-

Mr Mike Mlahleki's double quartette sang at the opening and closing of the function.

Present were Messrs. Mike Mlanleki, organising secretary of the Pretoria Music Festival, A. J. Gomba, chairman, and A. D. Rapodi-

Hearty congratulations to the producer of the play Mr. A. N. K. Nkosi of the Kilnerton Institution teaching staff .- A. D. Rapodile.

THEUNISSEN: A recent attraction in the area was a bioscope show given by Mr. Fink, of the Methodist Church. The show was held at the local D.R.C. hall where many adults and school children

Members of the local D.R.C. registered occupiers of locations many years on the staff of the competition organised by the D.R. will will be held soon to discuss Boomplaas Public School, the de- C., to be held at Kroonstad on this matter. September 30. The local choir is Mr. and Mrs. A. J. Gomba, of

under the baton of Mr. S. Khotle. Westfort entertained a number Two new schools will be built quests at their residence recently n this area: one at Welgelee-a D.R.C. School and another here- Deborah W. Ramskin, Nellie United school.—"Reporter."

SHANNON: The weath occurred t Senekal of Mrs. Lucia Mats'e M. Ramano. John K. Makhobo-iso Moletsane (nee Monne). The eceased was a Shannon resident koka. before her marriage to Mr. A Moletsane of Senekal. She has been some years back on the D.R.C. School staff, Mrs Moletsane mourned by all who knew her ere at Shannon. Our sympathy family at Senekal.

Mr. O. M. Thamahane received telegram from Basutoland that is first born boy, Fothoane, aged by years is critically ill. He left with Mrs. Thamahane the same day for Basutoland.

Mr. Lucas Hala has recuperated from a few days' illness and is now again active in his shop.

PRETORIA: The Transvaal Civic ssociation is urging the Pretoria Native Administration Department adopt the ward system for he next advisory board elections ere. Mr. J. K. Matli and his ollowers have already nominated andidates to contest the next

ections. Mr. I. B. Moroe, secretary of he Pretoria Native Advisory Board said in an interview that he board had not yet officially liscussed this issue. His party lowever, is not in favour of the vard system.

Both Kgudu-Morogo Party and he Location Vigilance Committee ssembled to se pictures of a re- are strongly in favour of the

PAYNEVILLE: A refresher course in club activities will be held at Payneville on Saturday, September 9, 1950. commencing at 9.30 a.m. The course will be under the auspices of the Zenzele Women's Club and all branches will be represented. Non-members are also cordially invited to attend.

Mrs Kgomotso Ngakane is on a visit to her parents, Mr. and Mrs L. R. Motlabi. Mr. Matthew Kumbuza of Dannhauser was seen n Payneville recently. Miss Alzina Butelezi, of Natal, is spending a orolouged holiday with Mr. and Mr. T. Twala, Supervisor of Mrs Kumbuza of Payneville, Miss Native Schools who represented the Transvall Education Depart-

celebrated recently at the residence of Mr. and Mrs B. M. F. lained and expressed their deep became engaged to Mr. Stanley Davids family. Among those

it the residence of Mrs. Elizabeth Guides.

Mrs. Edith Davids, a member raising of Church funds. of the staff of the Payneville Saturday afternoon after a very to the bereaved family. short illness. The funeral took

place at the Payneville Cemetery on Tuesday after a service which was conducted in the Anglican Church by the Rev. A. Mataboge, assisted by the Rev.

s a Girls' Club Leader in Payne- ment, the Inspector of Native Schools and those in the teaching engagement party was profession mentioned the loss Mbalo when their daughter, Ruth, sympathy and regret with the

the Church Committee, the Church the Dutch Reformed Churches be lames Khali, M. E. Ntalo, E. Choir, the Women's Manyano, and tween two provinces, the O.F.S. Bottoman, Sulupa, Mona and a member of the Zenzele Women's and Transvaal. Since then the com-Club. She was also a leader of the petition has attracted widespread A coming-of-age party was given Girls' Guild and of the Girl interest. This year, the D.R.

Mabuya in honour of her daughter. The Anglican Church has lost at Kroonstad on Wednesday Winnie, on Sunday, Friends and an active member in Mrs. Davids September 30. well-wishers came from different as she was often responsible for the organising of functions for the

She is survived by her husband. Public School, passed away at two sons and a daughter. Our the Dunnottar Hospital on heartfelt sympathies are extended

NEWS FROM NEAR AND FAR

announced last week that Nigeria championship has ended in a tie brought by Mr. J. H. J. van Rens-Sierra Leone and the Gold Coast for the second year in succession burg, to unseat Senator w. Sierra Leone and the Gold Coast for the second year in succession Ballinger on the ground that he are to receive £1,700,000 to help Last season Yorkshire shared the was not a Union National, was grant will come from the Colonial Development Funds.

JOHANNESBURG: An elderly widow who died in Johannesburg recently bequeathed a total of £950 to charity. Of this sum, £500 has been left to the Johannesburg Diocesan Trustees, to be spent on A rican welfare work or church ildings. £100 goes to St. Joseph's Iome for Coloured Children.

BRITAIN: The West Indies ricket team has just completed highly successful tour with icory over Kent by 222 The pitch was so lively hat at times the wicket-keeper as well as the batsmen was beaten The two West Indies spin bowlers, Goddard and Valentine took nine wickets for 19 runs. The tourists suffered only one defeat in their matches against English county

"FOLLOW THROUGH" AND EVACOSAL

WEST AFRICA: It was officially | BRITAIN: The county cricket S. AFRICA: nonours with them," he stated.

SOUTHERN RHODESIA: Septubilee celebrations in S. Rhodesia | country. 60 years ago the pioneer column halted its northward trek, and on September 30 (1890) individual members of the column broke for the Union House of Assembly away to seek fortunes in the new in the recent election in South territory. Many gave up the West Africa. The Government now struggle to make a living in the has 86 seats in the House of wild country, but others remain- Assembly as against 70 for the ed to help establish S. Rhodesia as Opposition and 3 Natives' Repre peat England in the Tests, and we know it to-day. Rhodesians sentatives. With 4 Senators repre now living in England will have senting South West Africa, the celebrations of their own at Rho Government's majority in the denominational eisteddfod will be desia House, London.

EVACOSAL,

build colleges. This educational honours with Middlesex, and this last Thursday dismissed with year Surrey finished level with costs. Judgment was given after Lancashire. Surrey last won the evidence and argument lasting championship 36 years ago. Lanca- passing judgment, said, "Not only shire's last win was in 1934. Bar- was Senator Ballinger's entry in ton, who captains the Surrey team, compliance with the law but his said he did not intend to challenge continuous residence was in com-Lancashire to play-off for the title, pliance with the law." Mr. Justice We are proud to share the De Villiers, in a short concurring judgment, said he was satisfied that Senator Ballinger never con templated any act which migh mber 12 will mark the climax of have led to his removal from the


> S. W. AFRICA ELECTION: The Nationalist Party won all six seat Senate will now be increased to 5.1 established," he concluded,

> > LONG CLEAN STROKES" AND

EVACOSAL,

eceived from other denomina-

tions but the competition is only open to Dutch Reformed Churches. "The Committee is looking forward to the day when an inter-



Uitkyk on his way from Johannesburg to Lichtenburg by car. He, was shown round Boitshoko Insti-

Building Operations In order to expedite building perations at Boitshoko Institution, Messrs M. Magakoa, D. Blangene, J. Blangene and E. Tshabaschool are preparing for a music tenements in Pretoria municipal lala have joined the building squad. Three of these builders who have been building schools under the Transvaal Education Department, are products of the Orlando Vocational Training Centre, Johan-

Mr. Boas Rampou, Misses Celia Petersen and D. M. Kgantsi, the first two being Boitshoko students. and the third a teacher at Oberholzer, have been notified that they have all been successful in the junior certificate examination a week-end at Kroonstad with of the Union Education Depart-Mr. and Mrs. J. M. Maseko. They ment.—"Verkyker."

BULAWAYO: The Northern Mr. H. E. Tatane, sports organiser | Grand Temple of the I.O.T.T. held toes to Mr. Moletsane and the and general secretary of the Pre- its special grand session in Bulatoria and District Football Associ- wayo from August 25 to 27. Rev. ation, says he expects the Basuto- E. E. Mahabane, assisted by his land Football Club to play here on colleagues, presided.

Among speakers on the official opening day were the Mayor of the Mooiplaas Squatters' Club, has Bulawayo, Councillor Butcher, been successful in bringing before and the Rev. P. Ibbotson, O.B.E. the Minister of Native Affairs the who apart from welcoming the grievances of Mooiplaas residents delegates, also played a part in and a date has been arranged preparations for a sight-seeing or a deputation to meet the

Street demonstrations in the ocations were held on Sunday UITKYK: After a protracted and, even though an official at the beerhall counter ordered the procession away from the beerhall. the oldest residents here, passed the event was successful.

Among those who attended the ession were Brother E. E. Mahaane, B. W. B. Mavi; Revs. M. S. Molotsi, D. E. H. Magabo, E. Ntuli, . Masike, J. Tlou, J. D. Manete. an minister of the Methodist Q. Zwane, J. Karedi, H. Mafuya, B. Mnguni, Hlabangane, Kolisang Fandi, Mathibe, S. P. E. Mngomeculu; Sisters Rampa, V.Khoza, E. try of the Methodist Church in Moloto, S. Sethekge, E. Tlakakoe, E. Mpille, Mlangeni, Zulu, E. Dican ministers conversant with keme, S. Morris, Padi, Ndhlovu Greek. Rev. S. H. Paul conduct. E. Tlagale and Mokgofu.

Sincere thanks go to Rev. Bro. and Sister Lesabe and Rev. Kawonza who did everything to make who is a Methodist evangelist in the delegates' stay a happy one.— South-West Africa, has been here "Correspondent."

WELGELEE: Rev. J. de Beer. Manager of Schools in this area. ecently paid a visit to the local chool for the sole purpose of planting trees around the school garden.

Preparations for the erection of new school building have been completed and soon work will start on the project. The building and J. J. Padi spent a week-end is expected to be in use early next

As many of the children attend-Mr. A. Motlhajoa of Fochville, ing school here are Xhosa-Speakalso called here when he brought ing, the Manager has been asked also called here when he brought to appoint a Xhosa teacher.

—"Admirer."

D. R. C. CHOIRS WILL

Maphuketa of East London. Mrs. Davids was a member of competitions were introduced by bron, Bothaville, Edenville, Kroon-Churches stage the annual event

This year's competition has ttracted the biggest number of entries which are as follows: Transvaal. - Orlando, Germiston. Sophiatown, Roodepoort, Ottosdal, Potchefstroom, Pretoria, Lichtenburg. Orange Free State.-Bloem--A.B.C. fontein, Wepener, Marquard, Sene-

Four years ago, choral music [tal. Hopstad, Viljoenskoon, Heilad and Steynsrust.

> Owing to transport difficules, two additional provinces Natal and Cape Province will end one representative town each namely Pietermaritzburg and Kimberley respectively.



Mr. A. M. Phohlele

In an interview with the Bantu World, Mr. A. M. Phohlele, chairman of the Organising Committee, said that the church should promote a higher standard of music which will serve as a close link between the youth and the church itself and also to encourage latent talent. African youth must be attracted along the lines of Christianity. Several applications have been

Whatever your game you need teadiness, strength, speed, stamina and EVACOSAL. Send coupon with 3d. in stamps for FREE SAMPLE.

EVACOSAL.

Elephant Drug Company Ltd., P.O. Box 2584 - Johannesburg Dept. B.W.6 BACKACHE?

DO AS I DID!

In my case, getting rid of nagging, pleasurespoiling backache was surprisingly simple. I tackled the trouble right at the root cause-the kidneys.

Not everybody realises the fact that tired and sluggish kidneys can be the cause of most of those back-breaking pains and creaking joints. Yes! if these vital organs fail in their task of filtering and expelling waste matter from the body, you can expect suf-fering. So, immediately you suspect tired kidneys, do as I did, turn to the world-famous medicine made specially to relieve this trouble-De Witt's The glowing tributes that fill our files show that thousands of grateful users have found this to be true.



De Witt's Pills act directly and quickly upon the kidneys, cleansing and toning them up to their task of expelling the harmful impurities that are causing the discomfort and

For over half a century this famous medicine has been bringing blessed relief to sufferers all over the world. Get a supply of De Witt's Pills and tackle your trouble at once. Price 3/6 and 6/6. The large size contains two and a half times the quantity of the smaller size.

For Kidney and Bladder Troubles



VISIT THE

IT WILL ALWAYS PAY YOU TO BUY FROM

THE HOUSE FOR SERVICE AND SATISFACTION

27a Commissioner Street, JOHANNESBURG.

SKIN TROUBLE NOT A BLEMISH TO BE SEEN! The natural oil in Germolene, blended with soothing, cooling, antiseptic ingredients sinks into the hidden recesses of the skin. Thanks to this ready penetration Germolene Gormelon heals deeply and thoroughly.



WHY PAY RENT?

Build That House Now Plans And Specifications Available



MET - COME - TO E. C. TOWNSEND & CO (PTY) LTD.

FOR ALL YOUR

BUILDING REQUIREMENTS

WE Supply EVERYTHING From FOUNDATION TO ROOF

ENQUIRIES TO 24 DE VILLE STREET PHONE: 35-4980 LANGLAAGTE



OBTAINABLE FROM CHEMISTS EVERYWHERE



attacking you at this moment!

tem thoroughly

THE BEST PORTABLE GRAMOPHONES can now be obtained from us or



Write to us and ask for ramophone price list and ful particulars.

DEACON & CO. O. Box 2934 - Cape Town.

Use your brains and Very soon, with the help of a Union College Home Study Course, you can be earning twice as much as you do now. Why carry coal or polish floors when you can obtain a College education and qualify for a better job. Courses in all subjects including: Standards IV, V, VI, VII and VIII. Junior Certificate, Matricu-lation, Agriculture, Bookkeeping, Languages, Photography, Shorthand and Typewriting. Also Dressmaking

bost this coupon for free information. TO THE SECRETARY, UNION COLLEGE, DEPT. P.O. BOX 3541, JOHANNESBURG, Please tell me about your Home Study Courses. The Course I want is: The standard I have passed is _____ My age is ____

Please write clearly in CAPITAL LETTERS

Eziphuma eStanela

(Ngu M. P. Nhlapo Sigegede) Muthi wakithi namuhla imfundo. Lomnyaka kukhona inigh chool. Sabadala singena ngo cusihlwa siphume ngo 9. Savulwa mhlaka 1-2-1950. Baqashe indlu emishini bayafunda impela. Baya shiyana njalo ngemfundo abanye basephansi abanye sebethe xaxa.

Siyajabula nxa isizwe sakithi ikhathalela imfundiso kuzophela ukuthi abantu bangabambisani babe nhlakanhlaka. Manje lapha sekukhona izinqweqwe ezineziqu

EZESONTO EMLOMO

Bekukubi eErmelo ku United Ethiopian Catholic Church o Christ ngomhlaka 6 August 1950 Besinenkonzo enkulu yomthendeleko evulwe yaqhutshwa nguDear. Rev. S. F. J. Mabuza. Isifundo sokuqala safundwa ngumvangeli J. Dakile. Esesibili safundwa ngumshumayeli S. Sitole.

Usho umpristi omkhulu wase Rhodesia Rev. S. F. J. Mabuza kwabalusizi ngentshumayelo eshisayo.

Abadlali Bodumo Base Nelspruit

Ng.buza kubafana bama Hot leans kwelase Nelspruit, ukuthi enze njani phela rdumo lwabe usazwakali nase phepheni ku antu World.

Hhayi bo bafana vukani nje son aka obhelle. Ngiyengezwa buyele luthi eklaya no E. Mswe -W. Charlies.

ISAZISO KUBAFUNDI

S'fisa ukuba sichaze kubafundi bel'iu ukuthi umbande a owenz wa ku Bantu World womb;aka August 19 ngu M-P. Sigegede wavela ngempazamo p'iantsi kwezind-ba zase Stane'a, Sliisa ukuba sicacise uku hi kwakungaqandaniswo lowo wawukhishwe ugondaniswe ngokubanzi ngakhoke sifisa ukubeka ukudabuka kwethu uma kuwukuthi kukhona abafundi bethu abawuthathe ngokuthi uqondene nesikole esithize. Kwakungaqondwe lokho ngakhoke siyaxo isa kukho konke ukukhathazeka okuthe kwavela mayelana nalokhu-

KUNINGI OKWETHU KOMDABU OKUHLE

(Ngu "Falaza")

Indawo yakwa Mai Mai ingezinye ezimelwe ukunconywa ngenisebenzi eyenziwa khona. Kubonakalisa ukuzinikela kwamaAfrika ekuzenzeleni imisebenzi enoncedo, ibuye iwaphilise isibili,

Ngathi nxa ngiya endaweni yababazi ngezwa kunona inhliziyo yami ngemisebenzi yamapulargwe. Hhai abantu abasabazi sebacanga ngamapulangwe. Futhi ne nisebenzi yabo iyathengeka.

Kulendawo kukhona zinyanga z thengisa ngemithi. izitolo, abasiki bezingubo namabheshu. Awu, ngingeze ngaziqeda izinto ezenziwa kulomuzi.

Nabantu abenza izinto zesintu abazibekile phansi. Emabhehwini kugewele yonke imisiko njaphandle kowakwa-Nongoma. Ngahi ngibuza komunye umsiki wamabheshu, ngathi ukuphi umsiki vakwa-Nongoma wathi yena awukho.

Phela kwaNongoma bubhinewa ngenye indlela, izenene zakhona zinkulu.

Imbuthano Enkulu Yesonto

Inkonzo yama Afrika (African Congregational Church) ye Conference yayingomhlaka 14 ku July 1950, eTholeni, Waschbank, Natal Ngalo usuku luka 14 njalo wazi biza uMongameli uRt. Rev. L. M Makoba, zaphuma nalesibalo £15553, 13. 1. Ngomhlaka 15 wazibiza kuma Volontiya zaphuma nesibalo: £185. 1. 7one farthing KoMane zaphuma ne £709, 18. hree farthings.

Ngesonto kwavulwa indlu ye-Sonto neSikole. UNdabazabantu wayekhona noMhloli wezikole benza amazwi amahle. Kwakhuluma iNdiya laqothula, amaNdiya anikela ngo £30, 0, 0, Indlu ebivulwa yakhiwe 'ngemali enga hezu kuka £4,000. 0, 0. Yinhle igempela, Amakwaya ayenandis Tholeni, Waschbank Spandikron; ahlabelela kahl

Ngomhlaka 17 ku July kwalusuu olukhulu futhi. Abase Ixopo uBizo, Vukaphansi, Pietermaritz

Kwabizwa iJohannesburg ka ye ne Durban baphuma ne £1,000. siyonke manje yenza £4,034.4. 5 Kwahlatshwa 16 izinkomo. Ngivu-melana no Mfundisi W. M. Mavundla uma ethi owayese Tholeni akasoze akhohiwe!

ISONTO LEDONKI ESTANELA

Umsebenzi we Convention ya Mame base Donki Church of A, iza lapha ngomhlaka 2 Oc ober 1950. Yonke iTransvaal ne waziland iza lapha elitanele Vanga uThisa anganethi sibon kuhle abeza nakho abantu be

Chambe Enama 100 Ubudala

Akasekho uBaba wethu Isani Cinde. Usishiye ngomhlaka 9-8-50 baba io lishiya amadobana ama bili nomalokazana nabazukulwana odade wabo nomiowabo, Uba ba besekhulile engithemba ukuba eneminyaka 100. Nokho amehle khe besabona.

nguMfu. wakhe Rev. Mpongose.

Bedlulile Abafundile

bathi bayakholwa kodwa 'bengakholwa. Ngithi ngiyayikhuza lelngathi sishumayela amanga ngoba bani nobani uthi uyilikholwa kodwa uya phuza uyisidakwa. Amazwi ahlakanepileyo verse 23-30, 31, 32, 33, 34, 35,

Buyani kulezo zinto, kakhulu kuvamile kulaba bafundile. -A. M. Bhembe.

Amantombazana

Nabafana

Mhleli; Sibona songathi inkulumo embi iyakhula kubantwana. Amadodana ethu aneminyaka engama 20 ukuya kuma 28 abaourg, baphuma nesibalo £478. 14 namahloni ukuthumela indaba yihlazo ngodadewabo ukuqomisa nokunye nje okubi kule nkundla ehloniphekayo lapho kufunda oyise khona. Kanti sebefanele ukuhlonipha obani?

> Ziningi izindaba abangahola isizwe ngenhlonipho bekhetha kuyihlazo bekhulisa imfundo ya bo ngobuhle, abazali bazigabis ngabo. Hawu Zulu omuhle wena owavela unomthetho omuhle kubi kuyakhuzwa.

Okwe sibili abafana bayawashaya amantombazane ngezibhakela nangezicathulo, ukuthi benze lo kho abakuthandayo kanti nawo nje ke akhohlakele. Yonke lenko hlakalo iphuma kuleli kholiji eli khulu emarumini lapho abantwa na baphasa imfundo ephakeme okungcola.

-J. Z. Tlelima

IPHEPHA ELIZAYO Kuthe ngenxa yesithuba udal

McD. I. Ma eko, uNobhala weNhlangano yamaSwazi eGoli alwaphumelela ukuvela kulelikhasi kuleli sonto Selovela ngesonto elizayo. Lowo ngumbiko onamandla ogondene no Ngwane jikelele.

OKUNYE NGE S. O. Z:

Ngawo lomGqibelo ngo 2 ntambama kwa Mai Mai Omusha e-Holweni kuzohlala iKomidi ye Umsebenzi wakhe bewuphethwe S. O. Z. ilungiselela ukhetho. nguMfu. wakhe Rev. Mpongose. Phelelani malungu eKomidi.

Impendulo Ngwenya Ngothando Nkosaz.

nye nokhula. Khipha ugongolo bele kokunye ayimazi nalaph sweni lakho, ungagwebi ngoba evela khona. Kuthi mhla bexaba ikhona umgwebi, Zigcine elotweni lakho uthandaze.

Yebo nkosazana umbuzo wakho iyezwakala maqondana nothando wethu zinsizwa. Thina sizinisele ukuthanda abantana baantu ukubashada, kukho lokho imbalwa kakhulu esibheke ubunle bentombi, sibheke into yinye okukakhulu "isimilo". Uma isinilo sentombi singagculisi noma ngaze ibenhle kanjani umshade ikudana nayo,

Ibimilo zezintombi ziyasixaka hina. Kuthi lapho sigomisa ivune qede kanti kukhona indathae yamasoka ecaleni. Kuthi ese ika onke ixakwe nje ukuthi ithaha muphi iyeke muphi, kuliwe tube nje, kuze kuchitheke negazi. Selichitheke kakhulu sekwanele, Jma leyontombi usuyishadile yini ezoyivimba ukuya kwamanye

madada na? Futhi nina zintombi zanamuhla niwe abi amasoka enu. Mhla wenze't le ukuthi isoka lingezi kuzobona intombi, mhla selilika hlang na nombuzo othi "ubungezanga ngani izolo?" Kanti sesihe singathandana saphendaka umfazi nendoda na? Yintombi yini fanele ukubuza umbuzo onjala a? Akuzange kwabakhona lokho ndulo yisoka ebeliya entombini havi intombi kube yiyona ugi-

ima emva kwesoka. Okunye ithi intombi ingaqoma soka seyiyona etshela isoka ukualifike nini elawini layo, leyonto ayizange ibekhona ikhomba ubuze besimili saje yontombi. Zona zithi ngokahlanganisa amasoka ngamakhanda ashintshane ngazo engaboni, zicapange ukuthi ukuhlakanipha locho, kanti cha! ubuphukuphuku obo akukho qili elazikhotha em-

lane Ukukhiphitha nokushenda kwenziwa yizintombi ezingazımisele ukushada. Isigijima nalo-

Kuyekeleni kukhule konke ka- mfo engakhiphanga ngisho nesit: na kuphela njalo, sekungene omu nye, naye kuba yikho lokho.

Mhla lentombi isifuna umshado izowuthola kuphi njengoba akuseyona intombi seyintombi mbumbulu. Alikho isoka eliyifunayo, neliyifunayo liyifunela uku- nkani.

khiphitha. Ukhona yini umuntu engahtuphekile ocosha isicathul esidala esiveza izinzwane asifa c onyawani lwakhe? Nezinsizwa yambona ozimisele ngobuqotho,

Uthando izinsizwa zilunikwa zintombi uma ingafuni ukugoma akukho soka elingayigomisa nge-

BLADES

Men who matter



Today no man can afford to neglect his appearance. The daily shave is a matter of great importance; and men who matter shave with Blue Gillette blades, knowing full well that these give the closest, smoothest, best-looking

shaves that they have ever

Blue Gillette Blades

'Good Mornings' begin with Gillette

UBUDIDI BOKHETHO

Mhelli, Nantu ukhetho luka 1950 mnyango. UZulu uzokhetha aba ntu abazini ngale nhlangano "The Sons of Zululand Patriotic, and Benevolent Society"? Phela abanya bathi yiD.O.Z. Society sekwaxove ka kwaxoveka ukubizwa kwega ma lethu elalilihle kakhulu kanga aya maZulu!

Nase"bhange" angisaqondi uku hi kuseyilonjena igama elaqala iS.O.Z.? Ngiyiyo ikomidi kusuka phansi nalomhlangano njengo nqambi wayo omdala. Ngicela ukuba i"nomination" ka 1950 manje ikanye kahle kungaknethwa khona inhlangano-izovuka ime ngezinyawo njengokuqala kwayo eDoorniontein uZulu egcwala ham?! NoMntwana uGqikazi ku ile abekhona eKomidini yeSon of Zululand ngeba lokho akush ukuthi ungabe usebengani nje? Bonke abase Ndlunkulu k

Manje nxa ushumayela abantu Zulu abazithwele yimvelo yabo nje leyo. "Give credit to those t vhom it is due." Sifuna iKomi di ezokwenza uthi uphela unyaka yonto ingenzeki. Ikhawuleni ba- wayo besinezinkulungwane ezi ntu bakithi. Imbi, kuzokwenza so- mbili. Hhayi njalo ukumela ukuklama izimali-mali ezingena kuphuma uZulu naye bandla ezihlu phekela belu!

Akuqashwe indlu kube yihho visi uNobhala ka Zulu abhale elapho. Angahola nje kozukwa baka Zulu, abambe iqhazi ange ndluli ngendlu isakhiwa ka Zulu Khethani abaphaphemeyo ma-Zulu ukuhlupheka kuzile.

-W. B. Mkasibe Sophiatown.

Mnz. M. Maisella Kuyajabulisa mnewethu ukuzwa ukuthi usufuna ukushomana ne viyo lamaAfrika aviva ngezinsiba

Songathi ungaphume,e'a ekuhumusheni lelobnuku. Ngikufisela impumelelo. Songathi ungeze wa a ela ababhuqayo ngokukufiphaza. Ama bhuku ezindaba ezifuphi. Zulu ziphi izincwadi zezindaba ezimfushane na? Naso isikhala e-

sisasele enkingeni yamabhuku.



FINE OVERALLS FROM THE FINEST CLOTH

NOTE THE CLOTH . . .

Hard wearing, fast dye and fully pre-shrunk. Guaranteed to withstand vigorous washing. Its the toughness that counts!

NOTE THE FINISH . . .

All Sweet-Orr & Lybro Over-alls are cut for comfort and freedom of movement, are reinforced at all points of strain, have triple stitched seams and large all-purpose prockets.

STRONG · DURABLE COMFORTABLE THE BEST OVERALLS THAT MONEY CAN BUY! Ask the Carpenter! Ask the Bricklayer! Ask the Plumber!



THE OVERALLS THAT **NEVER LET YOU DOWN!** Trade Enquiries : P.O. Box 2641, Cape Town



It is that last quick rinse in Reckitt's Blue that keeps my washing really white. I have used Reckitt's Blue for years, and I know,

Even when you have rubbed and scrubbed all the dirt out you find that white things will dry out yellowish and grey looking - unless you use Reckitt's Blue. Yes, it is the last rinse in Blue water that does it. Such an easy way to keep white things really white.



Reckitt's BLUE Makes white washing really white

"I like Kolynos best!" IT MAKES YOUR MOUTH FEEL SO CLEAN



when a girl becomes a woman

She becomes more lovely to look at. Her eyes become bigger more attractive. There are great changes in her body. All this will take her strength away if she is not careful. So she should take FELUNA PILLS. They will keep her blood strong and help her during the bad days. FELUNA PILLS are a special medicine for women and girls. They fight against pains and tired-ness, and give health and happiness to women.

> 40 Feluna Pills cost 3/3 20 Feluna Pills cost 1/9



You can buy them at any store

FOR EYES

Satisfaction guaranteed

Chaplin's test your eyes an make your glasses.

Established: 23 years. Only address: Chaplin's Opti ciana, Ltd., 68 (b) Market Street, Johannesburg. (Oppositthe Public Library)



THE HOME CORNER

GREAT DAY AT BENONI LOCATION | Crowds Throng To



Our picture taken at the arts festival celebration held at Wattville, Benoni, shows Mr. D. F. Botha, Social Welfare Officer of the Benoni Municipal Non-European Affairs standing in the back row. Next to him are Mrs. G. I. Brussau and Miss Hughes who were responsible for the play, "The King Is Sick" staged at the show. Mrs. E. H. Nyati, Benoni Location Social Worker, is seated between members of the Benoni Location Red Cross Detachment, In the background is a section of the pavillion,

Wayfarers' Association Shows **Continued Steady Progress**

Founded in 1925, the Girls Wayfarers' Association has maintained continued consolidation and expansion of the work during the last year, states the annual report of the association. Approximately 20,440 girls are members of the association which has 260 centres consisting of 540 detachments, members in each detachment varying in different

were 278 more Sunbeams enrolled writing in 1949 than in the previous year. Training course have been held

An indication of the growth of tery, gardening, games home nurshe movement is the increase in ing, housework, knitting, laundry, membership for Sunbeams, Way-mothercraft, potmaking, sewing. farers and Torchbearers. There singing, scripture knowledge and

figures for the Wayfarers and in various places and, says the Torchbearers being 387 and 83 restreport, all have brought joy in pectively more in 1949 than the fellowship and more efficient service because of the training re-Certificates gained by the three ceived. Expansion has entailed ingroups in 1949 were earned in creasing sacrifice on the part of all athletics, cookery, crochet, embrod members of the association.



N VOUR



This is the second of a new weekly feature written to help us make our home surroundings more attractive. Readers are invited to make use of this new feature for any of their gardening problems.

the garden, as elsewhere. Fresh air, sunshine, some protec- . Choose the place you wish to turn needed in order to make a success of your garden.

Every single thing you do is Start the right way, prepare the C.P. Miss Berli soil, dig it well. Let in the air and Franklin, C.P. sunshine.

tion and regular attention to de- into a garden. I suggest you do not until very slightly browned. Pee ails are necessary for good health use the ground right up against in people, and the same things are the house for several reasons-one as it must always be kept damp the walls will suffer, and the children and dogs love to sit propped up gainst the walls.

The right position to dig is where your new garden will get the morning sun-or sun all day but definitely not the afternoon sun only.

Mark out a long narrow strip bout ten feet by two feet-narrow garden beds are easy to reach across. With a spade remove the surface soil to a depth of two inches and place it carefully aside-this is most important-it must be put back on top when the deep diging is done.


Now dig a hole two feet deep and two feet long at one end of your bed. Take the soil right out and leave it in a mound. This will give you a hole 2 feet deep, 2 feet wide and 2 feet long.

Now move down your bed and mpty the next 2 feet into the hole This will leave you with another

Move along the whole bed in this way, filling in each new hole with the next 2 feet of undug soil. When been working properly, you should have a hole left.

Take the first mound of soil along to it and fill it in with this soil. As you dig, break up all the lumps and remove the stones. If you have any spare water this is the time to put it on your new garden-under the surface soil. Any water will do for this.

Later I will tell you what to do with greasy water, for there will be need to take more care when things re growing in the garden. Now, put back the surface soil Break it up very fine, rake it and leave it to settle.



TOMATO AND ONION PIE Quantity (for 4 persons): 4

medium sized onions; 2 lb. tomatoes (filin); breadcrumbs; 3 z. cheese; seasoning; 1 oz. butter;

Method: Peel your onions and cover them with boiling water and allow to stand for at least two hours. Drain and dry thoroughly, slice and fry in butter'

Benoni Wedding

Over 5,000 guests thronged to the wedding scene when Nora Nokusola, second daughter of Mr. and Mrs. C. Sibeko, and James Ralph, youngest son of Mr. and Mrs. S. Nzimela, joined ands in marriage. The cere mony was held in St. Alban's Anglican Mission Church, Benoni Location, at the end of August the couple being the youngest yet to marry in Benoni.

Rev. Aaron Mabuto, Priest-in-charge of the Benoni Anglican Mission district officiated in hurch,

Great excitement was aroused imong the Location residents as a procession, headed by St. Alban's school band under Mr B. Sepanya, led the bride from her home to church.

A wedding reception was later held in the Benoni Location Hosel Hall, Messrs Sepanya and Noel Perry Mlokoti being the Rev. X. M. Weyi opened the Rev. X. M. Weyl opened the reception, speakers at which included Mr. I. Makau, Principal of St. Alban's school where the bride received her primary education, Music was provided by the Haarlem Boogies Jazz Band, the Sydney Sisters, the Four Keys and Dan Leksane Miss Alzina Signal Pan Leksane Miss Alzina Pan Leksane Miss and Dan Lekoape. Miss Alzina Sipeko was chief waitress.

J. D. Nkosi

PRETORIA NURSES GO ON LEAVE

The following probationer nurses of the Pretoria General Hospital vent on leave at the end of August, to destinations given in each case Margaret Dlamini, Swaziland Miriam Hlube; Durban; Charlotte Maseko, Pyramid (Pretoria North) Elizabeth Melamu, Wolmaranstad; Mahae Mokhehle, Wepener; Laura Msimang, Pietermaritzburg; Winnie Mvilili, Sophia Town, Johannesburg; Benedicta Nkabinde Dundee; Ethel Ntsekwa, East London; Daphne Pitso, Herschel Priscilla Twisha, Langa, Cape

Back on duty at the Pretoria General Hospital are: Miss Rachae entane from Ndabakazi, C.P. Miss evelyn Helepi from Kroonstad O.F.S. Miss Mabel Ledwaba from Jammanskraal, Pretoria. Miss race Mlunzale from Willowvale C.P. Miss Rebecca Mogoerane fron Kroonstad, O.F.S. Miss Edith Ranana from Cape Town. Miss Violet lomsa Tsipa from Butterworth C.P. Miss Berlina Zinyanga from - E. Fanele.

and slice the tomatoes. Place them in alternate layers with the onica in buttered fire-dish Sprinkle each layer lightly with salt and pepper and liberally with grated cheese. Cover the whol with a good layer of breadcrumbs pends on how you conduct your (white), flake on a little butter sprinkle with nutmeg (if liked) and bake in moderate oven for wagon to a star. You are about one hour.



CHILDREN'S SERMON

I, Sam. 16: 11. Send and fetch him

All the sons of Jesse who were present had passed before Samuel and none of them had been se side by the Lord for annointment It was when Samuel learnt from Jesse that there was one absent that he said to him, "Send and fetch him." He, that is David, was fetched and was annointed King of the Jews.

David's father had not thought that the crown might rest on this small boy's head. He together with nis sons thought David too young and too unimportant to be present at the ceremony of seeking and annointing a King. Samuel thought differently, hence his asking that he be sent for.

Because you are young, your parents and brothers may not regard you as important. They may forget that all the famous men and vomen were young once. The Saviour of mankind was a baby orn in a stable. The Livingstones the Aggreys, the Smutses and many others were once upon time only little ones.

Great Things In Store

Young boys and girls, God has great things in store for each of ou. There is greatness, fame, and eadership awaiting you. You may e ordinary shepherds and shepherdesses, like David to-day, but o-morrow you may stand before kings and force us all by your importance to take off our hats at the ight of you.

Whether you will rise to height of glory to-morrow or remain nonentity unto your dying day de self. You must be good, you mus work hard, you must hitch you architect of your future,-J.M.N.

Tsebetso JOALE

e seng BEKENG

liketeketeng tsa

E TLANG!

kapele

batho.

Tokoloho ea

ikutloa le phetse hape le shebeha hantle. MESEBETSI E MENG EA PHILLIPS MILK OF MAGNESIA 1. Le tsoake lebeseng la khomo hore le tie le siloe hantie ka maleng le ho thibela lebese hore le se fetohe mafi. 2. Fohohla marinini a lesea ka eona ha meno a lona a hlaha. 3. Tiotsa maqeba a letlalong la lesea ka cona hore a nolofale hape a se be bobloko HLOKOMELA HO ETSISA, Kopa PHILLIPS MILK OF MAGNESIA e lebotlolong le letala 'me u batle mongo lo o reng, "CHAS H. PHILLIPS" pampiring

Masea A Phetseng 'A Etsa Bo 'Me' Ba

E, ke 'nete! 'Me u tla ba 'm'e ea ikhants'ang ha u lulisa lesea la hao

le phetse le thabile, Joale etsahoo lingaka le baoki kae le kae ba ho bolellang bo-'ma bana — nea lesea la hao PHILLIPS MILK OF

MAGNESIA. Tekanyo e nyenyane ea PHILLIPS e felisa kapele bobloko

ba moca le mala butle-butle, empa ka 'nete e ca hiatsoa. Joale lesca le tia

MILK OF MAGNESIA

U ka fumana bukana e molemo ea "Phillips Booklet" ka ho ngolla ho: Phillips Milk of Magnesia P.O. Box 8900, JOHANNESBURG. Ha u ngola, u hlalose hore a u batla bukana eo ka English kapa Afri-



FURNITURE

ON VERY EASY TERMS. BEDROOM SUFTES 7/6 per Week DINING ROOM SUITES at 7/per Week CHESTERFIELD SUITES 6/6 per

KITCHEN SCHEME 5/- per Week STOVES COMPLETE 5/- per Week BEDS AND WARDROBE 6/- per Week

Free Delivery. Reduce your cost of living by Furnishing with us. Everything for the Home PREMIER FURNISHERS Ltd.

(inc. J. Dembo & Co.) 52, Plein Street. (next door Old Church) JOHANNESBURG.



BIBLE STORIES IN ZULU by J. F. Soutt.

UPAULE, INDODA EYANYAKAZISA IZWE. The life of the Apostle, illustrated, 3/9d. (by post 4/-)
INDABA EMANGALISAYO KUNAZOZONKE. Stories from the

Old Testament, illustrated, 4/-d. (by post 4/3d.)
INDABA YEZINDABA. Stories from the New Testament, illusrated. 4/- (by post 4/3d.)

THREE NEW ZULU SONGS IN SOLFA. By S. F. Khumalo 1/- (by post 1/2d.) ITHEMBA LABANSUNDU 1/- (by post 1/2d.)

UVULINGQONDO 1/6 (by post 1/8d.) BOOKS FOR EVERYDAY USE.

Routledge's Complete Letter Writer. The Most Popular Guide to Good Letter-writing 4/6 (by post 4/9d.)

freams, 1/9 (by post 1/11).

WRITE FOR OUR BIG FREE CATALOGUE ER & SHOOTER (PTY) LTD.

PURLISHERS-BOOKSELLERS-STATIONERS, PIETERMARITZBURG



Soft, smooth skin can be yours...NOW

> Here is a cream that was specially made to give skin a smooth softness, to stop hard dryness. It is Pond's Vanishing Cream, the cream that lovely ladies all over the world use.

> A little of this delicate cream rubbed on the lace brings softness and smoothness quickly. You'll be thrilled the way your skin feels after just one treatment.

> Get a jar today—it's the one with the big Von the label. Use it regularly and see how beautiful your skin becomes! Only 1/6

Tsebetso ea kapele, tsoalatse phakisang—hona ke taba e ncha
ea bophelo ba litlokotsi. Batho ba batla
tsoala ea taba JOALE—e seng bekeng e
tlang. Mooko oa tsebetso o bonahala
hohle lichabeng. Taba ea "e ke se etsoe"
le "emela beke e tlang" li ea hloleha
ha ntho e ka nna ea etsoa ka letsatsi ha
pele e ne e nka likhoeli. Merianeng.

"ASPRO" e ea PHELA EBILE TABA ENA

E NA LE BOPAKI.

BOLOKA "ASPRO" s acha tokoloho kapele. E kokobetsa ichilaba kapele ebile e pholisa methapo ho fera ntho tsohle. E lepella ichilaba fa ramathesele e feliše bohloko ba serams ie mekakaltane ka bosiu bo le bong. E chibele ho robatsot TSEBETSONG EA KAPELE HA U JEOA KE -

Tepello, Serame, Ramathesele, Kopelo le Mahlaba,

Lehiabula.

moo bohloko bo robetseng teng. E ea u khotitassa 'me U PHELE HAPE. Ha mathata a hlaha " ASPRO " e lekoa e le 'oete e teoella pele ka katleho e makatsant Hlooho, Falimeho, MAHLOKO A LELAPA

A EA TLOSOA

ke siki e pholosa chelete—e pholosa nako. Hans "ASPRO" ha e sebetse kaholimo feela. E topola tlass

E entsoe South Africa ke NICHOLAS (South Africa) (Pty.), Ltd.


THEKO E KA KHONOANG KE MANG LE MANG

SESUTO

Rame tsa


NEW Improved Incumbe so EASY TO MAKE and healthy for baby

Bekisisa's mother finds











Mother follows her advice. She finds the NEW, improved Incumbe so easy to make—all she does is to add water, boil the mixture for 5 minutes, and baby's food is ready. Incumbe now contains milk powder and sugar, and is a complete food—ALL YOU ADD IS WATER—NO MILK, NO SUGAR.

FREE. The makers of INCUMBE will send you a Free Book, with pictures, which will tell you how to use INCUMBE. Write to Dept. 54-1, Hind Bros. & Co. Ltd., Umbilo, Natal. In your letter say whether you would like your book in Zulu, Xosa, Shona or Secute language.

NEW IMPROVED FOOD FOR BABIES



Look at Bekisisa now! He is a healthy and contented baby, always laughing and happy. He soon grew strong on In-cumbe. Doctors and Nurses



ANCHOR FAST COLOUR EMBROIDERY THREADS

29500500505050505056555555 CHEAPEST ROOFING

Post your orders with money today. New Corrugated iron 24 gauge Heavy quality, Will last lifelong 6ft £8. 2. 0., 7ft. £9. 9. 0., 8ft. £10. 16. 0., 10ft. £13. 12. 6d. per dozen

MATERIAL

Guttering 6/6d. Ridging 8/6d. 2 x 3 51d., 14 x 41 61d, Flooring 71d., Panneldoors 38/6d., Batten Doors 30/-, Doorframes 35/-. Cash With Order F.O.R. Durban. ARBEE STORE,

115, Queen Street. DURBAN.

EYE SUFFERERS

HAVE your eyes examined, Come and see our variety of new frames We also do optical repairs. Right-louse's Opticians, 14 Mylur House Cor. Jeppe and Sauer Street. Entrance Jeppe Street through passag

HAIR CHAT

KURLEX is specially prepared to make hard, kinky, dull-looking hair, soft, pliable and shiny alive. KURLEX straightens the hair and

fixes it in defined natural waves which give it a very smart appear-

Get a 1/6 tin from the Chemist or Store, anywhere or send 18 penny stamps for a tin to PYODENT C.2. P.O. Box 3463, Johannesburg.



PRESIDENT

Shoes for Men

A GOODWEAR PRODUCT

What Became Of T.E.D. Bursaries

Johnson Noongwane, Pretoria, vrites: I would like to know wh ne Transvaal Education Depart nent no longer grants bursarie o promising African students ome years ago, many candidate tho qualified for bursaries were elped further their stdies.

The discontinuance of this aluable help is a discoragement o many brilliant African students to, because of lack of means re hindered from making pro





When your feet are tired and sore, bathe them in warm water.
After drying,
rub in ZAM-BUK
and the tiredness



ointment

in the green and white tin

A Lawyer says:

people on business in

my office, or entertain-

ing friends in my house,

ordinary polish.

Always ask for

CEREAL

READERS' FORU

FEMALE TEACHERS, NURSES DEFENDED

"Pilumile". Vereeniging, writes: Disagreeing with Mr. Mogorosi on education for girls, your correspondent. Mr. Calvin R. Ma ekane telfs the world that female teachers and nurses seldom get married. nobody wants them because being educated, they are too proud; kitchen girls are better".

n what respect kitchen girls ar etter than female teachers and nurses who are mentally, morally and socially exemplary in Africa:

Being human beings both lasses of African women are, c ourse, subject to mistakes; but because these much-maligne; eachers and nurses holl responsile positions in society, they seen turn out special targets for ttack by some people.

The truth of the matter is tha Mr. Malekane is wrong to say hat female teachers and nurs a ever get married; they do. Some course, enter upon the marita ate at a late age: (a) because a desire to make a name whill ill spinsters; (b) to work for hile and help repay parents uardians who have helped teir education and (c) in the cas nurses, it takes something lik exteen years to reach the doubly ualified stage of general nurs nd midwife. from sub standard A". In fact, the same would app': the case of a girl who wan' turn out a teacher.

Domestic science subjects ar ow being offered to girls in high chools and training institutions ese girls will certainly mak etter housewives than those wh eve not had training in thi

It would appear that some me: from inferiority complex nd take shield under such state

A Housewife says:

Sunbeam spreads so

easily when you put it

on. You need only a little to cover a big

space. The shine lasts a

very long time, too; you'll find that it saves

you work and money.

Lawyers, Shopkeepers-

everybody uses SUNBEAM

A Shopkeeper says:

ing shop is good for

business. That's why I

keep my floors clean

SUNBEAM POLISH

Shines ... and shines ... and shines

Coffee ... Short and expensive?

HERE IS THE ANSWER!

Whether I am seeing A bright, cheerful-look-

it is to use Sunbeam beam, the polish that

to keep the floors and lasts for days. Sunbeam

furniture shiny bright, 's economical, too.

In big homes and small homes, in hotels

and office buildings, wherever you go

you'll find that famous Sunbeam shine.

Even the richest people choose Sunbeam

for their homes-yet it costs no more than

What a shocking statement to ments as "female teachers and make! Will Mr. Malekane tell ul nurses are too proud!' In any case turses are too proud! 'In any case such men would not want educated girls for wives; they will naturally turn to the uneducated kitches

Work And Prayer

P. A. Mseng-Sempe, Port Elizabeth, writes: I think Mr. Maisella has forgotten that in order to get nything, we all have to work hard o that end. Merely to fold arms and pray will not bring us freedom It should not be thought that when people go on strike they are unaware of the Almighty who is ever here to help them. A strike is a orm of protest.

Mr. Maisella should not be too nuch of a pessimist. He must work and pray, or choose this for his otto. The freedom of our people s in their own hands; they must work for that freedom.

What reason has Mr. Maisella to ffer substantiating his claim for he return of Dr. Xuma?

Cookery Course Should Include Hygiene

Obed A. B. Tabane, Pretoria, writes: I would suggest the lusion of hygiene as a subject for tudents taking a course in cook ery. Knowledge of hygiene will nsure clean preparation of food

oromote good health.

Often we hear or read about people poisoned by foreign ele nents in the food they consumed cooks are given sound training hygiene, cases of food poison 7 would be rare.

Teachers' Qualification

Jeremiah Kali, Ventesrdorp writes: Teachers who hold only the junior certificate are not s this so? Then, I notice also that unwon, by private study.

As the teaching profession is the saries are being offered to us.

Money Is The Root Of Evil

quard, writes: Many among us eem to think that money is all what matters in life. Admittedly, it is a vital factor in our fight in this complicated life as well as o preserve ourselves.

great devotion and love shown for money, also the way people go about this money business. After all, money is a mere tool: it is a Hung pitifully o'er the swinging Bidding life to come. good servant, but can be a bad

Many people who have amassed ost all balance of themselves. You may either use money for a good The women thronged to look, but purpose or for one that is bad.

Lack Of Courage

E. M. Njamela, Alberton, writes:

In reply to Mr. Legodi's letter published here in a recent issue, I would like to point out to him that any man or woman who indulges in writing should at any time expect to be criticised. That being so. it is the duty of the one criticised to answer in self-defence.

Objection to criticism shows lack of courage. If he complains that someone who read a letter he himself (Legodi) had written to a newspaper, and that that someone chose to answer in another news paper, then all I can tell him is that this was done with reason and awareness.

Nothing Wrong On Earth?

Larry J. Benjamin, Klerksdorp, writes: In a letter published here on August 19, Mr. Tabane attacked clergymen who preach against strong drink, and said there is nothing bad on earth.

Mr. Tabane pretends not to mow the evils which liquor has brought upon people. Clergymen and leaders must preach against liquor which leaves people's pockets empty. Not only that, liquor empties the stomach as well as the head of whoever takes it. Our young people to-day are victims of this evil thing called liquor and, surely, Mr. Tabane knows only too well what will eventually become of these young people .The clergyman who can still speak successfully to his people, and warn them against strong drink, deserves every praise and encouragement.

LITERATURE AND LIFE

More About Negro Poetry

By Dr. R. H. W. Shepherd

In the time of the first great war a new group of Negro poets emorged. They were marked by a revolt against Negro dialect poetry. They held that such poetry is the vehicle of the primitive and crude conceptions of some of the American Negroes before they were touched by the refinements of education. To write as if they truly represented twentieth century thought and expression among Negroes was, they felt, to do the race a disservice. They revolted also against much else. They sent forth the poetry of protest, rebellion and despair.

Here is a typical voice: AT THE CLOSED GATE OF JUSTICE

To be a Negro in a day like this Demands forgiveness. Bruised with blow on blow,

Betrayed, like him whose wor dimmed eyes gave bliss, Still must one succour those who brought one low,

To be a Negro in a day like this. To be a Negro in a day like this Demands rare patience - patience that can wait In utter darkness. 'Tis the path to

in fact, it would safe guard and And knock, unheeded, at an iron

To be a Negro in a day like this. To be a Negro in a day like this Demands strange loyalty. We serve

Which is to us white freedom's Ah! one must love when Truth and Justice lag, To be a Negro in a day like this.

To be a Negro in a day like this-Alas! Lord God, what evil have we done? Still shines the gate, all gold and

amethyst, ecognised in the Transvaal; why But I pass by, the glorious goal pen:

nobody can qualify as a teacher "Merely a Negro" - in a day like Heart free, hand free

There is a plaintive patience in All the world to me nain channel of employment for the foregoing poem that came to Is a place of wonder, the educated among us, many of be absent in many other poems. Sun shine, moon shine, whom cannot afford to reach The gentler note of protest Stars and winds a-blowing, save by private study deepened into one of hatred. Race All into this heart of mine, what encouragement is there to riots broke out. There were raise the standard of education lynchings. Feeling became tense. among Africans? Not even bur One of the bitterest of the voices Days to follow after, was that of Claude McKay. In a Joys of life sold to me terrible poem he pictures the For the price of laughter. ynched body hung up. His spirit in smoke ascended to

high heaven. Joseph Mositi Ramosena, Mar- His father, by the cruelest way of Beauty, beauty, beauty!

Had bidden him to his bosom once again. The awful sin remained still

unforgiven. being a means by which we have All night a bright and solitary Beats the falling rain; But I must say I am against this (Perchance the one that ever guided him,

Day dawned, and soon the mixed Notes of greening spring, crowds came to view realth in the form of money have The ghastly body swaying in the sun;

never a one

Showed a sorrow in her eyes of And little lads, lynchers that were to be.

Danced round the dreadful thing in fiendish glee.

Strangely enough, it was later hargad against Claude McKay that he was living in France, had given up writing poetry of that bitter kind, and was writing rather on the weaknesses of his own

In the 'twenties of this century arose another group of Negro poets who tried to get away from race poetry. They sought simply to be poets. One of the most outstanding was William Stanley Braithwaite, who ranked amongst the foremost literary men in America. For long he published an anthology every year, giving items from magazines and such like. It was accounted the best of all American anthologies. Many people who were acquainted with is work did not know that he was a Negro. Braithwaite made a great contribution towards a evival of interest in poetry. We have come a long way from the poetry of protest when we read he following from Braithwaite's

Blue above, brown under. Flowing, flowing, flowing! Mind free, step free, Girl's love, man's love, Love of work and duty, Just a will of God's to prove.

A little poem by Joseph Seamon Cotter seems to have a touch of Africa about it:

RAIN MUSIC On the dusty earth-drum Now a whispered murmur, Now a louder strain. Slender, silvery drumsticks, Beat the mellow music Chords of earth awakened, Rise and fall triumphant Over every thing. Slender, silvery drumsticks Beat the long tattoo-God, the Great Musician,

Calling life anew. One of the most famous of the modern poets is Countee Cullen, His books, and especially COLOR have had a great sale. He is a poet of high rank, but he does not avoid dealing with racial matters, though to him art, and not propaganda, is the prime concern. We may conclude with one of the most impressive of his poems.

YET DO I MARVEL I doubt not God is good, well-

meaning, kind. And did He stoop to quibble could tell why The little buried mole continues blind.

Why flesh that mirrors Him must some day die, Make plain the reason tortured

Tantalus s baited by the fickle fruit, declare

If merely brute caprice dooms Sisyphus To struggle up a never-ending

stair. Inscrutable His ways are, and immune To catechism by a mind too

strewn With petty cares to slightly understand What awful brain compels His awful hand.

Yet do I marvel at this curious





Obtainable from all grocers in bags of 100lbs., 50lbs., 25lbs., 10lbs., To make a poet black, and bid bibs. Manufacturers: PREMIER MILLS Co. Ltd. Johannesburg. him sing.

SALUTE THE

HEROES

(By The "Sphinx")

History is a fascinating study

more so to the man or woman who is broadminded and takes

interest in it for what it teaches

use man can make of history to

suit his own ends. The unbiased

student of history can discover in

its pages events that can make a

notable contribution to racial

harmony and the peace of the

But very few students of his

tory are prepared to free their

minds from prejudice and jea

That is to say, when they deal

vith a subject such as war, they

of the South African Association

"At present children are

taught small recorded portions

of history only, and more often

than not, that teaching is con-

fined to the dynastic history o

"In every country the emphasis

of other countries. This ob-

deny. Indeed the racial problems

Africa as we know it to-day is

one-sided affair, and the result is

(To be continued)

of countries

for the Advancement of Sience

world.

BANTU WORLD

UBSCRIPTION RATES 12/- per year. 6/- per 6 months.

3/- 3 months.

Write to:-The BANTU NEWS Agency (Pty.) Ltd. P.O. Box 6663, Johannesburg.

SATURDAY, SEPTEMBER 9, 1950

Welcome Suggestion

The suggestion made by the Association of Administrators of Non-European Affairs to the City Council of Pretoria that judicial courts should be established in the larger African townships will, we have no doubt be highly appreciated by all intelligent Africans. As the association points out "the sitting of courts in locations would overcome the difficulty involved by long delays to both officials and accused persons and would overcome the difficulty in volved in transporting African prisoners through the towns."

The Association's further suggestion that African assessors should be appointed to sit in conjunction with the "judicfal officer" is welcomed by us, and we hope by all Africans of intelligence, as a step in the right direction. The identification of Africans with the administration will go a long way to improve race relations. It cannot be gainsaid that men of whatever race or colour will never be satisfied until their affairs are administered by men of their own race, who understand their language customs and who sympathise with their ambitions.

In its report the Riots Commission, describing the growing "antagonism to white government". says: "In the background to these riots, a strong feeling of antagonism against government and control by the European in all spheres of life formed a strong undercurrent......This strong undercurrent is manifested on the surface by a violent resentment against the enforcement of the law by the police, as a government agent and by the location administration as an agent of the local authority.

It is our firm conviction that if Africans were given responsible positions in the administration of location affairs, this alarming state of affairs would not have arisen. The African people are by nature law-abiding; and there is no reason why this quality should not encouraged by the inauguration of a system of location administration which will allow Africans to play their parts in every sphere of their life.

We heartily, therefore, welcome the suggestion made by the Association of Administrators of Non-European Affairs, and sincerely hope that this will not fall on deaf

Lends Assistance To Nigel Creche


after about thirty children daily,

Recently, however, the money

Organisation committee approached the National War Memorial Health Foundation for assistance and will now receive a monthly grant of £15 for six months from the Foundation.

Opened in February, 1949, the centre's fee is 5s a month for the first child and 2s. 6d for others in the family. The children who are provided with milk and two balanced meals a day, attend from 8.30 a.m. to 4.30 p.m. The committee plans to use the Foundation's grant to employ another assistant so that the creche may increase its number to sixty and remain open from 6.30

Centres Financed By Appeal To teach people to help themselves to health is one of the aims of the National War Memorial Health Foundation which is shortly launching a country-wide appeal for £1,000,000, Centres where the whole family can go and learn how to live happy, healthy lives will be financed from this appeal and will be established in areas where they are most needed.



TIME IS MONEY

The old adage, "time is money, freely applied in the Belgian Congo. At Leopoldville, for in stance, no restrictions are placed on anybody desiring to work for gain on Sundays. No matter what difficulty! the industry or occupation, a mar may carry on his normal week-day work even on Sunday.

While schools do observe Sunday children go to school Saturday, No ixed limits are prescribed for chool on Saturdays, but pupils are all compelled to report to school in the morning. How different from our South Africa!

LANGUAGE DIFFICULTY

An African recently back from the Belgian Congo says he was amazed at the number of dialect. spoken there. He had thought that Africans living south of the Limpopo were the only people of their colour affected by what Dr. Nhlape terms a "Babel of Bantu lan

Now he knows that even in the Belgian Congo where, he says, i is possible to find about 200 dis- IN BECHUANALAND tinct tribes each with its own language, a "Babel of Bantu languages" even worse than that obtaining in South Africa exists

While he admits that this created difficulty in conversation he said with Africans in the Congo, he is nevertheless puzzied to find that some Europeans there know no English at all. Walking around the streets of Elizabethville, he came across a European whom he judged South African. This African' heart was delighted to meet this white man from whom he thought some information might be found environs.

But, of course, he was wrong The white man was probably after the event. Actually this is what happened :

Perhaps it is common cause that

most as much as non-Europeans

a land of intolerance and colour

bars; of racial discriminations and

sectional political ideologies; of

way with the political aspects of

judicial side. It is precisely there

that we arrive at an oasis in our

desert life, in our courts of law

where all of us-white black and

less of race, colour, creed or

nationality, do get a fair, square

and honest deal in those places

where administrators of the law

preside. These trained and experi-

are human beings like ourselves.

judicial officers, too, are liable to

error of judgment, is always able

into an even higher court, right

into that bastion of our judicial

equity finally reigns supreme,

hard labour for housebreaking by

Instinctive Respect

The accused may be only a Euro

pean labourer or a Native servant;

he may be a millionaire or even a

Cabinet Minister, all of them are

same kind of hearing, and our

fearlessly and impartially.

cere-minded individuals.

Bloemfontein.

err in their judgments.

JUSTICE which all desire.

jealousies.

the poor man, white or black, finds great difficulty in obtaining that

justice to which he-and all of us-are entitled. Is South Africa, among

The answer to this question, of course, surely depends on

all the so-called free and democratic countries, really a wicked land?

one's own point of view. It may well be true that certain sec-

tions of the community are not dealt with as liberally as many of

us would like to see. It may also well be true that many in

authority are either behind or in advance of the times.

The African: "Excuse me, sir." The European: "Good morning: good afternoon."

That was all the conversation they had; they could not get any further owing to language

SAME DISEASE BUT DIFFERENT NAME

Is it not strange that many Bechuana cattle owners in northrn Bechuanaland take fright as the mention of "foot and mouth" disease? This only shows how deeply a change of name can affect the minds of some people.

"Foot and mouth" is not uncomnon among cattle in northern Bechuanaland. Inhabitants of that art of the country have always mown this disease which they call 'Botletle." The fact that the first nhabitants of that country have given this self-same name to a river in the district is sufficient to show how long the disease has been prevalent in the area.

SIKALANGA NAMES

uzzled by foreign names given to particularly names which belong to hawks" but cry out "aeroplane he Kalanga group. The Bakalanga laim to be the first inhabitants of past. the vast Bamangwato Reserve, Names of villages such as Donota and Tjizwina (called Sibina by the Bechuana) are quoted as proof of territory.

Donota means "to pick up some thing." Years back, a kind of berry shrub abounded in this area and it was the practice of the early morn and shake the berries vigorously off the trees. The women folk following later in the en fruit which was gathered and and centrol for location boards brought home.

Tiizwina (Sibina) means defence. Inhabitants of this village mankind, and not merely for the were famous for their defence gainst Matebele inroads.

FROM HORSEBACK TO PLANE TRAVEL

This column last week referred to air-mindedness among Africans in the Belgian Congo. Now, this form of travel from one place to another seems to have come to the lously. Up to now, the slogan of Basotho as well, according to a many historians has been "my correspondent in a local Basutoland race, right or wrong."

"Speedy travel in the past en- emphasise the rights of their tailed a horseback ride to the rail- tribe race or nation, and magnify way station when the rest of the the wrongs of their enemies, journey was by train," he writes, am neither a historian nor a "Now, however, we shall travel scientist, but some of the hisin the mail carrying aircraft which torians and scientists have extouches Mokhotlong between the pressed the views which I am ex-Ladysmith and Maseru route. Al- pressing, For instance, Professor ready, many in this area make use C, van Riet Lowe in his presidenof this means of travel as the fares tial address to the 1950 Congress charged are not high."

Then he gives an account of the held at Salisbury, said: reaction of the local community when the first machine roared over the area, saying many ran helter skelter in all directions through Africans in the Union are often fright. Now, however, the sight o planes being familiar, even childertain areas in Bechuanaland, ren no longer fear "these gigantic aeroplane!" whenever one flies

Another trading company, he says, is planning a similar service to run between points in the

WANTS TO KNOW-

Why there was such poor attend. South African history no one ance at the last monthly meeting who knows anything about it can of the Johannesburg Municipal about Elizabethville and its Bakalanga male folk to rise up Locations Advisory Boards, more that have become so unsoluble so that important items were on to-day have their origin in the the agenda; also, whether this is minds of those men and women consistent with the demand often who gave this country the distort-French-speaking and this he found morning, would "pick up" the fall- heard for more executive power -"WOZANAZO."

his sentence to the Supreme Court It has sometimes been said that this is a wicked world, in which

ice Maritz, who heard the appeal while the accused was "just a fuss; busybody," the Native policemar

JUSTICE IN OUR COURTS

nothing about the part played by Africans in assisting Europeans to transplant Wastern Civilisation on this Southern end of the Afrian continent.

(Continued on page 11)

Good Points Of Copper Belt

What impressed me on the

Copper mines are the living quar-

ers for African employees. The

nineworkers have quarters for

narried and single men. The com-

bound system is being improved

on the mines is outstanding. On

and the work of the Welfare Dept.

the mine ground itself and in the

mine location you will find tenants

from all walks of life including

Government servants who are

Mineworkers are trained in

various handicrafts such as

sewing, carpentry, basketmak-

ing, tailoring and all of these

amenities are supplied free of

Life on the Copperbelt is diffe

ent from the Congo. Although you

neet men and women similar in

colour to those at the Congo, here

they are concerned with more re-

presentation by Africans on the

Legislative Council and are, ge-

nerally speaking, like South Afri-

ean Bantu, politically-inclined

Education

On the Belt, education for child-

natory legislation.

illotted special quarters.

charge.

t Pretoria.

That accused had no lawyer to lead for him, but he must have left the court a happier and wiser nan than he was before. Mr. Jususpended the entire sentence for months because he felt that. himself was "slightly officious."

ed records of its history. The written history of South

I am pointing out these facts not because I want to belittle th work done by white writers o he history of South Africa. They nave given us valuable work and have enabled us to read between the lines of What actually happened in the past, and for this eason we must thank and praisthem as heroes.

that European children know Please Write Clearly In Block Letters CUT HERE



DRIVING SCHOOL

Your driver's licence will enable you to earn more money

5 Hoek Str. (Opp. Metro Theatre)

1st FLOOR .

Foundation

Releasing African mothers for work so that they can help finance their homes, the day nursery organised by the Nigel and District Welfare Organisation at Charterston township looks states the National War Memorial Health Foundation Appeal Bul-

raised for the purpose of running the centre, the Bulletin goes on, was used up and it was difficult for the centre to carry on,

The Nigel and District Welfare

a court in Lagos, Nigeria, on the west coast of Africa, the prisoner attacked the prosecutor with a chair, and chased the magistrate out of the court. Fortunately, this sort of thing is a rare occurence in South Africa. In fact, I cannot recall such an incident. We all have an instinctive respect for our magistrates and judges, because we know that they a.m. to 6 p.m: are fair, just, honorable and sin-

this is a land of inter-racial dis-cords, which affect Europeans al-hearing and consideration given to the well-to-do or influential when he is undefended.

This article is the first of a regular distrusts, suspicions and communal series which will be published once Now, I am not concerned in any each month, The writer is a wellknown Johannesburg journalist, who the question, but merely with its has spent more than 25 years in the Supreme Court, and who is fully acquainted with all aspects of the problems with which he deals,,

coloured—can find and obtain that

On occasions innumerable I have It is a most refreshing thought heard Mr. Justice Ramsbottom, for that rich and poor alike, regardinstance, when passing sentence on an erring Native, talking to that Native as if the punishment about to be inflicted was being felt more by the judge himself than by the accused. I have heard this enced judicial officers, however. judge plead with a Native prisoner as a father would plead with his We all make mistakes uninten-tionally and accidentally. And son, and try to show him how asy it is to keep out of trouble. A few days ago, a tattered-look ng Native appeared before Mr Fortunately, however, the per-son who believes or even imagines dent, at the Pretoria Criminal Sessions, on a certain charge that he is the victim of such an 'Something should be done to see that he is decently clad," imme to appeal to a higher court. And if he is still dissatisfied with the diately stated the observant and judgment, he may take his case merciful judge.

The poor Native in the dock must after that have felt instincsystem, where the rule of law and tively that here was a place where equity finally reigns supreme. I he, guilty or not guilty, was going refer to the Appellate Division in to get full justice. He obviously got more than that. He also got the A few weeks ago, when a judge's heartfelt sympathy for his Native was sentenced to 18 months' poverty-stricken condition.

Watching Brief

It should be remembered that judges of the Supreme Court ordinarily keep a sort of watching brief over every conviction that is recorded in the magistrates' courts in those cases where the sentences or fines exceed a certain limit. This is so even where there is ultimately no appeal by the conicted person.

This, surely, is an additional guarantee against injustices or errors of judgment in what are mown as our "lower courts."

A Case In Point

I want to refer to a case in which a sentence of six weeks' im- They do, to a great extent expetreated alike. They all receive the prisonment was passed by a magis- rience oppression and discrimitrate on a Native who, it was courts mete out justice to them all alleged, had tried to rescue from the hands of a policeman another And let me add this, Judges Native who was being arrested for and magistrates frequently take getting off a moving train. The special care to ensure that the convicted Native appealed against ren between the ages of 12 to 16 is

soccer enthusiast who asked them about this township. In the bus itself that conveyed | compulsory. For adults, mass edu. he teams from Elisabethville, the cation is provided and supervisors Johannesburg party started asking are paid by the Government. In questions of the Chingola players order to ensure that each child apparently they were now feeling afe and out of trouble since there attends school a fine is imposed on were rumours of visitors being kidthe parent or guardian of a child napped and murdered for ritual of the school-going age who fails purposes in the Congo! There is to attend. The penalty is 10s, on lowever, no truth in this for no even days absence from school hing of this nature now happens with an alternative of imprisonin the Belgian Congo. nent with hard labour.

Throughout the Copperbelt mines, Chingola, Mufulira ,Kitwe,

Luanshya and Ndola, the touring party found themselves back in a

country more like their own. The three days of schooling in Belgian

Congo coinage, and language were over. On the Copperbelt they

could buy as they pleased with very little money figure difficulties,

They asked questions easily since the official language is English.

Many Europeans speak Afrikaans and know such African townships

as Fidasi (Vrededorp). Our men crcwded aroung one European

A body of men whose influence s strong and whom I would liken o the local authority in the Union s called the Management Board This Board has a close link and nfluence on the African comnunity. I was told that they run lifferent business concerns to meet he community's needs. For instance they supply food, run shops and beer bars, all such establishnents being manned by blackmen

Woman Cashier

I was particularly interested to isit a huge commercial concern at Kitwe where I found an African voman behind the counter acting as a cashier. This was in a departnental store. Despite poor wage broughout the country, the African is allowed an opportunity to show his worth. In shops near the African areas, a whiteman is there only to supervise and perhaps to nelp the African salesman when you come with your South Africar noney and you want to buy.

According to information supplied to me, the wages for Africans are, on the whole, poor. The cost of living is low. For rent Africans pay a sum ranging from 2s. 6d. up to 1?s. 6d. a month. The better paid receive about £3 a month. School teachers receive anything from 15s. up to £5.

(Continued on page 11)



This is Mrs. Nomathemba. She is posting a letter to her son. The letter must travel a long way. It must be written on good paper. Mrs. Nomathemba bought a TUDOR writing pad with envelopes to match. Her son will be pleased when the

letter arrives.

Look for the name TUDOR when you buy a Writing Padl





Information and advice given free of charge

Telephone 22-9377

Johannesburg.



fills the best position and earns bigger money. A course of study will put you on the road to success. Don't delay-start studying to-day.

COURSES OFFERED BY THE LC.C. tenderds V, VI, VII, VIII (N.J.C.), X (N.S.C.), Matriculation. National Diploma is Commerce, agricultural Diploma, Lower Diploma in Buntu Studies, Taalbond Exame. ookkeeping, Accountancy, Business Methods and Commerce, Shorthand, Typewriting, Com-any Law, Marcantile Law, Secretarial Practice. Afrikaans for Beginners, English for Beginners, Latin, Journalism and Short Story Writ Kaow Your Car (Mechanics for the Layman), S.A. Native Law, Native Administration, St Languages, Southern and Northern Sotho, Zulu, Khosa, Tswana, Physiology and Hygi Social Anthropology and Professional courses.

FILL IN THE COUPON BELOW AND POST IT TO: The Secretary, Lyceum Callege, P.O. Bax 5482, Johannesburg.

B.W.

A. Makese a paralini; B. Hoko ca sefe ca terata; C. Menyako e ka hare; D. Forcime ca lifate co ho rokeletsoeng maranthaa boea he eona; E. Masoba; F. Lipekere tsa 2 inches.

LEKESE LE BONOLO LA HO HOLISETSA

LEKESE LA HO HOLISA

Ho tla batleha makese a mararo

a parafini, a ts'oanetseng ho koro-

oua hantle a tlotsoe ka tere ho

thibela botsikoane. Lekese la pele

e tla ba kamore 'me le ts'oanetse ho

ba le masoba a mabeli a ka leka-

nang peni a leng "4 inches" ho tlo-

a botlaseng ka lehlakoreng le

leng le le leng ho kenya moea,

Foreime ea lifate e ka tlosoang e

holim'a lipekere tse robileng meno

e 'meli tsa "2 inches" holimonyana

ha sebaka se malebana le maso

Foreime ena e apesoe ka lesela le

thata, le molemo haholo e ka ba le

entsoeng ka boea, leo ho rokele-

tsoeng ho lona likatana tsa boea

tse leketlang ho fihla haufi le fats'e

mo ho aliloeng mooko kapa joang.

Ena e etsa "'ma tsona oa boike-

bana a ho kenya moea.

Re joetsoa hore mona South Afrika isao mahe a ka hlokoa ha- | futhu ho eketsa oa tsona oa 'mele holo, ka baka la ho tsaba lefu la likhoho le bitsoang "New Castle," le entseng hore barui ba bangata ba likhoho ba bolae likhoho tsa bona, ba tlohele kapa ba fokotse palo e ba tloaetseng ho e reka ea litsuoanyana tsa letsatsi le le leng tse qhotsitsoeng ke machini oa ho ghotsa.

Ho bonahala hore morui oa likhoho lehaeng la hae ea nang le khothahalo le temoho o tla thuseha ka ho ba le mahe a ntlo ea hae le chaletana e seng kae eo a e fumanang ka ho rekisetsa ba ahisaneng le eena mahe.

Mabaka ao lefu la "New Castle" le ka hlahisoang likhohong tse kholo ka litsuoanyana tsa letsatsi le le leng ke a manyenyane, le melao mabapi le ho tsamaisoa ha leruo e thusitse ho fokotsa tsietsi.

Ke ba seng ba kae ho rona, ba ka | leshome le motso o mong, hore nakong eo e qalang ho sola selebang le matla a he ba le setofo sa mong sa bobeli, e tla be e se e ho holisa litsuoanyana, joale he ke tla le joetsa ka moo ke holisitseng behetse mahe a makholo a mabeli. litsuoanyana tsa ka lekeseng le batang, ka katleho e kholo, e ileng ea mpuseletsa ka ho fetisisa bakeng sa ts'oenyeho ea ka.

LIKHOELI TSE LOKELANG

Phato ke khoeli e li fetang tsohle bakeng sa ho rua litsuoanyana tsa letsatsi le le long empa Loetse e sa ntsane e lokile a ts'oanetse ho rekoa joale ho ba le nnete ea ho a fumana ho morui ea ts'epahalang co e leng satho Mokhatlo o bitsoang "Chicken Producers' Association.

Loetse e sa ntse e le nako ea liloang ke "Leghorn" empa ke lemohile hore li hola butle 'me ha li tie haholo ka nako e.

U ka re Phato ke khoeli e batang e bolaeang empa ho lokile ho rua litsuoanyana ka nako e ts'oanetseng.

Khoho e hao e seng e holile e tla fetoha ea e ba machini o beang tsetso 'me litsuoanyana tsa hao li mahe ka no sa khaotseng ka nako tla ba balloa mahareng a lits'iba ea likhoeli tse loshome kapa tse tse iketselitsoeng tse tla li nea mo-

Likhutlo tsa lekeso li ts'oanetse ho latseletsoa ka lithupana tsa ho thibela efe le efe ea litsuoanyana fokolang ho khangoa ha li pete-

Lemati le lenyenyane le hare la 4 inches' ka hohle le tsoarisisoeng ka maraponyana le ho tlagoa hore le koaloe bosiu, le tsoeella ka lekaseng la bobeli la paraini, le kurufeletsoeng ho la pele Lekese Iena le lona le aletsoe ka mooko moo litsuoanyana li ithuang ho fata-fata, 'me ka ho etsa oalo li fumana tlhakiso e batle. ang haholo hore li hole. Sejelo se senyenyane sa lijo tsa litsuoanyana se omileng li ka beoa ka hare

Lekesana la boraro la parafini le soellang ho a bobeli le nang le emati le lenyenyane ha le na botlase 'me le etsa hokonyana e ka beoang holim'a joang kapa mobung feela, hobane litsuoanyana li thaela ho ikulupanya leroleng e sa le se nyenyane haholo, 'me ha li ee utle ho thonaka majoe a manyeyane. Ho ts'oanetse ho ba teng emati la boraro le tsoelang kantle no lekese laboraro, hore ha litsuoa. nyana li qetile veke, hokonyana e entsoeng ka taratana ea sefe e ka suthisoang, e emisitsoeng ka litsipi ts'oanetse ho etsoa e lokelang hatse tsetetsoeng fats'e e ka eketsoa ntle ka hare ha lekesa, 'me e beoe ho na.

NAKO EA LITSIETSI

Veke ea pele ke eona nako ea tsietsi bophelong ba tsuoanyane. me sehlahana sohle se ka jareloa ka ntlong ke motho a le mong mpa ho fele ho hopoloa ho leleela litsuoanyana kantle ha lekese boraro, pele ho etsoa tjena ho toaloe lemati. Ka mokhoa ona litsuoanyana li ka nna tsa fela l neoa mobu o mocha ho titima ho Ha seliba sa ho noa, nkho es metsi e lebisitsoe holimo pirinking e beiloe ka lekeseng la boraro, ho

sopa ha metsi a ka ts'oloha. Litsuoanyana tsa hao li tla hola hantle ka mafi ho feta ha li holisoa ka metsi, empa ha a sa fumanehe metsi a ts'oanetse ho chenchoa kha fetsa a se ke a lumelloa hore

ke ke ha hlaha kotsi ea hore

itsuoanyana li kolobetse maoto a

futhumetsoe ke letsatsi. MAKHETHE

Sehlaha sohle se koahetsoe ka ekoahelo sa sefe ea tarata se ka nyana. buloang ka bonolo ka ho lokisetsa ho hlatsoa.

Ha litsuoanyana li hola sekoahele sa kamore se ka phahamisoa ka ho ketsa bophahamo ba lipekere tse robeli tseo seo se itsetlehileng ho sona. Nako eo li fihlang vekeng ea boraro ea boholo kamore ea pele li tla be li se li petetsana haholo ho eona. Litsuoanyana li tla ts'oanela ho aroloa, halofo e robatsoe ka lekeseng le hare li futhumetsoe ke 'ma tsona oa bobeli ea entsoeng."

Ha ho fetile liveke tse nne, 'ma sona ea entsoeng a ka tloheloa, me vekeng ea bohlano ho ea ho ea bots'elela li tla be li tiile ho robala mo li tlang ho lutela ruri, ha ntlo ea likhoho e ahelloa ka tarata bosiu ho sireletsa likatseng.

Makhethe ke ntho e kholo ka ho fetisa bakeng sa katleho mosebe-tsing oa ho rua likhoho. Mooko o monya mongobo oa masepa a likhoho empa o ts oanetse ho chenchoa ka tsatsi le leng le le leng, 'me ha makesana a parafini a aletsoe ka lipampiri a ka jareloa ka ntle ha bonolo 'me setroi se etsa kekeletso kholo moiteling oa hao oa matla-

NAKO EA HO FEPA

Batho ba bang ba lekanya hore litsuoanyana ha li hloke lijo matsatsing a mabeli a pele, 'me hoo ho ke ke ha thibeles Ha li ts'oanetse bo tsamaea leeto le letelele ka terene. Empa ha o lula haufi le moo joaloka ha ho khahlisa lintjanyana morui oa tsona a ieng teng, ho ka malinyane a likatse.

THUTO EA BA HOLILENG THUTO EA BA HOLILENG ITLHAHISO TSA HUSS

(Ka Moruti Schimlek, Marianhill)

MOKHATLO KAPA MORERO

Morero oa ho ruta batho ba holileng ke o mong oa merero e moholo nakong ea matsatsi a ho phela ha rona. Ke morero o moholo ruri o reriloeng ke batho, o nts'etsoang pele ke batho le ho o hlokomela. Ka hona he, o ts'oanela hore o itokisetsoe ke mang le mang ho hore o tla o tsoele bohle litholoana tse molemo.

Ke morero o qapiloeng ke batho hoba batho ho ea botho, ba lokela hore ba ithute ho ts'oanela tse lokelang matsatsi a bophelo ba bona nakong eohle ea ho phela ha bona, homme ke moo ba lokelang hore ba hle ba fele ba etse joalo. Batho ba hlola ba nyoretsoe ho phoka lehofe la metsi a tsebo, ha ba bang bona ba nyoreloa ho phoka lefaeana la mochahlama le mothamahane,

lo e reng: "Mesebetsi e mebe ena

reng a batho ba babeli, ho se se

etse mesebetsi ea botho ka toka

ho nyoreloa boithabiso le menate

ka moea o matla ho feta ts'oanelo

e ho hanyetsa boikhutso ba motho

noeeng oa hae malokana le litaba

Mehleng ena ea kajeno, na-

sa hloekang, thutonyana e foko-

hore ba hatele pele boemong bo

botle ho feta ho boo ba leng ho

Ts'oanelo e ntse e le hore batho

oa itloaetse ho ea sekolong ho itlo-

etsa ho ba hammoho moo ba ka

sebang ho ithuta lintho tse ncha,

moo ho tlang ho nehelanoa ka li-

puo le mahlale le likeletsano, mod

setsoalle se tlang ho phikolosa me-

coalo ea boima ba ho lula motho a

inosi, homme setsoalle se ee se fe-

ohe monyaka le nala ea moea oa

Ho tla khahlanoa le batho ba

oang bao likelello tsa bona li sa

itsaneng li le chatsi ke ho ithuta,

nomme he, ho ke ke ha thoe ha se

ntho ea bohlokoa batho ha ba noe-

ana ka mohope oa metsi a pholi-

eng a thuto ee ea bohlokoa? Ha ho

Batho ba tla be ba tsebe ho utloa-

ia kaofela, haeba ba nang le thuto

ka holimo ho ba bang ba ka ba

tsoakanya leba ka tlaase ho ba

husa moo ho hlokahalang, ho hore

le bona ba bone khanya. E tla re

metsotso e e-s'o je babeli hakae

tsoele-pele le lintlha tsa selekane

be e bonahala ka mahlo, e le pe-

e fetang sena ka molemo!

sa hloekang e ee e tsoaloe ke ho

Nakong e 'ngoe batho ba 'ne ba | khale, eo Bebeleng a bolelang tsila-tsile ho ithuta kapa ho batla joalo no ithuta se itseng. Tseo li etsahaa ka mabaka ana.

(a) Ba ee ba noe moea o sa busoang, ba faposoe bothong boo bo ikhopola ho hoholo, lehloho mahaorisehang ka mekha e mengata. (b) Ba tlohe ba ithute mekhoa e neng e khesehang, e nyelisehang kang ea ho phoka mepotjoanens a joala, le liona ho bapala lipapa i tse sa hlompheheng.

Takatso ea ho ithuela tsebo le bohlale bathong ka bonngoe e matla hoo ho ka bang ha thoe e se e iphetotse ntho e kang molao oa botho bophelong, empa kotsi ke hore bophelo boo batho ba bophelang, le litsela tseo ba li latelang li mpe hoo li otsang takatso ena sefea. Ho hlokahala ke hona he, hore ho ke ho be le batho ba itseng ba tla re khothaletsa ho nts'etsa morero ona oa bohlokoa pele.

Morero oa ho ruta ba holileng ke ntho e kholo ka lefats'e lohle eo ha e sa le ho tloheng khale ntse e ipapisitse le litakatso tse teng le kelello ea motho ho hore a thute ho tseba tse ncha, homme ha no bonahale hore na ke eng e ka thibelang Sechaba se Sets'o sa Afrika, hore le sona se ithute ho tloaetsa ho latela litsela tsena tsa hore se ithute lintho tse ncha tse ntseng li tsahala. Kere e ka ka ea ba thuso, bo!

MAKHOTLA A BASEBETSI

Makhotla a mangata, a Basebe tsi, a makhooa a kile a lebana l bothata ba bo tonanahali litaben, tsa meputso ea basebetsi ho sitana le metsotso eo ha e hlolang ba le mosebetsi, empa leha ho le joale na ba ka feta holim'a taba ea ho cutoa ha ba holileng feela, kapa ho tloboka taba eo ba sa e nyaku rela mahlakore oohle. Chel

2. SEPHEO Batho ba nang le chescho more rong ona oa ho rutoa ha ba Holi eng, ba ikemiselitse ho aha le ho samaisa sepheo se seholo sa mee ea bona. Sepheohali sena ke hore ho tlosoe lesira lena le re khurunelitseng mahlo, e se re mohlo mong ra kheloha ra oela; Ntho ngoe e phoso ke hore ha re iki laetse ho ea pele, ke ka hona se oheo sa ba kentseng matsohong morerohaling ona se ipopahantseng

(a) HO QOTSULA METSO EA MEHLALA E MEBE

Nakong mesebetsi e mebe e tsoa loa ke ho se tsebe lintho tse ling Hona le Moporofeta e mong oa

ba molemo ho lokisetsa hore li tli soe li tle li gale ho neoa lijo.

Ka pele-pele li tla lemoha liqubi sa likhaketla tse sefiloeng hantle holim'a pampiri, 'me lerata le tla biletsa tse ling ho tla tla ja.

Hona ho tla li hlakisa, le ho husa hore li monye mothoebe o mahe o sa ntseng o le ka hare h oona, ho li fa lije tsa tsona tsa pele tsa motsoako o omileng oa litsuoa

Tsena le tsona li fepeloa pampi ring ho fihlela e e-ba tse kholo tse hlalefileng ho ka jela sejelong Litsuoanyana tsa hao li ts'oanets ho fumana lijo tse tala tseo li jang ho tlatselletsa joang boo li be

qhothang ka hokong. Kamor'a matsatsi a mahlano tla itekela merohong e khabetsoen 'me ka letsatsi la leshome li tla tlolela lihlophana tsa lehola tse le peletseng holimo lekeseng. Ka ntle ho molemo o ho'isang oa litlama. nokhoa ona o na le thuse, e kholo ka ha o etsa hore li itlhakise, 'me li se teteane e sa le ka meso. Ha li qetile veke, li ka fepjoa ka lijo tlhaku tse ts'esane tse nang le phofo ea habore. Li ee ho robala

TLHOKOMELO E KHOLO EA BATLEHA

Ha o tla ba motsoali ea phetheilleng, o ts'oanetse ho lisa khoho e photsitseng, en ka matsatsi a se makao a pele e lumellang litsuoa-nyana ho tloha katlas'a mapheo a eona, e bitsa bana ha leru le sira

U tla ts'oanela ho e etsisa u tlonele ho ea libokeng tsa boithabisc vekeng ea pele ea bophelo ba tsona, u qale ho loha hoo u ka khonang ho ho tlobela ha u ts'oanetse

ho li hlokomela. Bana ba hao mehlomong ba ka u thusa 'me ka lebaka le tsejoang ke tsona feela, litsuoanyana li bonahala eka li ithuta mokhoa oa ho ba le boikarabelo. Mohlomong ha li khahlise haholo na u li ts'oenya

baka sa ho iphumanela tse mole-

e setlama sa pcone ka tsela ena: nang le mongobo, o futuhemeseng, e ee e e mele, homme e fenoane, hoo e neng e le hona, ke nore tlhaku eo e fetohe setlama. bona le ho batho bohle.

Komishene a 1930-32 e neng e patlisisa litaba tsa bophelo ba Batala, e re bolella nore ho sebelisoe puo e reng: "Ha re holiseng metsc ea rona!" Empa pele metse ea rona ka holisetsoa botleng, batho le oona ha ba ke ka holisetsoe maikulong le kelellong tse ntle, 'me ba utoe, homme ba tlosoe mekhoeng le litabeng tse ba etsang batho ba enang thuso, ba se nang mese-Mopapa Benedict XV (1914oetsi e litholoana li ntle, ka thuto 1922) le eena o kile a bolela pole

Baneng, thuto e tsosa boko ba ona bo sa ntsaneng bo le bocha Ho sitana le hona bathong ba baolo, ho ntse ho ena le boko ba nete, ba bohlokoa, bo lokelang ho hore bo fepeloe ka thuto, homme bo holisoe bo tle bo tsoale tse mo emo, Ka hong he, ho ka thoe Thuto ea Ba Holileng ke tsela eo ka eona no bopahanngoang boko bo etsoa otho e ntle, homme boko bo holieng ha bo fepelos ka thuto, ke ho kong eo ho tlokileng litsela tse olela hore motho o boetse o fihlela itsebo tse ncha tseo a neng a hlalang e ea fokola, homme ke phoeloa ho finyella ho tsona. Ho na so e mpehali ho hore motho a batho ba bangata ba sitoang ho khaotse ho ithuta ho hang ha a ea finyella temaneng ena, ha ba fihla sehlopheng se itseng. Ke ka oang ba ee ba makale ha ba iphuhona he, ho hlokahalang hore ho mana ba nkiloe moea ke thuto, e ba khannoe litaba ka matla hore ho channelaa pele-a-pele. rutoe batho ka litsela tsohle ho

Thuto ho Batho ba Holileng, ba buseletsa tse molemo haholo Ba ee ba ithute lintho tsa mahla e, homme ba thibe likheo tse neng le teng temaneng ea bophelo bo phahameng ba thuto, ba be ba tse be ho tlatsa ba temaneng e tlaase

Seriti sa mothong, se tlisoa ke ho inahana le ho sebelisa hlooho ea hae ka ts'oanelo. Le teng hape e ntse e le thatong ea Molimo ho fana ka bohlale le kelello Ho ho motho ho hore limpho tse tsotehang tsena li tle li hole li fetohe nts'ihloane e ntle-ntle. Molimo o bile o behile mathata le lintho tse batlang hore boko bo li hlalohanye, homme ho etsa joalo ke ho neha boko mosebetsi oa hore bo se ke ba lula feela bo sa sebetse letho, e se re mohlomong photoho ea eba

Ho hola kelello ke lehlohonolo le etlotlo la bohlokoa mothong, h

shene la Matok ba busoang ke

Morena Edward Machaka, le bona

ba bokahantse ka thoko sethaba-

thaba sa chelete eo ba ents'ang ka

El monna le monna ho hore ba tle

ba ikahele sekolo sa bona ka bo

bona. Monghali H. Muller, oa Le

kala la Thuto la Transvaal, o kile

a chakela Komishenara ea Batala

haufi, ha ho ntse ho reroa le ho

Ho ile ha hlasela lipeo tsa lefu

la 'metso o mosoeu mona, empa

Ngaka ea Setereke sena, e leng

Dr. I. E. van den Ende, o ile a

phakisa ho thibela lefu leo na

kong e khuts'oanyane. Matsatsing

a joale o ntse a le mosebetsing

moholo, ho entela batho lefu l

sekholopane. Bana ba bangata ba

romeloa libakeng tseo ho entelo

ang batho sekholopane ho tsoana

homme mosebetsi oa ho enta batho

buisanoa ka taba ena.

Tlhaku ea poone e ee e fetohe e mo, tse ka mo phemisang litsietsi, homme e be seliba sa kelello ea Ha tlhaku ena e suntsoe mobung bohlokoa, se phoroselang ka matla thabong. Ba hloahloa ke ba iphumanelang boithabiso le molemo ohe ho hong ho seng ho fapane le meholeng e totisang tsebo, ka hona ba fetohe batho ba rorisehang ba bohlokoa har'a sechaba sa habo

Ho Fepa Lijo Tse Ts'oanetseng

Joaleka ha ho fepa litsuoanyana e le mosebetsi o moholo, ke tla qetella taelo tsena ka ho pheta hape ka makolopetso lijo tse ts'oane-

tseng ho fuoa litsuoanyana.

Ha II fihla: Li fe lithathana tsa likhaketla tse tsesane le mofuta o khethiloeng oa "lijo tsa likhoho" (Chick meal) ka liqubu holim'a lipampiri. Litsuoanyana 'me li khona ho iphepa ka tsona letsatsi lo-

Kamor'a letsatsi la bone lijo tsa litsuoanyana li ka fuoa tsona hantle sejelong se senyane sa litsuooanyana se hlomiloeng mokoallong o phikolohang hore litsuoanyana li se lule holim'a sejelo, tsa s'ilafatsa lijo.

Moroho o khabetsoeng li ka o fuoa ha li qetile veke 'me ha li qetile tse peli, li tla tlolaka tsa kota lishoba tsa lehola kapa joang bo leketlang. Hoo ho li loketse ka ha ho li phelisa hantle ka tlhakiso.

Ho tloha vekeng e le 'ngoe li ka uoa hanyane lijo tsa likhoho "tlhaku e pshatliloeng" (crushed grain) li ka ts'eloa mookong ka shoalane. Litsuoanyana li iphuthumatsa ka ho batla lijo tsena.

Ha u sa ikemisetsa ho latela mokhoa ona ka kelo hloko le ka ho lala, ho tla ba molemo ho ena, hore u se ke ua o leka. Empa, ba u batla 'me u khona ho etsa makese a ho holisa ka moo ho hlaolositsoeng, reka kapa u fumane lijo se lokelang tsa likhoho 'me o hlokomele ka mo ho batlehang, hona u tla fumana mokhoa ona oa ho ruoa litsuoanyana o le bonolo o oile o se na lits'enyehelo.

Palo ea litsuoanyana tse ka holisoang hammoho ka lekeseng lena te mashome a mahlano.

Bongata ba taba tsena bo ngolootsoe ho "Farmers' Weekly" ka tumello ea Motsamaisi oa eona le nongoli

Mokhoa o mong oa ho holisa litsuoanyana tse qhotsitsoeng ka machini a ho qhotsisa ke ho li robatsa tlas'a khoho e alamang bosiu. Ka hosesane e tla li nka joaleka litsuoanyana tsa eona. Ntho ena e ts'oanetse ho etsoa khohong e alamang e sa ntse e alamela mahe e sa tlohe. Ha e se e ena le litsuoanyana tsa eona e ke ke ea hlola e metsi a tle a finyelle ha bonolo lumela ho nka litsuoanyana tseo e eng tsa eona.

Khoho e alamang e ka nna ea esoa ea alamela mahe a mabeli capa a mararo (leha a bolile) ho fihlela litsuoanyana tse rekiloeng i fihla.

Litsuoanyana tse fihlang mashomeng a mabeli li ka fuoa khoho e le 'ngoe ka tsela ena ha e le hore e thusoa ho li fepa.



Raporoto Tsa Litereke sekolong sena. Batlokoa ba lokei-

Glen Grey:

peneneng, e sa fihleha!

Khoeling ea Phupu ho nile pula entseng .23 inches. Ho qetiloe ho totuloa. Lijalo tse lemetsoeng nariha li ntle haholo. Ka la 21 thoeling ea Phupu e ne e le Fantii ka morao ho nako e telele mona nomme batho ba ne ba se bangata. To ne ho fantisoa likhomo le likhutsoane, tsohle tsa rekoa ka helete e £177.15.0.

Mahareng a khoeli eo ea Phupu. Comishenara o ile a chakela maloeisheñe a Batala a ha Macubeni, Mhlanga, Mkapusi, Zwartwater Driver's Drift le Three Crowns.

Likolo tsa Freemantle le Mount Arthur li ile tsa buloa ka la 25 choeling ea Phupu. Bana ba baigata ba Sekolo ba ile ba lokela o boela ba kopa tumello sekolong a morao ho latela mofere-fere o neng o hlaha khoeling ea Mots'eanong, ba ile ba amoheloa. Be seng heloa homme ho ba bang ba ka o tsamaea ka potlako le ka maoa kae ha ba ka ba kopa ho amo-

Groot Spelonken:

bang leshome ho ntse ho hlahlojos nyeoe eo ba qositsoeng ka eona. Seterekeng sena ha ho pula leng ea na koheling ea Phupu, nomme ho omeletse. Ho ile ha ata haholo ho ea mafelong a

Batho ba bangata ba se ba qetile no kotula masimong. Ba lokeishene la ha Ramokgopa le ba ha Matok ba ile ba etsa pokello e fokolang na malokeisheneng a mang, ba ile oa kotu-kotula ka holimonyana ho ekana ho its'ihela ho itseng. Kantle ha ho Ramokgopa

Matok, liphoofolo li khots'e hantle sebakeng sena. Ho bile le Fantis olasing ea De Ondersterwagen drift 'me theko ea eba ntle. Ba ala ba ne ba khotsofalitsoe ke heko. Ho na le pelaelo hore Bataa ha ba fumane batho ba rekang ikolobe tsa bona. Ho bonahala nore Bareki ba ee ba tsila-tsile ho eka likolobe tseo ka lebaka la theko e phahameng haholo e ba loang ke beng, empa likolobe l oile li ena le mabele

Mosupisi oa Temo, Monghali P. Raphunga o entse mosebetsi oa motonana temong ea lijarete. Ka laboraro le leng le le leng lori e laetseng meroho ea kabe-che, lihoetse litamati, beteruti, eice le sepaile, il ne li isoa malokeisheneng a Soetveld, moo mercho e rekoang haholo. Cabeche, tamati le elee li rekoa haholo.

Moaho oa ntlo es Sekolo sa ha Ramokgopa o ea ho feleng Sechaba sa ha Ramokgopa se ntse se ints'entsa sethaba-thaba sa ho hore -----

ROXLEY



Every morning ... Every evening .. Drink Delicious BOURNVILLE COCOA for Health and ENERGY

> Drink Bournville Cocoa in the morning for breakfast - that gives you energy and strength for work. At the end of the day's work when you have used up your energy and feel tired, another cup of Bournville Cocoa sustains and invigorates you. "Cocoa is a real food," says an important Medical Journal. And you can afford to drink it twice a day. Bougnville Cocoa costs only 1/6 for half a pound-enough for





marvellous!" Nearly every day men and

women write in praise of these famous pills. Read what this grateful user says.

"I was a martyr to Indigestion, Headache and Tiredness. My blood was out of order. I was very de-pressed. But a friend said "Go and get Partons." I want to tell you how narvellous Partons are. Very soon 1 was active and full of life. I felt strong and able to do my work without trouble, I was soon a happy program. happy person.

You can't feel full of energy You can't feel full of energy and healthy unless those waste poisons are removed from your body. Partons Purifying Pills do all that for you ... while you sleep. Take them before you go to bed at night. In the morning your bowel is cleaned out and your blood is pure and strong. That is the way to feel fit and happy.

Get Partons Purifying Pills



HAWKERS - SHOPKEEPERS



large selection of beatifully Coloured Religious Pictures. Pictures of African chiefs and Mirrors also obtainable. All at wholesale prices. Earn big money

MAIKUTLO A BABADI

Merafe E Buang Sesotho E Tsoa Motheong O Le Mong

S. S. Sebitloane, Bloemfontein, o re: Ha ke kholoe hore o teng motho ea ka nkanyetsang ho hang feela (le hoja nka 'na ka fumana lipotso) ha ke re mefuta eohle le mehlobo ea Basotho, Batsoana, Bapeli, Bakhatla le Barolong, ka nako e 'ngoe boholoholo, e ne e le mofuta o le mong. 'Me ba ile ba tsoana, joalo ka ha lebitso la Batsoana le bonts'a.

Ke rialo ka lebaka la ho bonts'oa le ho pakeloa ke puo ea bona e ts'oanang haholo ka "li noun" le "li verb"; meetlo le mabitso a mang a likhoeli.

Ha ke belaele le hona, hobane mantsoe ao ke kholoang hore ke a boholoholo, ke ona ke bonang a kopaneloa haholo ka fetisisa. Mantsoe ao ke "li noun" tsena: motho, monna, mosali, ngoana, metsi, namane, tau, phiri, ntlo, tsela, litelu hammoho le tse ling tse ngata-ngata.

Ho ntse ho le joalo le ka ho "li verb" tse ling. Kere ena ke eona ponts'o ea hore mefuta ena ke mofuta o le mong, o lokeloang ke ho kopanya puo hore ebe sechaba se le seng se seholo se nang le puo e kholo e ntle.

Ekare haeba ho le joalo, ke lumellana le Dr. J. M. Nhlapo ha a ikopela ho beng ba puo tsena hore ba etse puo e le 'ngoe e kholo: puo eo ba e etse ka ho kalimana mantsoe. Ho feta moo, lichaba tse ling li sa le teng, tseo ho ntseng ho bonahala hore le tsona li hlahile sefateng se le seng, joalo ka tseo ke qetang ho li bolela.

Tse kholo tse tsejoang ke bohle, ke Mazulu, Maxhosa, Maswazi, Maphondo. Mabaca, Mandebele, 'moho le mabitso a mang le liboko tse ngata. Ma-Afrika ana le' oona a kopanela puo ka "li noun"

Homme le bona bana ba ha Nguni ba ntse ba kopuoa ke Dr. Nhlapo, eo e leng serutehi, hore ba iketsetse puo e le 'ngoe, e nonneng, ka kalimano ea mantsoe. Ke qetella ka hore na lona babali le re'ng?

Potso Ea Hae

M. Maliba, Vanderbijl Park, o re: Na motho ha a tsoetsoe a le mong feela habo, 'me ntat'ae a se a time tse, a setse le 'm'ae feela, a sebetsa empa ts'ebetso ea hae e sa tsoelepele ka baka la ho kula ka mekhohloane ena e sa feleng, joale ha ho fihla nako ea hore a nyale mosali ea tla thusanang le mosali- moholo eo oa Molimo, motho eo o ts'oanetse ho etsa joang? Ke kopa keletso ho babali.

Ke Sera Bathong

J. B. L. Mazwi, Brakpan, o re: Banna ba gaeso, joala rea bo noa, comme bo a re feise lege re thibathibella joala-bona okare bo lokile, athe bo re senveleditse metse,

Mong. B. S. Mokgabudi le Mong. Obed A B. Tahane, habe joala ga oo na molato. Nna kere joala bo s'oana le moloi. Motseng oa gaeno. ga go e-na le moloi, kgotso e ke ke ea e-ba teng. Le bona joala bona bo ioalo feela.

Joala bo na le diripa tse tharo tsa nadi: apele ke madi a nkoe; a bo. edi, ke a Tshwene 'me a boraro ce a kolobe. Go rialo, ke ra gore pao ba sa utluisising diripa tsena se tharo, ba tle ba ngole, 'me ke la ba hlalosetsa.

Ntho e bohloko, ke gore rona re etoa ke diphoofolo tseo tse thare obane ga di nte joala: kolobe kapa oudi ge e ka noa joala, e shoa ka ona nako eo. Ka lebaka leo, joala te sera sa batho bohle lefats'eng. Balang Beibele, Buka ea Proverbs: kgaolo ea 23: litemana 30-34. Joale ka ga sekoledi se seng se re Jesu o entse mohlolo oa pele ka joala, a fetola metsi gore a be

Karabo Ho

'Mosupatsela" o re bolella hore oka e ke ke ea hioloa ke bobe; le nore Molimo O ha re fa matla a ho tsoa lefifing la khatelo.

Ee, ke 'nete; empa tsohle tsa bo phelo e ka khona li hlokomeloe re le re tsebe ho tsoa lefifing leo. Na. bana ba rona joale lengopehali lena ba tla feta joang ho lona ho e ea tsotellang sekolo sena s phahameng lijareteng tsa makhooa hohle-hohle ho lena la Kopano? Ha ke bua jualo, ke bua ke lebisa ho sona sekolo seo moo bana ba rona oa fetang lihlahlobo tsa bokhopo efifi, khoebo ea ho nyalana ha ngata ba sa ts'congoe ke letho?

Ke tsona tsena ke ketsahalo tse eng moo: ke tsa bana ba rona, bac leng sechaba se tlang; baetapels oa ka beng ba leka ho kopa molac boima o kene lirumung moo ba e ba sitoe ho phela ka nyalo ena leng cona mohloli oa lefifi, hor; Muso o be khahianong le oona. pashemane bana b ats'oaroe ha ba umanoe rumung tsa banana.

Ketso Tsa Thaka

J. S. Phahla, Pretoria, o re: Maetla pelo a dirioang ke thaka ena ts'esanyane ke taba e mpe; empa

Gape, motho o dira modiro se dirago, ke ketso e mpe. O e dira ka gobane a ts'epile agente gore e tla mo briclla.

'Na kere motho ge a bolaile motho e mong, le eena o ts'oanetse go bolauoa. Ge a hlabile e mong ka thipa, le eena a hlabuoe ka thipa, Rona kaofela re batho ka ba bang. me ge u bolaea motho e mong ts'oanang le uena, u ka ipitsa juang gore u mo'ho na?

Se Orogile

J. S. R. Mokgwatlheng, Johannesburg, o re: Rre E. Debila o botsa gore ana sechaba sa Bahwaduba sona se tsoa kae; kere se gorogile go kgosi e kgolo ea ga Zulu, eo e neng e bidiwa Kgosi Musi. Ka nako eo, Mazulu a ne a sa ntse a agile tulong e bidioang Lundi, gaufi le

Ndzundza, Dlhomo le Mpafudi.

Transvaal.

Ha ntse ke bala koranta ena ka nako le nako, ke fumana mangolo a bao ba ba reng ho hlalosoe maoitso a baloetsi le bafu ba rona. Joale ke sa rata ho tseba hore bangoli bana ba lebisa ho mabitso a batho bafe na? 'Na haesale ke bala koranta ena ea sechaba, ntse ke bona le mo bafu ba rona ba hlahang teng.

Ke moo ge ke kopang balatedi ba Jesu gore ba nthuse hle kapele ta hlaloso, ba mphe temana moo Beibeleng e bo'elang ka kolobetso

ga re sa tseba moo re emeng teng. Joale ge, ke re nthuseng ka 'nete benghadi ba haeso; lefats'e le ea

Ga E Eme Ka Maoto

Philemon Mashifane, Pretoria. o re: Kgopelo go wena hle morulaganyi nke ke thushe Mohlomphegi Chuenyana ka ga tsa ngwakwana wa go okela balwetsi. Aowa, Mohlomphegi Chuenyana, mokgoshi o boletje Mokone; mogolo-golo o re: Bana ba kgwale ba kwana ka melodi.'

Gape, a re tsoga o itirele, motho ga a direlwe e se nama. Feela, ke sola taba ena: nke o ka be o hlatholle, gobane ba bang re ka se go utloe gabose ge o re 'le re thuseng ka mabejana,' gobane re tl'o gopola gore o ra dikelo ka digo, empya o shupa masheleng. Rea leooga: re re motse o tiishwa ke go ba le banna kgopolo tse bose tse byalo ka tsa lena, tsa go tsweletsa sechaba pele.

Rea leboga: re re Pokwani Improvement League ga e eme ka maoto; rea leboga Mokone.

Bokhopo Ba Ho Notlela Terene

"Ea Maketseng," Jabavu, o re: Terene e tlohang Faraday, e eang Pimville ka nako ea 5.20 p.m., e tlala ka mokhoa o makatsang. E tloha hona mane Faraday ho se ho e-na le batho ba emeng ka maoto.

Ntho e mpe tereneng ena, ho na le batho bao e reng ha e qala e tloha Faraday, ba be ba se ba notlela menyako.

Uena, mobali, ha u rata ho bona sehioho sena sa ho notiela menyako ea terene, u ee Kim Road Station. U tla bona ha terene ena e ema; batho ba matha ba e-ea holimo le tlaase le platform ho batla monyako o bulehang. Ke ka hoo, he, u tla fumana e se eka batho ke likhomo ka ho kena ka monyako o le mong.

E se e le ka makhetlo a mangata ke bona terene e tloha Kim Road Station, e be e'o fihla Crown Station, monyako o sa koalehe ke ho tlala ha batho. Ka nako e 'ngoe, batho ba be ba sale ke ho hloka moo ba ka kenang teng. Ho utloaha'a hore hangata batho ba notlelang menyako, ke ba bapa'ang likarete. U tla fumana ba hlabane ka mangoele e le hore batho ba se ke ba kena kapa hona no ema lipakeng tsa bona.

Ntho ena ke masoabi a maholo ha banna ba litelu ba etsa ntho ena e mpe, e lihlong. Ho ka ba hot'e ha batsamaise ba literene ba ka hlokomela taba

MOKETE OA PHOMOLO

Mohla oa Phato 6, selemong sona sena, ho bile teng mokete oa Mong. Jacobus Masoga, ea dulang No. 10, Mashishi Street, Atteridgeville, Pretoria. Mokete o bile ka baka la hore Mong. Masoga o fumane pension (phomolo mosebetsing) ka morao hoba a sebeditse lemo tse mashome a mabeli le metso e mehlano mokhatlong oa South African Police.

Metsoalle ea hae e bileng teng moketeng oo, e bile holimo ho mashome a supileng ka palo, 'me har'a bana ho ka boleloa bana: 1st. Class Sgt. Pencil Yalunga; 1st. Class Sgt. Manie Tshabalala; 2nd. Class Sgt. K. Radebe le D/N Constable Piet Ndlovu.

Sebui sa bofelo e bile Mong. Oriah Maselela, oa Hammanskraal N.A.D. Bohle ba lakaletsa motsoalle oa bona Sgt. Masoga bophelo bo botle ts'iung tsa hae tsa phomolo. -N/C. Phillip Mashamaite.

VREDEFORT: Ka la Phato 30. e ne e boetse e le mokoloko ho felehetsoa Ntate Sello, ntata' Moses Sello.

Oho, Ramaseli a thusetse ka matseliso a maholo ho bohle ba ha Sello le ba habo bona.

Ea hlokahetseng ka 30 Phato ke Ntat'a rona Parkie eo e kileng ea ba mosuoe mona Mokoallo me hleng ea ntoa tsa Maburu le Manyesemane. Lilemo tsa hae kajeno i feta 80. Re kopa Ramaseli ho sitsa ka matseliso a 'nete le a sebele. Rona re se re saretsoe ruri.

He, baheso rona mona Mokoallo re bona liaba le limakatso-machooa a emisitse batho ka maoto -hore ba falle ho seng joalo mooutso o ntseng o le sieo o fokosoe. Mane sekolong khoeling ena feela ea Phato ho tsamaile bana ba fetang 50—palo ea rona e ntse 🧧 eoa hampe mpe.

Ntat'a rona John Dire o ne a lumelisoa ke Matempele a Morning Star ka tlasa tsamaiso le taolo ea Bro. M. Pheko Grand Superintendent. Bro. Dire ke motheo oa Te mpele ena le oa motse oa Mokoallo o ile a fuoa £2-le ligelase tse peli ke Mrs. L. Lefakane le likopi -Re leboha le bohle ba koleke tseng ntat'a rona. Tsela tsoeu Rra.

MAROBE: Baeti ba kileng ba fihla mona ka tsa papali ea ntho ena ba e bitsang futubolo, e ne e le ba Kroonstad le Vredefort. Ea pele, e ne e le mahareng a Vredefort le ba mona, 'me papali eo ea fela tjenn: 4-0. Joale ha kena Goodhope ea Kroonstad le Marobe:

ena ea feela tjena 2-1. Tsa mots'eare oa mantsiboea ! tsamaile ka mokhoa ona: mahareng

Marobe le Vredefort, 3-0: Kroonstad le O'rust, 6-1.

Why Not Earn More Money at Your Spare Time YOU WILL BE AMAZED AT WHAT YOU CAN EARN. FOR FURTHER PARTICULARS WRITE TO

AFRICAN PATENT MEDICINE SHOP

113 JEPPE STREET. _____ JOHANNESBURG



BW 9/9



Only monthly

Discount for eash

4ft. sideboard with mirror, 2 drawer and 2 cupboards refectory table 4ft x 2ft. 6", 4 smal and 2 arm chair

Write for our big FREE illustrated catalogue (BW) and particulars of our commission scheme to P.O Box 2553, Cape

MANUFACTURERS LTD. CAPE TOWN

THE

COLONIAL BANKING

& TRUST COMPANY LIMITED

ESTABLISHED 1910

For Absolute Safety . . .

When you entrust your savings to others you want to know that it is absolutely safe. That is what you can depend on with The Colonial Bank, which has been looking after your friends' money

Courtesy to all ...

The Colonial Bank offers a friendly, courteous service to all—if it's a few shillings or thousands of pounds—we treat you all as millionaires.

Ease of Investment ...
You don't have to learn the banking business
before coming to us. Let The Colonial Bank
arrange everything for you—safely.

E ETSOA ENGELANE

Stewart

LESIBA LE NANG LE NIPI A

KE BOHLE KA BOTLE

CONWAY STEWART & CO., LTD., LONDON

onway

E NEHA

MONGOLO

OA HAU

SERITI

Simple Procedure . . .

Banking with The Colonial Bank is straightforward
—simple—easy to understand. We work together

as friends.

Good Rates of Interest . . . Let The Colonial Bank make your money work for you. With The Colonial Bank you are assured of the best possible rates of interest on your money.

THE COLONIAL BANKING

& TRUST COMPANY LIMITED

Corner SIMMONDS AND MARKET STREETS JOHANNESBURG

BRANCHES:
CAPE TOWN, DURBAN, PORT ELIZABETH, PRETORIA, EAST LONDON, GERMISTON. BENONI, KRUGERSDORP, PAARL, PIETERMARITZBURG, SPRINGS, UITENHAGE AND LONDON, ENGLAND.



KULOWO NALOWOPONDO

WEGOLIDE. WOZA KWA

Variety Books 90 PLEIN ST., JOHANNESBURG.

NOTICE TO READERS

Among our readers may be some who would like to sell the Bantu World to their friends and neighbours each week.

A good commission is paid on sales and an excellent opportunity is offered to those who wish to increase their earnings in their spare time.

Write your name and address in the space below and post this notice as soon as possible to:-

The Bantu News Agency (Pty) Ltd. P.O. Box 6663, Johannesburg Tvl.

FULL DETAILS WILL BE SENT TO YOU AT ONCE.

NOW! Dental Science Shows that COLGATE DENTAL CREAM STOPS TOOTH DECAY BEST



PROVED BY



Two years research at fifty American universities showed that the Colgate way stops tooth decay best! Even more important, there were no new cavities whatever for more than one out of three who use Colgate Dental Cream—not even one new cavity in two full years! No other dental cream has proof of such

THE COLGATE NYLON TOOTH BRUSH GIVES YOU EXTRA PROTECTION!

When next you buy Colgate Dental Cream, get your Colgate Nylon Tooth Brush—scientifically designed to fit your mouth.







DO THE SAME AS WHITE MOTHERS DO and as doctors and nurses recommend. Empty an ASHTON & PARSONS' INFANTS' POWDER on his tongue-or half a powder if he is under six months. It will soothe away the pain like magic, stop the crying and send baby off to a sound, refreshing sleep. Instead of being thin and cross, he will become fat and happy through getting his proper sleep. You will sleep better too. You need not have a bad night when baby is cutting teeth if you give an ASHTON & PARSONS' INFANTS' POWDER at bedtime.

All chemists and stores sell ASHTON & PARSONS' INFANTS' POWDERS. They cost very little, are worth 100 times the price to Ashton & Parsons'

GUARANTEED HARMLESS

PHARMACAL PRODUCTS (Pty.) Ltd., Department, Az/B.W., P.O. Box 784, PORT ELIZABETH.	ASS
Please send me your free booklet on BANTU TRADITIONS together with calendar for 1948- 1949.	
Name	
Address	Available in
Please send me my copy in	
AP/N/2 (Language)	XHOSA

EBBBBBBBBBB

Mosupatsela

J. Z. Tielima, Krugersdorp, o re:

E Ts'esanyane

tho eo ba e bitsang paesekopo. nobe empa a tseba gantle gore seo

Ga Zulu

thaba tsa Quatlhamba. Fa morago ga kgosi Musi, bana ba gagoe ba lloela borena—e leng Manala, Mathombeni, Mhuwaduba,

Kgosi Mhwaduba le sechaba sa gagoe ba ile ba tlega fatsheng la ga Zulu, ba tla kuano fatsheng la

C. K. Rahlagana, Benoni, o re:

Kolobetso Ea Masea

"E.M.," Johannesburg, o re: Ke rata go tseba go bahlomphegi ba rategang, bona baruti le badumedi, gore ana kolobetso ea masea (bana) e ngodiloe kae mo Beibeleng? Ke botsa potso ena gobane ke ts'oengoa ke batho; ba mpotsa eona potso ena me na ga ke fumane gore e mo kae.

Go batlega 'ne'c kajeno gobane ega bodumedi bo le teng, le bona pokgopo bo iphile matla thata; 'me

for details of our Mall Order African

(PTY)

P.O. BOX 2553

LOPAKI BO TILLENG Lipilisi tse tumileng Tsa liphio le senya Lia hlatsoa li hloekise mali



Makholo a mangata a batho a umane thuso ka ho sebelisa Bipilisi sena ho thoeng ke B.B. Tablets.

"Ke kopa hore u nthomelle botlolo e khalo en B.B. Tablets hobane ha ke butle he lula kuntle ho tsona joale hobane ke phelile he mor'a ho ts'oarou ke ramathesele."

Ha u ta ocroe ke ramathesele, le liphio le sebete, u na le molikoalikoane, litho use hanang ho sebetaa, senya se fokolang, litho se bohloko, joalo joalo. Li Lewis's B.B. Tablets li loketse banna le basali ka ho ts'banang.



VALUABLE CUPS and PRIZES for 50 MILE open CYCLE ROAD RACE

No application forms No entrance fee

On Sunday September 17th a 50 mile open cycle road race from Orlando Championship Bicycle Tyre.

All wishing to take part must report Centre by 9.30 a.m. on the day of the Centre ka 9.30 a.m. mohla reisisi.

winners) and prizes, will be awarded ba bane ba pele. to the Arst four places.



anaemia and loss of strength (it makes people fat and strong). TION. Box 295, East London. Immediate delivery. Satisfaction assure-

LIJANA le **MEPUTSO** REISISI ea 50 MILES

Se ka ngolla

Ha ho nts'oe chelete Ka Sondaha sa la 17 Loetse ke reisisi

ca libaesekele 50 miles ho tloha Township down Potchefstroom Road Orlando ka 'mila oa Potchefstroom ho and return, will be sponsored by be he khutloa. Ke mokete o mengoang Firestone, makers of the De Luxe ke Firestone, baetsi ba lithaere tsa baesekele tsa De Luxe Champion Tyre.

Ba ratang ho kena reisising ba itlhato the Donaldson Orlando Community hise Donaldson Orlando Community Likopi tse ntle (tse tla ipolokeloa ke Valuable cups (to be kept by the ba sihileng) le meputso, li tla neheloa



Schools Sports Notes From Near And Far

the Mokopane Training College

can be picked out of ever affiliated club?—"Naledi-ya-Meso."

PETE: An Inter School Athletic Sports Sompetition was held a

Melorane School ground, Tommies

rust, Zeerust district on August 26

There were three divisions: The

first known as Makuka under the

Management of Mr. Masilo Tlha-

gwane (Opgaf), the second known

as Matshetshele under Miss Lebo-

The Winners

was over. Before the results were

between the eacher and Parent is

The sports-Master was asked to

-By J. M. B. Ditlhage

Berent Venter Ramokowe Mo-

boys and girls.

distant villages

vent of senior boys.

Neo Maotwe outran her.

ZEERUST SCHOOLS COM-

POTGIETERSRUST SPORTS: in a 1-1 draw; the second against The small town of Potgietersrust will soon become one of the lead- 2nd and 3rd the score was 2-0 in ing and active sports centres in the favour of M. Loyal Lions.

N. Transvaal.

Earlier this year, a new team mainly consisting of local schools' boys, was formed and named Mokenage Level Line.

By the way, can't this existing P. P. Rust Sports Committee associate all these teams into what can be called Potgietersrust Bantu named Mokopane Loyal Lions Football Association through which This team, under Mr. G. Raboroko among other things, best players s promising in many ways.

It played the first two matches in its history on August 13 and 20 The first one against the Hungry Spiders of the Chief's Kraal ended



cines! Thousands use kidneys and bladder; removes causes of rheumatism, pimples, sores, boils,

If your Chemist or Store cannot supply LION BLOOD TONIC No. 12. send 4/6 Postal Order or Stamps to:-BORDER CHEMICAL CORPORA-

For the WORST COUGH, get quick relief with "MALTAR", the Wonder Cough Cure. Send Postal Order 3/-. fant—Boys: Sakie Modisane or 5/6 for LARGE size.

TSE NTLE

Sports-Master ORLANDO ANNUAL ATH LETIC SPORTS COMPETITION: The Orlando Inter-School Sports League will hold its Annual Athletic Sports Competition on Friday, September 15. The programme begins at 9.0 a.m., and the venue will be the "Top Grounds" next to the Tank, Altogether about 14 schools

shele; lastly Maakathata.

- A. A. Ramonti

MICA NHLAPO RETAINS B.S.C. SINGLES TITLE

Smiling throughout the match, M. Nhlapo retained the Bantu Stephen and J. Suping beat E. Sports Club Men's Singles title on Nkomo and J. Sedio 6—1, 6—3. Saturday, August 26, when he beat H. Makhonofane 1-6, 9-7. "B" Women's Singles: J. Tauko-6-8, 8-6, 6-2. As if he cared bong beat P. Moshodi 8-6, 7-5. less for points Nhlapo, also the "C" Wome O.F.S. Champion, harassed H. beat E. Hlor Makhonofane with fast right corner drives. Ex-O.F.S. champion Makhonofane, who dominated in

TVL. TOPS

The S.A.A.F.A. log for the national games to-date in the Moroka. Baloyi Trophy competition is:

		P	W:	L	D.P
Transvaal	***	5	4	1	0
Natal		4	3	0	1
Basutoland	216	4	3	1	0
Free State	161	5	3	2	0
Grqua West	115	3	1	1	1
Swaziland	***	2	1	1	0
Zululand	111	4	0	4	0
Bechuanaland	***	5	0	5	0

WELL DESERVED WIN FOR HOME SWEEPERS

gang Maotwe and the third, the Maakathata under Luicy Maotwe Each division was divided into Playing in the first round finals 6 groups viz Infant Boys and Girls of the senior division the Home Sweepers Football Club of Boks-Junior boys and girls: Senior burg deserved their victory of goals to nil over the Transvaal Under trees surrownding the swellings, stiff joints, backache, football ground were parents Rangers. Home Sweepers were anaemia and loss of strength (it children and strangers from awarded the "Akalway" First Round Cup.

Over 400 spectators watched this match in which Sweepers showed gatosi attained No. 1 in every improved form after their recent defeat by the Bloemfontein Blue Naum Mogatosi was No 1 in Birds.

every event of senior girls in A. S. Dimpe, half-centre, made exception of Needle-Race where beautiful openings for the Sweepers forward line who did In the Junior Boys the following not fail to make good use of the opportunities. But the Rangers vere fighting for No. 1: Boys: goal-keeper saved many goals.

An individual effort by "Bobby

(Rangers centre forward) to scor the upright and the Sweepers goal-keeper was away. All the goals were scored during the econd half.

announced the officiating-chairman Mr. Magano allowed Messrs D. G. Tiro and M. Bodibe to give speeches. All the speeches were based on the statement that "Co-operation The Rangers half line was not able to keep the ball low and this resulted in many of their move eing intercepted, easily affording the Sweepers the 3-0 lead. announce the results: Makuka came first, followed by Matshe-

-By Abe Manitshana

Win For Nourse Mines Roodepoort West Eagles L.T.C layed at Nourse Mines on Sun day August 27. Nourse Mines wor by 66 games.

inishing shots. At half time h vas leading 2 sets to one.

After the interval Nhlapo's fas ight corner drives seemed to tire opponent. He concentrated relentlessly until he covered the score and at last subdued Makhonofane in a five set match.

"A" Division Men's Singles: M Nhlapo beat H. Makhonofane 1—6 9—7, 6—8, 8—6 and 6—2. "B" Division Men's Singles: A. Ngwenya beat V. Moahloli 6-2

-6, 6-2, and 6-3.

7-9, and 6-1, "C" Women's Singles: V. Mthaki

OTHER RESULTS "B" Mixed Doubles: A. Sebanyo ne and L. Masiza beat Z. Peele the mid-court, led throughout. At and E. Manana 8-6, 10-8. J. one time it seemed almost im- Motsamai and L. Moloi beat W possible for Nhlapo to subdue him. Ndlovu and G. Lunga 6-1, 6-4 The A. teams. Babrasco Mine vs. Coming to the mid-court he re- S. Sepamla and V. Mthaki beat J Western Reefs Mine 4-1 in favour turned the balls with stinging Motsamai and Molobi 6-4, 6-3.

Cricket Pres. Returned

New officials for the Transvaal Bantu Cricket Union, with a keen ollowing, were elected at the B.M.S.C., Johannesburg, on Sunday August 27. Mr. P. S. A. Gwele, president, was returned un-opposed. His vice is Mr. A. S

The rest of the office bearers are Messrs C. Oliphant, secretary, and D. Gwele, assistant secretary. both newly elected; A. Ngozi treasurer; Board Members C Bhadu and J. Mbolekwa.

The retiring Board was composed of Messrs P. S. A. Gwele. H. M. Butshingi, C. S. Bhotile, L. Gqobose, A. Ngozi, C. Mawu, P Msiwa, R. Balfour, G. G. Xorile M. Bhotile, R. Resha and S Skenjana.-C. E. K. Majombozi.

Van der Bijl Park Soccer Results

Before a crowd of about 200 petition match played on Sunday
August 27 at Bophelong ground,

Verset in a knock-out compionships follow soon.

—S. K. M. Hungry Lions in a knock-out com-Vereeniging, thus retaining their inbeatable record. After extra time when the score was 1-1 Mickey Mouse of the Early Birds scored the winning goal.

Outstanding players for the Early Birds were Mickey Mouse (centre forward), Skei Khubeka (full back), 60 gallon (3 right) (Rangers centre forward) to score and the veteran goalkeeper ndaba hockey ground today (Saturdid not succeed when the ball hit Dilika Town Hall formerly of day), at Atteridgeville at 2.30 p.m Germiston Zebras fame.

In a football match played between the Bophelong Public ichool and "Brick and Tile" primary school, the latter's 2nd division won 3-1, 1st division 5 Hockey Club. n favour of Brick and Tile. Contratulations to the referee Mr. amson Malefane for having andled the match well. By Abel Gonela

On Sunday, August 6, the Pio neers cricket club held its annual general meeting at the Bazabaza Hall, Orlando. When election came, all officials were returned with exception of the secretary and s vice

These are the new officials: Pre-ident Mr. E. X. Pelem, secretary Mr. C. E. K. Majombozi, assistant ecretary, Mr. E Funde, captain Mr. W. Tsotsobe, vice Mr. R Sangotsha and treasurer Mr. B

Manana. Much enthusiasm for the new eason was shown and the meetng's deliberations were well con rolled by Mr. Pelem who presided

Babrasco Wins At Western Reef

(By Wiston Isaac Banda) In a match played on the West ern Reefs ground on August 27, the B. teams, Western Reefs versus Babrasco Mine 1—1

WEEKEND RUGBY

Rugby fixures issued by the Secretary of the T.B.R.U. for matches to be played at Luipaardsvlei on Sunday, are as follows: For the Y.M.C.A. Shield, Orlando High v. Western High at 11.30 a.m. Venterspost v. Red 11.30 a.m.

Rovers at 4 p.m. For the Wellbeloved Trophy, Olympic v. Robinson Deep at 12.45 p.m. and Orlando High v. Venters Mawu, E. R. Pongoma, P. Msiwa.
E. X. Pelem, J. B. Mkize, K. Bhadu and J. Mhalakura. post at 2.30 p.m. All these matches,

NOTE: A general meeting of the T.B.R.U. takes place at the

W. TVL. AFRICAN TENNIS

An Inter-Districts Tennis Tour. nament of the Western Transvaal African Tennis Union will be held at Ventersdorp on September 10 Before a crowd of accut to Districts to take part are: Litenten beople, the Early Birds F. C. of Bophelong knocked out the Potchefstroom. The W. Tvl Cham-Districts to take part are: Lichten-

-S. K. Mahumapelo

Pretoria Sports

BY M. T. VUSO

Hockey

Mr. C. Maker N/E Recreation Welfare Officer will be the guest speaker at the opening of the Pelandaba hockey ground today (Satur-

The following Clubs will give hockey exhibitions: Berlin Bombers (Atteridgeville), Harlequins (Ladyselborne), Jan Hofmeyr H.C. (Jo'burg) and the Kilnerton

In the 5th. of a series of interdistrict friendly matches, Pretoria Bantus drew by 4 goals with Pimville. Other results were: 'B' Divi-sion, Black Jacks drew with Pioneers C. C. Officials Ston, Black Jacks arew with to Junior Callies 3-1, Young Vultures beat Stone Breakers 12-1 A' Division: Home stars drew with

Trade Enquiries: Box 732 Cape Town

BARGAINS: For all your building

requirements consult us first. We

are the cheapest dealers in town. Corrugated iron 24 gauge, 6 ft. £8. 0s. 0d., 7 ft. £9. 7s. 6d., 8 ft:

£10. 15s. 0d., 9ft. £12. 3s. 0d., 10 ft.

£13. 10s. per dozen. Aluminium

Corrugated iron. 1/9., per ft., Flat

iron 15/- Guttering 5/9, Downpipes

6/-, Ridgings 8/- Corrug. Asbestos

2/2 per ft., Gutter brackets 9/-,

dozen Shoes and Elbows 2/-, Angles

3/6. Casement windows 6 panes

10 x 12 11/6; 8 x 10 10/6, 7 x 9 9/6,

4 panes 10 x 12 10/-, 8 x 10 8/6,

7 x 9 7/6. (Also in two panes)

Pannel doors 38/6. Batten doors

30/-. Flooring bds. 7d., Ceiling 5d.,

and all kinds and sizes of deals. Netting wire barb wire paints

and every building requirements.

Post us your complete list to-day

and we will send quotations free.

Cash with order F.O.R. Durban,

Pyramid Builders Suppliers, 109

ake Liqufruta without delay

to soothe and heal the inflamed

membranes, to check infection

in throat and lungs. Liqufruta, the natural herbal remedy, is

as safe as it is effective for both children and adults. Buy a bottle today. 2/6 per bottle.

Queen Street, Durban.

FLEET OF SIX WHITE PASSENGER

BUSES

FOR SALE

THESE vehicles are in excellent condition. The owner's only reason for selling is that he is changing over to Diesel. Each bus seats 42, has room for 8 standing passengers. A large stock of new spares is also available.



Also MACK DIESEL 32 Seater Bus - Like New!

Truck And Car

33 ELOFF STREET, JOHANNESBURG PHONE 3)-3526



Doctors know best

Here you see a Doctor in a hospital, putting 'DETTOL' on a cut on a man's arm. He knows that 'DETTOL' will kill germs that might have got into the opening in the skin made by the wound, and so help is to heal quickly. Although help it to heal quickly. Although 'DETTOL' is a powerful killer of germs, it won't harm humans.

NOTE: Always look for this bottle when you buy 'DETTOL'

Do as the Doctor tells youand use

Reckitt & Colman (Africa) Ltd., P.O. Box 1097, Cape Town



Plain or printed, you can't beat Tootal fabrics for quality and service. They wash wonderfully, resist the strongest sunshine and will wear for years. Every Tootal fabric is guaranteed. Ask your store to show you LYSTAV . . ROBIA . . NAMRIT . . three favourite varieties of

Guaranteed Fabrics

TOOTAL and other brand names mentioned are Repistered Frade Marks





The Finest Bicycle
Built To-day

SOLD BY ALL LEADING DEALERS

THE HERCULES CYCLE & MOTOR CO. LTD., BIRMINGHAM, ENGLAND

EAS/1/17/1

THE PEOPLE'S COLUMNS

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS The charge for Domestic advertisenents (Births, Marriages, Deaths tc.) in these columns is 3/- per lach, not more than 40 words. The rate for Trade advertisement 8/6 per inch. and no advertisement will be published unless cash ostal order or cheque is sent with

he advertisement. All correspondence to :-The Advertisement Manager, P.O. Box 6663,

Johannesburg. SIBSCRIPTION RATES 12/- per year. 6/- per 6 months.

3/- 3 months. Write to:-The BANTU NEWS Agency (Pty.) Ltd. P.O. Box 6663, Johannesburg.

In Memoriam

MODUNGOA-In affectionate memor of our dear mother Naomi Gadije we Sisinyane Modungoa who depart ed this life on 25 July 1942. To have to love and then to part is the greatest sorrow of the human heart Terribly missed by her loving and, Paul, daughters Susar Jullia and son in law Solly. nserted by Mrs Susan S.G.W 291-x-9-8 Mogamise.

THANKS

MRS KATE BROOKS of 301 Station Street, Noordgesigt. Wishes to thank most sincerely all relatives and friends for their kind messages of sympathy and floral tributes, received during her recent tragic loss in the passing of her husband or the 9th August. Special thanks to Mr. John Nuku

Mr. Dube and Mrs. Loate.

SITUATIONS VACANT

OROKA TRAINING AND HIGH SCHOOL

Vacancies: Assistant Teachers MALE or Female. Biology and rithmetic. State other subjects of fered. Bilingual.

2. Female, Domestic Science Training School and Stds VII to X Must be able to teach through both English and Afrikaans media. Both appointments January, 1951. Apply by 27th September to:-

Rev. W. Illsley, Moroka Missionary

Institution, Thaba 'Nchu.

TIGER KLOOF INSTITUTION, Re-October 1st one female her grand preferred for School. Mathematics and Engish strong recommendation Applications to the Principal, Tiger Kloof Institution. x-9-9

Applications are invited from qualified Native Nurses for the poof District Nurse in a Mission Clinic at Good Hope Mission District

Pletersburg. Midwifery qualification is desir able, salary scale as prescribed by the Department of Health.

Applications, certificates and testi monials should be sent to th Superintendent, P.O. New Smitsdorp Via Marabastad. Successful appli cant to start as soon as possible. 287-x-30-9

MOROKA METHODIST MISSION HOSPITAL, THABA 'NCHU African staff nurse-midwifery essential-double certificate pre ferred. Commencing salary (double certificate) £154. 9s. 0d, p.a. in clusive of cost of living but plus board and uniform. Salary scale on request for midwifery certificate only. Apply with copies of

testimonials to "The Matron." Wanted for vacant post as Princi

pal of Matlala Secondary School Pietersburg, experienced teacher graduate. Apply to undersigned before September 30th, 1950. Service required as from October, 1st, failwhich beginning of first quarter 1951. Knowledge of mathematics matriculation standard, will be a recommendation. Departmenta Superintendent P/Bag Native Eduention Potgietersrust. x-16-9.

WANTED.

AGENTS for the Bantu World are wanted at RYMIERBULT FAURIESMITH and VENTERS BURG. Good commission paid for spare-time work. For full particulars write to,

The Manager. Bantu News Agency, Box 6663; Johannesburg.

MISCELLANEOUS

FURNITURE AND STOVES

Dover Stoves, No. £7. 10s. 0d., No. 7 £8. 10s. 0d., No. 8 £9. 10s. 0d. Brand New, Com-8 £9. 10s. 0d. Brand New, Complete with Two Pipes. Wooden Beds with Good Mattress New: 3tt. £8. 10s. 0d., 3tt. 6in. £9. 10s. 0d. Kitchen Chairs £1. 7s. 6d. each Kitchen Dressers, Glass Top. size 3tt. 6in. £8. 10s. 0d., Kitchen Tables, size 3ft. x 2ft. £1. 15s. 0d. All goods well packed free. Railage payable by the buyer: Bridge Furnishers, 133 Jeppe Street, (off Harrison Street), Johannesburg. Harrison Street), Johannesburg.

MISCELLANEOUS

DRIVERS WANTED

You may never own a motor car bus or lorry but to know how to drive is one of the best investments MOTALAMOBI DRIVING SCHOOL P.O. Box 83, Duivelskloof.

N. Transvaal. 310-x-11-11

S.A. Confidential Information and Advisory Services (Pty.) Ltd., 30-31 Barkly Arcade, 38 Market Street, Johannesburg. Is open for enquiries regarding anything concerning the non-European. Call in and see us. Your best friend is in charge.

ORDER YOUR RUBBER STAMPS from us. We make your stamp in 2 days. Contact Tel. No. 34-2573, Rubber Stamp and Engraving Co. (Pty.) Ltd., 11 Nursery Road, Fordsburg. Rubber stamps will be x-24-3-51 sted to you post free.

THUSA MORENA BUS AND DRIVING SCHOOL

Come to me to qualify as a FIRST CLASS driver of Taxis, Light Delivery and Passenger Busses. J. BRONKHORST.

P.O. Box 34, Duivelskloof, Tvl.

188-x-9-9

DEDICATION

The St. Peter A.M.E. Church Sharpeville, Vereeniging, will be dedicated on the 1st October, 1950 by the Rt. Rev. I. H. Bonner at 10.30 a.m. The building cost us £15000. Friends are cordially invited to attend. 220-x-9-9

FOR HAWKERS AND FOR SHOPKEEPERS

Wholesale Soft Goods Merchant Specialists in: Blankets, Rugs Vests, all kinds of knitted wear clothing, etc., at lowest prices.-S. D LEVY, 105, Market Street, Johannes burg, P.O. Box 3764, Phone: 22-3036 Johannesburg.

BISMA-REX

All sufferers from Indigestion, Heartburn or Gastric Acidity should take Bisma-Rex stomach powder take Bisma-Rex stomach powder for lasting relief within three minutes. Try it—it's different. Obtainable from Rexall Chemists 3s bottle or 3s 6d, from Rexall Drug Company Ltd. Box 984, Port Elizabeth F.N. x-25-8-51

HAWKERS SHOPKEEPERS

We have 10,000 pairs of trousers in all sizes and colours, including in all sizes and colours, including
Gaberdine, Tropical, Worsteds Black
and, Blue serge. Send a Postal
Order for 29/6 with your name
and address, and you will receive a
pair of Maylex trousers. Max Lewis
(Maylex) and Co. (Pty.) Ltd., 50A
Market Street, Johannesburg.
x-28-7-51

BUILDING MATERIAL

Timber, flooring, shelving, doors windows, lime, cement, round poles and split poles and other building materials Prices on application; H. PERES and COMPANY, Market Street West, Fordsburg. Phone 33-2429, P.O. Box 6419, Johannes

YOUR

PHOTOGRAPH

CAN be enlarged to any size yo wish. Send in to us your favourity picture, no matter how small it is and let us enlarge it to any size you require. We can also colour your photo and frame it for you, to make a beautiful standing or hanging picture. We also offer you quick services in developing and printing your

Obtain all your photographic requirements from us. Write to:—

The Practical Home

Instructors,

P.O. Box 3067, Johannesburg.

Forinightly - T.C.

SETLOL'S SA ATOOM SENA ke setlolo se makatsang, se

matla ho fodisa Ditso melomo nang le ditatsoa. Dintho tsohle tse ncha kapa sa khale. Komana s nyenyane 2/6 e kholo ke 4/6. Romela chelete ka poso ho:

Gerrit Bakker (E D M S) Beperk, Aptekers en Drogiste,

P.O. Nylstroom kapa Warmbad kapa Naboomspruit.

DRIVING: Learn to drive with the Anglo-American Driving School (division of "Drive-A-Car School of Motoring". Expert Instructors, Motoring". Expert Instructors, under European supervision. Latest Model Cars, fitted with dual safety controls. Lessons at all times, in cluding Sundays. Own practice and reversing grounds. Each lesson guaranteed one full hour. Special courses for country pupils. Enquiries 12a Moseley Buildings, corner President and Rissik Streets. Phone: 22—8625. T.C. Phone: 22-8625.

MARKET PRODUCE SUPPLY

Potatoes 7/6, Seed 7/6, Sweet Potatoes 12/-, Onions 32/6, 30 lbs 8/-, Cabbages 12/6, Pumpkin 15/-Oranges 4/4, Small 3/2, Apple 25/-Tomatoes 3/6, Greenpeas 7/6, Beans 7/6, Kidney Benns 85/, Small white 80/-, Cowpeas 70/-. Kaffireorn 40/-

Mealie meal 14/2. Samp 16/4. MARKET PRODUCE SUPPLY P.O. Box 565, Pietermoritzburg.

APPROPRIATIONS

"MONEY"

AFRICAN MUTUAL CREDIT ASSO CIATION: Ballots drawn for week ending 1st September, 1950. Ballots for £50 loan (with suitable security) or eash value of £20 in Section

JOHANNESBURG "D"

Appropriation No. 1383; Share D.1283. Appropriation No. 1683; Share D.1583. Appropriation No. 3975; Share D.3875. Appropriation No. 4848; Share D.4848. Appropriation No. 5098; Share D.5998. Appropriation Share 359.

JOHANNESBUR "E" Appropriation No. 5868; Share E.115768. Appropriation No. 3796 Share E.113696. Appropriation No. 4405; Share E.114305. Appropriation No. 221174; Share 221074.

EAST RAND Appropriation No. 1124; Share ERB.1024. Re-draw Appropriation No. 1363; Share ERB.1263,

PRETORIA Appropriation 598: Share B.498. Re-draw Appropriation 998; Share B.898. A.M.A.B.S. Share 186. WEST RAND

Appropriation 0260; Share WRA 0160.

BLOEMFONTEIN (25/8/50) Appropriation 4234; Share 4235 Appropriation 0695; Share 0695.

CAPE TOWN (25/8/50) Appropriation 9577; Share A.59377 Appropriation 4230; Share A.54030 Appropriation 6579; Share B.60416 Appropriation 5604; Share B.69347 Appropriation 6249; Share C.46249 Appropriation 2509; Share C.42509 Re-draw Appropriation 8477; Share A.58277.

DURBAN (23/8/50) Appropriation 3077; Share 2977 Appropriation 2791 Share 2691.

PAARL (25/8/50) Appropriation 1655; Share 81655.

P. ELIZABETH (25/8/50) Appropriation 0614; Share 20614 Appropriation 1884: Share 31884 Re-draw Appropriation 1535; Share 31535. Re-draw Appropriation 0937 Share 30937. Re-draw Appropriation 0306; Share 30306. Re-draw Appropriation 1992; Share 31992.

WORCESTER (25/8/50) Appropriation 2450; Share 72450. SECTION II. Ballots drawn for £250 loan (with

suitable security) or cash value of JOHANNESBURG "D"

Appropriation No. 3692; Share No. JA.3592. BLOEMFONTEIN

Appropriation No. 0554; Share No. All enquiries to be made to Amo Services Limited, 24, Mylur House 114, Jeppe Street, Johannesburg.

Legal Notice

L.S.132/50

SALE IN EXECUTION

In the matter between:-STAND ARD BRANCH OF THE SOUTH AFRICAN PERMANENT MUTUAL BUILDING AND INVESTMENT SOCIETY, Plaintiff, and MASHACK CASE MAGUDULELE, Defendant. In execution of a Judgment of the kae Moo). - By R. A. Miongo Supreme Court of South Africa (Witwatersrand Local Division) in the above suit a sale, with reserve of £702. 0s. 0d. will be held in front of the Magistrate's office, Johannesburg on Saturday the 9th September, 1950, at 11 a.m. of the undermentioned property of the

Defendant:-Certain Lot marked No. 1528, Gerty Street, Sophiatown, Johannes burg. Measuring 34 square roods

104 square feet. The following information is furnished, though in this respect nothing is guaranteed:- On the property is a dwelling house consisting of 4 rooms and four vera-

Terms: £100 cash on the day of sale, the balance against Transfer to be secured by a Bank or Building Society guarantee to be furnished to the Sheriff within 14 days after the date of sale. F. J. ROOS,

Sheriff of the Transvaal. Pretoria.

x-9.9

FOR SALE

PHALABORWENI Estate Agency has the following Properties for Sale:-(1) one vacant stand situated Park and Harriers Street, New-Pietersburg 220 "square Roods" Price £256 cash. No Terms.

(2) For immediate sale vacant stand corner Mainard Theophila Str New-Pietersburg, 25,740" square ft. (220 x 117) Price £145. 0. 0 deposit

(3) Built property with a House (7 rooms) and a shop rental £11.0.0. per month Situated Fontain and Central Streets New-Pietersburg very cheap £875-0-0 deposit £875

(4) Vacant business stand situated

Market Str. New-Pietersburg. Quick sale £275 Cash. We buy varant and built properties and farms for cash. Rent collectors and Commission Agents.

Consult:-Phalaborweni Estate Agency, P.O. Box 219 Pietersburg. 295-x-9-5

JUSTICE IN

OUR COURTS (Continued from page 7)

The judge came to the conclusion vious record, should not have men draw in big quantities and in apparently felt that a severe re- River running through the terri primand might quite well have tory. Fish is comparatively cheap. met the justice of the case.

And speaking of appeal cases, I am compelled to refer to the strong criticism which was made by Mr. Justice Blackwell recently of the delay which had occurred in a certain case between the conviction of a Native and the hearing of his appeal. In that case, Mr Justice Blackwell concurred with the Judge-President in upholding No. 6502; Share D.6402. A.M.A.B.S. the appeal by the Native who, at Re-draw Appropriation No. 359 the time of his appeal, had already served three months of his sentence in prison.

Mr. Justice Blackwell pointed out that the accused in question had been in gaol for a crime of which the Supreme Court now found him to be quite innocent. The judge added:

"It is a sorry reflection on the administration of justice in this country, and I hope that no more such cases will come before this court.

But for the watchful eye of the Judge-President, who took special steps to see that this case was dealt with without any further delay, the innocent accused might have been in prison for a still

longer time. Mr. F. E. Lutge, K.C. Attorney-General, has since pointed out that persons serving sentences very often took considerable time themselves before asking for an appeal to be noted. In any event, he said it is an inflexible rule that persons who are in gaol always receive priority so far as their appeals are concerned.

This is a matter which affects European just as much as non-European. White people, too, are frequently sufferers as a result of uch delays.

It all goes to show, and to prove, that every one of us can expect to get full justice from those who administer the law in South Afri ca. This country, after all, is not so bad as many people would have

SLURRY BEATS ZEERUST 5-1

Slurry Mighty Greens F.C. beat Zeerust Mighty Greens at Slurry recently by 5 goals to 1. When the match was 10 mns. old Zeerust scored the first goal, and it seemed as if they would win the game, but the Slurry team pressed on scoring two goals in close succession. At alf time the score was 2-1 in avour of Slurry. Nylndinyi penetrated and confused the Zeerust back-line giving Dodge a chance of coring 3 more goals to make 5-1

ead for Slurry Zeerust H.D.F.C. beat the Slurry All Black 2-1, Both matches were

Slurry M.G.F.C. were: J. Isaac (London Cat), S. Mabaso (No peace in Germany), R. A. Milongo (Daddy Rex), R. Racoco (Telephone Exchange), M. Masakada (Oletsikae), B. Stena (Englishman), S. G. Motsoadi (Thuba Hitler), R. Molefe (Touch and Touch), D. Kuloane (Dodge Brother), S. Mihongo (Bu-

FOR SALE

-4 ROOMED house with water and sewerage on plot 50' x 50', at 28 Milner road Sophiatown. Price £1,000/0/0. Apply Lazarus Kau, 51 Gold street, Sophiatown.

FOR SALE A considerable number of fully paid up shares in the Bantu Bus Service Limited, a Company carry ing on an excellent business as proprietors of a Bus Service between Nancefield Station, Jabavu and Moroka Locations, as well as other Locations For Further in other Locations. For Further information apply to the Advertiser, P.O. Box 1744, Johannesburg.

(Continued from page 7) African markets, all backed by African produce, are posted all over the mines. Here you find hat the accused, who had no pre- dried fish which the African fishereen so severely punished. He also all sizes from the nearby Kafue

"Coal Merchants"

Some Africans, who have chosen he lucrative business of "coal merchants" make soaring profits. What they need do at special intervals is go out into the veld on tree-felling. They burn the trees while wet, dry the half-burnt ash which later is sold for home use as during the first 20 minutes of the To convey their coal, the dealers use selfmade bags out of bark. There is keen competition at hese markets and out of them good work will be done in the long run had equalised. Pietersburg had to teach the African to make good use of the soil. The few vegetables for sale were not of good quality. Bread and cakes and other ood stuffs are supplied by nearby

European-owned bakeries. Places of interest seen by the touring teams included an inspection at Mufulira Mines, where hey were lucky to be allowed to take copper waste as souvenirs They saw the Victoria Falls on heir return and, on arrival at Bulawayo the teams were motored to the Matoppo Hills. This sightseeing tour was particularly enloyed by our men after a strenuou sojourn. The party visited th world-famous view on the Hills where lie the remains of Ceci Rhodes, a proclaimed national monument. The tourists had an opportunity of seeing the renow-ned scene of the Matabele wars The grave of the first Prime Minister of Rhodesia is on the same hill One other sport visited on the hills is a huge cave with Bushmer paintings. Here the tourists were especially pleased because Their Majesties were shown round the same place during their 1947 tour of which many people in this coninent irrespective of colour share appy memories.

LICHTENBURG TENNIS

In a tennis match played recent y at Lichtenburg, in the "A" men's loubles, Phokompe and Motaung beat Leburu and Pienaar of Roode poort Eagles 6-1, 6-0, 6-0. In the junior division Seeco and Serake beat Malau and Molatlou of the Eagles 6—1, 8—5, 4—6.

Play was in favour of Lichtenourg throughout the day and at the end Lichtenburg led by 37 games, Phokompe played well hroughout the match and many lennis enthusiasts who saw him feel that he has a promising future in the game.

- By L. C. Ralladi. Death Of Swanepcel

At Crown Mines

The death occurred on Saturday August 12 of Albert Swanepoel at Crown Mines. His funeral took place at the Croesus cemetery or Wednesday August 16. The decased is the brother of the wel known Transvaal rugby player Rooi Swanepoel, who managed the I'vi side which won the Parton's

Trophy in Johannesburg recently Vic Toweel Fights Italian Tonday

VIC TOWEEL, the South African European boxer who holds the world bantamweight champion-

ippearance since he won the title from Manuel Ortiz in May this

ON THE WAY HOME | Pretoria Gains 6--4 Victory Over Pietersburg

D. Rith Injured In Early Stage

(By M T. Vuso)

Africans, Coloureds, Indians and some European soccer lovers estimated at 500 gathered at the Pelandaba sports Stadium to see Pretoria Bantus beat Pietersb urg Africans by 6 goals to 4 on Sunday September 3,

both sides were on the offensive ted himself well, full backs and at the expense of the defence. At goalkeepers on both sides exhalf time Pretoria led 4-2, despite their loss in D. Rith, inner right, who sustained an injury game. He was, however, replaced by P. Golele.

Play became thrilling during the second half after the visitors fielded a fairly good team but they needed better stamina cope with Pretoria Bantu.

Orlando Brotherly C.C. Meets To-day

The adjourned general meeting

of the Brotherly C.C. will be held at the D.O.C.C. on Saturday September 9 at 2.30 p.m. In view of the fact that this is an adjourned meeting, it must be noed that with or without the quorum, the business of the club will go on. - Secretary

> EAST CHAMP D'OR VS. WESTERN STARS

This Sunday, the East Champ Or L.T.C. of Luipaardsvlei has decided to go out. They play s friendly match against the Westerr Stars of W.N.T. at the latters

American Negress Takes Part In U.S. Tennis Championships

An American Negress, Miss Alhea Gibson, has acquitted herself well in the United States laws ennis singles championships held at Forest Hills, New York, last Wednesday. She led Miss Louise Brough, the Wimbledom champion 6-1, 3-6, 7-6 on the second day It is the first time that a New York Negress entered the American national championships.

In the quarterfinals, Miss Brough lost to Miss Nancy Chaffee, the young American tennis player by

During the first 15 minutes | Although every player acquitcelled.

The Lineouts

Pietersburg: G. Mamabolo, E Motlou, P. Bopapi, L. Kekana, A. Malate M. Setamu, P. Makhura, (captain), J. Raboshakga, M. Ma-lotatne, H. M. Malanga and C. A. R. Motsepe.

Pretoria: P. Zobani, J. F. Shogwe, M. Mackenzie, L. Motswaa, D. Rith, K. Mapapanyane, H. Mamsebo, P. Seemane, J. Fakude, Budd 'Mbelle, A. Seeletsa and Golele.

At the close of the match the ocal President thanked the visiors for their fine sportsmanship nd Mr. Langa (Pietersburg team nalager) replied suitably.

The visitors were entertained y the City Council.



THISETSA G. U. S. LEBELLA



When you use Nugget Polish on your shoes it feeds the leather and makes a brilliant shine, so that your shoes look much smarter and last much longer. Make sure you ask for Nugget Boot Polish.

NUGGET Boot Polish makes shoes last longer

Ask for Nugget in any of these colours Black, Military Tan, Light Brown, Dark Brown, Toney Red, Ox Blood, Transparent,




"A pleasure to play in, Dr. Watson . . .

eighteen holes following a golf-ball means a walk of more than 5 miles. When Searles designed the Dr. Warson Golf Shoe they obviously bore that well in mind. It's evident when you wear them that these shoes are the result of experience in manufacture and design that goes back a long, long time over sixty years, isn't it?"

Yes, there's 65 years of experience behind the Dr. Watson Golf Shoe, You'll find the same specialised design, the same "better than normal" craft manship that has made the name Dr. Watson a byword for fine loonwear. Ask for Dr. Watson Golf Shoes by name

MAKERS OF FINE SHOES FOR GENTLEMEN SINCE 1886





THE BANTU (%) WORLD

SOUTH AFRICA'S ONLY NATIONAL BANTU NEWSPAPER

LARGEST used motor DEALERS

Welcome visits CUSTOMERS. Call at any of our BRANCHES

0 220 Eloff St., and c/r Main and Nugget Sts., Johannesburg.



Transvaal Open Tennis Champion:hips:

Three of the five titles at stake in the Tvl. Open championships were decided at the Pimville municipal tennis courts on Sunday September 3, 1950. The first was captured by C. Mogodi, last year's runner-up in the Bloemfontein championships, when he beat his clubmate J. C. Moloisi by three sets to one in the final of the B. division men's singles.

New Women Champions

The second title was annexed by Sunday's Results Miss V. Mpama who beat Miss E Seemela in straight sets in the final of the women's singles. The third to Mrs. M. Mofokeng and Miss C. Hawkins when they beat Misses G. Myubu and A. Mbangen in the women's doubles final. Mis B. Rankua, last year's winner of the women's singles and doubles scratched from all events on account of physical indisposition.

Khomo Meets Stein In A. Div. Final

G. Khomo and S. Stein won the singles semi-finals against S Sikakane and H. Makhonofane res pectively. And, partnered by R. D. Molefe, G. Khomo also won's through to the final of the men's doubles by beating G. G. Xorile and S. Sikakane in straight sets in the semi-final. They will meet S Stein and Jannie Myles in the

The finals will be played at a more central venue in town on a date to be announced shortly.

In Full

B. Division Men's Singles Final: Mogodi beat J. C. Moloisi 11-9.

A. Division Men's Singles Semifinal: G. Khomo beat S. Sikakane 6-1, 0-6, 6-3, 6-2. S. Stein beat H. Makhonofane 8-10, 6-3, 6-3, 6-4.

Men's Doubles Semi-final: R. D V. Mpama beat Miss E. Seemela A. Bili.

Women's Doubles Final: Mrs. M. Mofokeng and Miss C. Hawkins ceat Misses A. Mbangeni and G. Mvubu 6-3, 4-6, 6-3.

Mixed Doubles: M. Molefe and Miss Mbangeni beat H. Makhono fane and Miss Hawkins 6-2, 6-3. M Nhlapo and Miss E. Sotyatu bear P. Xulu and Mrs. M. Gamsu 6-2.

Stalwarts Of The 1950 (Inter-Mine) Rugby Season



Winners of the New Consolidated Goldfields Intermine Rugby Molefe and G. Khomo beat G. G. Cup, presented at Robinson Deep on Sunday September 3 by Mr. P. Xorile and S. Sikakane 6-2, 6-3, 6-4. S. Hammond. Back Row (from left to right): E. Bokwe, A. Mocs, W. Women's Singles Final: Miss Ngonka, R Bushie, W. George, G. Marcus, E. Adonis, B. Mahlatshane,

> Second row: D. Jala, C. Moore, J. Dingwayo (manager), J. Sqeqe, J. Makwenke, H. Jali.

Third row: S. Mtiya, J. Mbani, G. Iqanqulala, J. Dilala. Front row: G. Kolotana, J. Mkubata (captain), J. Tokwe.

ELIZABETHVILLE SPORT

Kitwe and Luanshya were both | August 12-21. Kitwe and Luan beaten by Katanga during the shya played Katanga on the 12th "Comite Special du Katanga" 50th and 13th respectively. Sebataladi. birthday celebration held on -By Mwenya P. Mukoba

At The B S C Ground

Following are results of matches played at the Bantu Sports Club ground on Saturday and Sunday, September 2 and 3:

Saturday: Roaring Forties beat Naughty Boys 3-1. Eastern Brothers beat Belfast Olympics

Sunday: Swazi Royals played a pointless draw with N.Q. Brothers Swazi Highlanders beat Estcour United 3-2. Estcourt United beat Zulu Darkies 2-1 N.D.H. Vultures lost to Shooting Stars 2-4. Springboks beat Vrede Zebras

Transvaal Challenge Cup

Moonlight Darkies beat Home Defenders 4-2 Moroka Lions beat Crocodiles 3-1.

Boxing Changes

Kid Sweetie is unable to meet Jacob Ntuli at the Durban City Hall on September 8. An Indian boxer will now stand as a sub stitute in place of Sweetie. This is the second change on the same programme. In the beginning Kid Snowball was to have fought Kid Sweetie, Both Snowball and Sweetie are now reported unwell (A full programme appeared

conditioned tennis court for Africans at East Champ d'Or las Sunday nearly exceeded that of the African crowd when Mr. O. E. D. Nicholls, General Manager declared the court open. Owing to the help of mine officials and sympathetic Europeans, the local court was renewed, extended to cover the proper measurements of a tennis court, a shelter and seating accommodation for spectators.

ound Manager, Mr. Petterson. He also paid tribute to the European sympathisers of the mine worker who supported this project. The tennis court is at the disposal of African players and will be managed by the East Champ d'Or L.T.C. Committee whose chairman is Mr. E. Mabandla. Mr. Nimrod M. Biyana has been captain for the last two years.

The feelings of the local tennis players and fans were expressed in the words of Mr. E. Mabandla who replied on behalf of his Com mmittee. The provision of the tennis court was timely and was welcomed with both hands. The game has been played under odd conditions, but the members of the local team showed unsurpassed keenness on the Reef.

Exhibition matches were late played between a visiting team

The number of Europeans at the official opening of the re-

In his address, Mr. Nicholls from W.N.T., the Violets and the romen players received a good from the European

> on points. Refreshments for the occasion vere a donation from neighbour ng friends who took an active part o entertain the teams and guests.

spectators. At the close of the

day, when friendly matches were

terminated, Violets were leading

Among those present were; Mr. and Mrs Allen, Mr. and Mrs

Irs Rowe, Mr and Mrs Swiever Ars Patson and Mr van Wy essrs R. Gxekwa, F. Mediba, G Ionaheng, Hlobongwane, Ntsabo Zondo and F. Koza; Mesdame J. Nisabo, G. Vuso, C. Rakha e, J. E. Mabandla, G. Kumalo isses R. Zondo, R. Rasmeni and L. Diratsagae

The teams were as follows: Violets: men-J. Modimogale, M M. Moikangoa, J. Shuping, M. Mafethe and Leeuw (captain) women-W. Webb, Olive Webb, M. de Kock.

East Champ d'Or: men-N. M Biyana (captain), R. Mahlathi, Kojane, E. Mabandla, F. Mabandla women-Misses D. Kumalo, R. Zondo R. Rasimeni and Diratsagae Whiteford, Mr. and Mrs Roy, Mr and Mrs E. Rakhatoe.

Western Bantu High Win Most Matches Against Payneville On August 26, a sports day was A 28, Payneville High A 5; Western Teachers' Soccer:

held in Payneville Location, Bantu High B 24, Payneville High Springs, the competing teams being the Western Bantu High School and the Payneville High School.

The matches were of a high standard and created considerable nterest amongst the local resi-

The results of the different games vere as follows:-

Basket Ball: The results. Western Bantu High ville High 66.

Western Bantu High A 1, Payne ville High A nil; Western Bantu High B 2, Payneville High B 2.

Tennis:

Western Bantu High 73, Payne

Western Bantu High nil, Payneville High 1. - By A.B.C.

CORONATION WINS

In a return match at the Western Native Township tennis courts last Sunday the Coronation non-European Hospital L.T.C. narrowly beat the Bantu World L.T.C. 92-90 The previous match was won by the Bantu World L.T.C.

TEMPLES FOR TERMS "MODERN" DUCOED KITCHEN SCHEMES "EASY "SMALL TERMS" **DEPOSITS** "Call Now" Special 3 and 4 Roomed Schemes On Offer STUDIO SUITES CHESTERFIELDS DINING SUITES BEDROOM SUITES BEDS & MATTRESSES WARDROBES **ONLY ADDRESS:** (OPPOSITE VICTORIA HOTEL) 42 PLEIN JOHANNESBURG

Trophies For 1950 Presented At Robinson Deep By Mr. Hammond

Rugby Cup Goes To Local Team

Several hundred African mine | Dean, Mr. Caudwell Director of employees from the Reef Goldfields rathered at the Robinson Deen European sports ground last Sunday when the East met the West in a friendly competition on the occasion of the presentation of trophies to the 1950 winners in the recent tournament organised by the New Consolidated Goldfields African Soccer and Rugby Organi

In the absence of Col. S. R. Flei scher, O.B.E., the presentation of trophies was made by Mr. P. S. Hammond, chairman Robinson Deep to the winners as follows: The A Soccer Trophy was won by Sub-Nigel and the B Trophy by Venterspost. In Rugby there only one division whose trophy went to Robinson Deep.

Exhibition matches in soccer and rugby were played by two picked competitive sides from the East and the West, At socce West beat East by 2-1 and a rugby Fast emerged victors by pts. to. 6. East covers Gold Mine on the east of Johannesburg and West those emanating from Braamfontein to Venterspost.

Speeches made by the following officials were well-received: Mr. Industria.

Native Affairs, who spoke on the value of sport and efforts made to encourage it. Mr. D. M. Denalane, Chief Indu

na replied suitably.

BLOEMFONTEIN LOG

Following is Bloemfontein African Football Association First

reading tog of the	0	mivision:					
	P.	W.	L.	D.	Pts		
Blue Birds	7	5	1	1	11		
Young Darkies	7	4	1	2	10		
Hibernians	7	4	1	2	10		
Oriental Callies	7	3	2	2	8		
Black Bombers	7	2	4	1	5		
Basutoland Lads	7		5	0	4		
Black Birds	7	1	4				
King's Cup	7	1	4	2	4		
	-Ву	ii p	"Fulcrum."				

Printed by the Proprietors, The Bantu World (Pty.) Ltd., and published by The Bantu News Agency (Pty.) Ltd., both of 11 Newclare Road.



COATS

Super Patterns To Clear

SHIRTS

Long Sleeves, Soft

Collar. Yellow,

Maroon and Navy

12/11

SOX

Army Grey

Army Brown

2/6

49/6

SHOES By PRESIDENT Made of Imported Leather

HATS

ROYAL STETSON

Given Away

Were Now

58/8 39/6

SUITS

DOUBLE BREASTED

Large Range of

Patterns

£5.19.6

ELASTIC WAIST Grey Worsted

29/11

Overcoats HERRINGBONE HOUNDSTOOTH

Suspenders

Made in England 1/11 All Elastic Braces 2/11

£3.19.6

SUITS SUMMER WEIGHT Double Breasted All Shades £4.19.6

> TIES Genuine English Barathea Fully Lined Were Now 10/6 4/11

Sports Coats Houndstooth Glen Check and Plain Designs American 69/6 Drape

DEPOSITS ACCEPTED

MAIL ORDERS

Promptly

Attended to

SEND POSTAGE

MANHATTAN SHIRTS In Neat Stripes Collar Attached Made in U.S.A. 19/11



REGULAR QUALITY GOODS ONLY-No Rejects

at the First Sale by Man-O-Mens

MAN-O-MENS Cor. BREE & SMAL Sts.

SHIRTS

By "Cambridge" Brown, Blue & Grey

2 Loose 17/11

SUITS

Well Known Brand

Far Below Cost

Blue and Brown

TROUSERS

Grey Fawn and Brown. Pure Wool

49/11

HATS

Stitched Felts

SUITS All shades & designs

TROUSERS

Brown, Grey Blue and Green

Looped or Plain 37/11

Underwear

British Interlock

Ath. Vests 2/11

Were £15.15.0 £9.19.6

Man-O-Mens **Great Money-Saving**

SALE TROUSERS

Blue & Black Serge Ext. Belt and Elastic Waist

35/11

Collection Name: BANTU WORLD, newspaper, 1935-1955

PUBLISHER:

Publisher: The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa

Location: Johannesburg

©2015

LEGAL NOTICES:

Copyright Notice: All materials on the institutional repository of The Library, University of the Witwatersrand are protected by South African copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, or otherwise published in any format, without the prior written permission of the copyright owner.

Disclaimer and Terms of Use: Provided that you maintain all copyright and other notices contained therein, you may download material (one machine readable copy and one print copy per page) for your personal and/or educational non-commercial use only.

People using these records are reminded that such records sometimes contain material which is uncorroborated, inaccurate, distorted or untrue. While these digital records are true facsimiles of paper documents and the information contained herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable, The Library, University of the Witwatersrand has not independently verified their content. Consequently, the University is not responsible for any errors or omissions and excludes any and all liability for any errors in or omissions from the information on the website or any related information on third party websites accessible from this website.

This document forms part of the holdings of The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.